

## **OBRAZOVNI PROGRAM**

---

## **GRAFIČKI TEHNIČAR**

## I OPŠTI DIO OBRAZOVNOG PROGRAMA

### **1. OPŠTE INFORMACIJE O OBRAZOVNOM PROGRAMU**

---

**NAZIV OBRAZOVNOG PROGRAMA:** GRAFIČKI TEHNIČAR

**SEKTOR/ PODSEKTOR PREMA NOK – u:** Rudarstvo, metalurgija, hemijska industrija/ Grafičke tehnologije

**STANDARDI ZANIMANJA NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA / NIVO:**

- Tehničar štampe, nivo IV1
- Tehničar grafičke dorade, nivo IV1
- Tehničar pripreme za štampu, nivo IV1
- Operater/ Operaterka štampe, nivo III
- Operater/ Operaterka grafičke dorade, nivo III
- Pomoćnik/ Pomoćnica operatera štampe i grafičke dorade, nivo II

**NIVO OBRAZOVANJA:** IV1

**TRAJANJE OBRAZOVANJA:** Četiri godine

**KREDITNA VRIJEDNOST OBRAZOVNOG PROGRAMA:** 240 CSPK-a

**USLOVI ZA UPIS, ODносно UKLJUČIVANJE U PROGRAM:**

- U skladu sa zakonom

**USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA:**

- U sljedeći razred napreduju učenici koji su na kraju školske godine pozitivno ocijenjeni iz svih modula/predmeta tog razreda i ako su obavili profesionalnu praksu, kako je predviđeno nastavnim planom
- Obrazovanje se završava polaganjem stručnog ispita, u skladu sa zakonom

**NIVO OBRAZOVANJA ODНОСНО СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ СТИЋУ:**

**Nivo obrazovanja:**

- Završetkom obrazovnog programa Grafički tehničar, stiče se srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i kvalifikacija nivoa obrazovanja Grafički tehničar/ Grafička tehničarka, nivo IV1

**Stručne kvalifikacije:**

Završetkom obrazovnog programa Grafički tehničar, stiču se sljedeće stručne kvalifikacije:

- Tehničar štampe, nivo IV1
- Tehničar grafičke dorade, nivo IV1
- Tehničar pripreme za štampu, nivo IV1
- Operater/ Operaterka štampe, nivo III
- Operater/ Operaterka grafičke dorade, nivo III
- Pomoćnik/ Pomoćnica operatera štampe i grafičke dorade, nivo II

## CILJEVI OBRAZOVNOG PROGRAMA:

- Osposobljavanje učenika za dostizanje stručnih i ključnih kompetencija koje su predviđene odgovarajućim Standardima zanimanja i Standardima kvalifikacija na kojima se zasniva obrazovni program.

## ISHODI UČENJA

### Po završetku obrazovnog programa, učenik će biti sposoban da:

- Analizira radni zadatak, planira realizaciju i organizuje sopstveni rad i rad grupe za izvođenje poslova u grafičkoj industriji
- Obezbijedi resurse i pripremi radno mjesto za izvođenje poslova u grafičkoj industriji
- Izvrši analizu dobijenih materijala za grafičku pripremu
- Izvrši prelom stranice grafičkog proizvoda
- Izradi montažni tabak i štamparsku formu za određenu tehniku štampe
- Kontroliše štamparske forme za određenu tehniku štampe
- Pripremi mašine za štampu i snabdijeva ih materijalom za štampu
- Izvrši štampanje kompletног tiraža
- Određuje operacije grafičke dorade u zavisnosti od podloge za štampu
- Izradi knjižni blok i korice tvrdog i broširanog poveza grafičkog proizvoda
- Formira tvrdi i broširani knjižni povez
- Izradi jednodjelne grafičke proizvode, ambalažu i kartonažu
- Izvrši kontrolu kvaliteta finalnog proizvoda
- Koristi stručnu terminologiju i tehničku dokumentaciju na engleskom jeziku
- Izvrši procjenu troškova i nabavku materijala, alata i opreme potrebnih za realizaciju radnog zadatka
- Izradi radnu dokumentaciju prema propisanoj proceduri
- Rukovodi radnom grupom za realizaciju radnog zadatka i izvrši nadzor nad poslovima koje grupa izvodi
- Sprovede postupke za kontrolu kvaliteta rada, u skladu sa normativima i drugim propisima
- Kontroliše ispravnost i funkcionalnost pribora, opreme i softverskih paketa
- Održava alat i opremu koje koristi za rad
- Komunicira sa nadređenima, saradnicima i naručiocima posla, koristeći pravila poslovne komunikacije
- Sprovede postupke i mjere za zaštitu na radu, zaštitu okoline i očuvanja zdravlja

## ISHODI ZA DOSTIZANJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA

### Po završetku obrazovnog programa, učenik će biti sposoban da:

- Komunicira na maternjem jeziku, jeziku školovanja i/ili službenom jeziku, primjenom pravilnog i stvaralačkog usmenog i pisanog izražavanja, tumačenjem pojmove, stavova i činjenica, koristeći vizuelni, zvučni/audio i digitalni materijal prilikom upotrebe jezika u obrazovanju, radu, slobodnom vremenu i svakodnevnom životu
- Koristi različite jezike na odgovarajući i efikasan način za komunikaciju, primjenom pravilnog i stvaralačkog usmenog i pisanog izražavanja kroz slušanje, govor, čitanje i pisanje prilikom tumačenja misli, osjećaja, činjenica i mišljenja, u odgovarajućem rasponu društvenog i kulturnog konteksta
- Koristi matematičku kompetenciju i osnovne kompetencije u prirodnim naukama i tehnologiji, primjenjujući matematički način razmišljanja i funkcionalno matematičko znanje i vještine u rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, kao i znanja i metodologije kojima se objašnjava svijet prirode i promjene uzrokovane ljudskim aktivnostima, radi postavljanja pitanja i zaključivanja na temelju činjenica

- Koristi informaciono-komunikacione tehnologije na odgovoran i siguran način za učenje, rad i učestvovanje u ličnom i društvenom životu, za pronalaženje, procjenu, čuvanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija, kao i za razvijanje saradničkih mreža putem interneta
- Upravlja sopstvenim učenjem i karijerom, uključujući efikasno upravljanje vremenom i informacijama kako u samostalnom učenju tako i pri učenju u grupi, na konstruktivan način, sagledavanjem sebe, svojih vještina, stavova i vrijednosti, suočavanjem sa stresovima uzrokovanim neprekidnim životnim promjenama, pritiscima i rizicima, kao i preuzimanjem odgovornosti za vođenje zdravog načina života
- Učestvuje u društvenom životu i radu, postupa kao odgovorni građanin i u potpunosti učestvuje u građanskom i društvenom životu, zasnovanom na razumijevanju socijalnih, ekonomskih, pravnih i političkih koncepata i struktura, kao i globalnog održivog razvoja
- Pretvori ideje u djelo, uključujući stvaralaštvo, inovativnost, spremnost na preuzimanje rizika i iskorišćavanje prilika, kao i preuzimanje inicijative i sposobnosti da se sarađuje u cilju planiranja i upravljanja projektima koji imaju kulturnu, društvenu ili finansijsku vrijednost
- Uoči značaj razumijevanja i poštovanja načina na koji se ideje kreativno izražavaju i prenose u različitim kulturama u obliku niza umjetničkih i drugih kulturoloških formi, razvijajući i izražavajući vlastite ideje i osjećaj pripadnosti ili uloge u društvu na različite načine i u različitim situacijama

## 2. NASTAVNI PLAN

R. BROJ	PREDMET / MODUL	BROJ ČASOVA PO OBLCIMA NASTAVE I KREDITNA VRIJEDNOST																						
		I RAZRED					II RAZRED					III RAZRED					IV RAZRED					UKUPNO		
		Σ	T	V	P	KV	Σ	T	V	P	KV	Σ	T	V	P	KV	Σ	T	V	P	KV	Σ	KV	
<b>A. OPŠTEOBRAZOVNI MODUL</b>																								
1.	Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost	108				6	108				6	108					6	99			6	423	24	
2.	Matematika	108				6	108				6	108					6	99			6	423	24	
3.	Engleski jezik	108				5	108				5	108					5	99			5	423	20	
4.	Fizičko vaspitanje	72				2	72				2	72					2	66			2	282	8	
5.	Informatika	72				4	72				4											144	8	
6.	Hemija	72				4																72	4	
7.	Likovna umjetnost	72				4																72	4	
8.	Fizika						72				4											72	4	
9.	Sociologija											72				4						72	4	
<b>UKUPNO: A. OPŠTEOBRAZ. MODUL</b>		<b>612</b>				<b>31</b>	<b>540</b>				<b>27</b>	<b>468</b>					<b>23</b>	<b>363</b>			<b>19</b>	<b>1983</b>	<b>100</b>	
<b>UDIO U UKUPNOM GOD. FONDU (%)</b>		<b>53,1</b>				<b>51,7</b>	<b>46,9</b>				<b>45,0</b>	<b>40,6</b>					<b>38,3</b>	<b>34,4</b>			<b>31,7</b>	<b>43,9</b>	<b>41,7</b>	
<b>B. STRUČNI MODULI</b>																								
1.	Tehničko crtanje sa mašinskim elementima	108	72		36	6															180	6		
2.	Uvod u grafičke tehnologije	180	108	36	36	10															108	10		
3.	Softverski alati u grafičkim tehnologijama	108	36		72	6															108	6		
4.	Pomoćni poslovi u štampi i grafičkoj doradi	72	36		36	4															72	4		
5.	Teorija forme i boje						108	36			72	6									108	6		
6.	Štamparske tehnike						180	90			90	10									180	10		
7.	Upravljanje grafičkim mašinama						144	72			72	8									144	8		
8.	Izrada štamparskog tabaka						108	36			72	6									108	6		
9.	Izvođenje završne grafičke dorade										144	72			72	8					144	8		
10.	Izrada ambalaže i kartonaže										144	72			72	8					144	8		
11.	Izrada štamparske forme										108	36			72	6					108	6		
12.	Dizajniranje grafičkih proizvoda										144	18			126	8					144	8		
13.	Preduzetništvo										72	36	36		4						72	4		
14.	Izrada grafičkih proizvoda															165	66		99	9	165	9		
15.	Savremeni štamparski postupci															132	66		66	8	132	8		
16.	Digitalni štamparski postupci															66	33		33	3	66	3		
17.	Knjigovezačka dorada															132	66		66	8	132	8		
18.	Poslovna kultura															66	52	14		3	66	3		
19.	Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija															66	33	33		3	66	3		
<b>UKUPNO: B. STRUČNI MODULI</b>		<b>468</b>	<b>252</b>	<b>36</b>	<b>180</b>	<b>26</b>	<b>540</b>	<b>234</b>			<b>306</b>	<b>30</b>	<b>612</b>	<b>234</b>	<b>36</b>	<b>342</b>	<b>34</b>	<b>627</b>	<b>316</b>	<b>47</b>	<b>264</b>	<b>34</b>	<b>2247</b>	<b>124</b>
<b>UDIO U UKUPNOM GOD. FONDU (%)</b>		<b>40,6</b>	<b>21,9</b>	<b>3,1</b>	<b>15,6</b>	<b>43,3</b>	<b>46,9</b>	<b>20,3</b>			<b>26,6</b>	<b>50,0</b>	<b>53,1</b>	<b>20,3</b>	<b>3,1</b>	<b>29,7</b>	<b>56,7</b>	<b>59,4</b>	<b>29,9</b>	<b>4,5</b>	<b>25,0</b>	<b>56,7</b>	<b>49,8</b>	<b>51,7</b>

**C. IZBORNI MODULI**

1.	Drugi strani jezik	72	72			3	72	72			3	72	72			3	66	66			3	282	12
2.	Biologija*	72	72			3																72	3
3.	Geografija*	72	72			3																72	3
4.	Ekologija i zaštita životne sredine	72	72			3																72	3
5.	Računarska grafika i animacija						72	18		54	3											72	3
6.	Reciklažne tehnologije							72	72			3										72	3
7.	Moderna umjetnost							72	52	20		3										72	3
8.	Savremeno odrastanje							72	54	18		3										72	3
9.	Vizuelne komunikacije										72	18		54	3							72	3
10.	Digitalna reprofotografija										72	12		60	3							72	3
11.	Socijalne mreže i globalizacija										72	50	22		3							72	3
12.	Izabrana poglavlja iz matematike III										72	72			3							72	3
13.	Tehnike bojanja i štampanja tekstila															66	33		33	3	66	3	
14.	Tipografija															66	20		46	3	66	3	
15.	Vizuelne umjetnosti															66	14		52	3	66	3	
16.	Izabrana poglavlja iz matematike IV															66	66			3	66	3	
<b>UKUPNO: C. IZBORNI MODULI</b>		<b>72</b>				<b>3</b>	<b>72</b>				<b>3</b>	<b>72</b>				<b>3</b>	<b>66</b>				<b>3</b>	<b>282</b>	<b>12</b>
<b>UDIO U UKUPNOM GOD. FONDU (%)</b>	<b>6,3</b>					<b>5,0</b>	<b>6,3</b>				<b>5,0</b>	<b>6,3</b>				<b>5,0</b>	<b>6,2</b>				<b>5,0</b>	<b>6,3</b>	<b>5,0</b>

**D. STRUČNI ISPIT**

<b>D. STRUČNI ISPIT</b>																				4		4
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

**E. SLOBODNE AKTIVNOSTI**

<b>E. SLOBODNE AKTIVNOSTI</b>			<b>MIN. 36 ČASOVA</b>			<b>MIN. 36 ČASOVA</b>			<b>MIN. 36 ČASOVA</b>			<b>MIN. 33 ČASA</b>										
-------------------------------	--	--	-----------------------	--	--	-----------------------	--	--	-----------------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**F: PROFESIONALNA PRAKSA**

<b>F: PROFESIONALNA PRAKSA</b>			<b>10 DANA</b>			<b>10 DANA</b>			<b>10 DANA</b>			<b>10 DANA</b>									<b>30 DANA</b>	
<b>UKUPNO (A+B+C+D)</b>	1152		180	60	1152		306	60	1152		342	60	1056			264	60	4512	240			
<b>UDIO U UKUPNOM GOD. FONDU (%)</b>	<b>100</b>		<b>15,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>26,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>29,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>25,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			

T – Teorijska nastava

V – Vježbe

P – Praktično obrazovanje (Praktična nastava)

KV – Kreditna vrijednost

Σ – Suma (Godišnji fond časova)

\* – Može se izučavati u I ili drugom razredu

**Napomene:**

- Nastavni plan sadrži ukupni godišnji fond časova, godišnji fond časova za svaki modul/predmet, kao i godišnji fond časova prema oblicima nastave (teorijska nastava, vježbe i praktična nastava). Škola sama raspoređuje sedmični broj časova u odnosu na godišnji. Preporučeni sedmični fond časova se dobija podjelom ukupnog broja časova modula sa brojem radnih nedjelja u toku školske godine.
- Praktično obrazovanje (praktična nastava) se realizuje u okviru stručnih modula, u školi i kod poslodavca. Minimalan broj časova praktičnog obrazovanja kod poslodavca je po 36 godišnje u III i IV razredu, u okviru ukupnog fonda časova praktičnog obrazovanja (praktične nastave). Osim u III i IV razredu, škola može organizovati praktično obrazovanje kod poslodavca i u nižim razredima, u skladu sa mogućnostima. U zavisnosti od materijalnih uslova u školi i kod poslodavca, praktično obrazovanje (praktična nastava) se može i u cijelini realizovati kod poslodavca.
- U školama u kojima se nastava izvodi na jeziku pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, učenici imaju 34 časa nastave. Crnogorski jezik kao nematernji se u tom slučaju izučava sa po dva časa sedmično.

## II POSEBNI DIO OBRAZOVNOG PROGRAMA

### 3. MODULI

---

#### 3.1. OPŠTEOBRAZOVNI MODUL

##### OBAVEZNI OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI:

1. CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
2. MATEMATIKA
3. ENGLESKI JEZIK
4. FIZIČKO VASPITANJE
5. INFORMATIKA
6. HEMIJA
7. LIKOVNA UMJETNOST
8. FIZIKA
9. SOCIOLOGIJA

##### IZBORNI OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI:

1. DRUGI STRANI JEZIK
2. BIOLOGIJA
3. GEOGRAFIJA
4. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

##### Napomena:

Programe obaveznih i izbornih opšteobrazovnih predmeta priprema Zavod za školstvo u skladu sa odgovarajućom metodologijom, donešenom od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje.

### 3.2. STRUČNI MODULI

#### 3.2.1. TEHNIČKO CRTANJE SA MAŠINSKIM ELEMENTIMA

##### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
I	72		36	108	6

Teorijska i praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

##### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa načinom tehničkog izražavanja na tehničkim crtežima i tehničkoj dokumentaciji.
- Osposobljavanje za izradu i čitanje tehničkog crteža, crtanje u razmjeri i kotiranje grafičkih priloga,
- kao i sagledavanje prostora i predmeta u njemu. Razvijanje preciznosti, odgovornosti, sistematicnosti, prostorne imaginacije i pozitivnog odnosa prema struci.

##### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Rukuje na pravilan način priborom za tehničko crtanje
2. Izvede geometrijske konstrukcije pomoću lenjira i šestara
3. Primjeni standarde za crtanje tehničkog pisma
4. Grafički prikaže tehnički crtež za određeni presjek primjenom pravila kotiranja, u skladu sa pravilima tehničkog crtanja
5. Konstruiše predmet u ortogonalnoj, aksonometrijskoj i kosoj projekciji primjenom odgovarajućih pravila nacrte geometrije
6. Konstruiše predmet na osnovu karakterističnih pogleda
7. Identificira toleranciju mera, oblika i položaja
8. Analizira različite vrste mašinskih elemenata i sklopova

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da****Rukuje na pravilan način priborom za tehničko crtanje**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše različite <b>vrste papira</b> za tehničko crtanje	<b>Vrste papira:</b> pelir, milimetarski, hamer, paus, ozolid i dr.
2. Navede dimenzije različitih <b>formata papira</b>	<b>Formati papira:</b> A0, A1, A2, A3, A4 i A5
3. Opiše način korišćenja <b>osnovnog pribora za crtanje</b>	<b>Osnovni pribor za crtanje:</b> tabla za crtanje, trougao, lenjir, šestar, uglomjer, krivuljari, šabloni, rapidografi, olovke, grafitni ulošci, gumice i dr.
4. Objasni primjenu različitih <b>vrsta linija</b> na tehničkom crtežu	<b>Vrste linija:</b> po debljini (široka, srednje široka i uska) i po obliku (puna, isprekidana, crta-tačka, slobodoručna, tačkasta)
5. Demonstrira korišćenje pribora za tehničko crtanje za prikaz različitih vrsta linija, paralelno i pod ugлом, na zadatom primjeru	
6. Nacrtava tehnički okvir sa popunjениm <b>zaglavljem (pečat)</b> , na zadatom primjeru	<b>Zaglavljve (pečat):</b> naziv crteža, broj crteža, razmjera, datum, naziv institucije u kojoj je crtež izrađen, imena i potpisi osoba odgovornih za crtež
7. Demonstrira način formatizovanja papira, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume od 5 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Vrste i formati papira
- Pribor za tehničko crtanje
- Vrste linija

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izvede geometrijske konstrukcije pomoću lenjira i šestara**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni <b>osnovne geometrijske konstrukcije</b>	<b>Osnovne geometrijske konstrukcije:</b> paralelne linije, simetrala duži, simetrala ugla, kružni luk kroz 3 tačke, konstrukcija kružnog prelaza, podjela duži na jednake djelove, tangenta na krug i konstrukcija pravilnih mnogouglova
2. Demonstrira korišćenje lenjira i šestara za prikaz osnovnih geometrijskih konstrukcija, na zadatom primjeru	
3. Razlikuje <b>krive linije</b> dobijene presjekom ravni i konusne površi	<b>Krive linije:</b> elipsa, parabola i hiperbola
4. Nacrtava elipsu primjenom različitih <b>metoda konstruisanja</b> , na zadatom primjeru	<b>Metode konstruisanja:</b> po definiciji, metodom poluprečnika, pomoću osam tačaka, pomoću koncentričnih kružnica, papirnom trakom i dr.
5. Nacrtava parabolu i hiperbolu primjenom pravila konstrukcije, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume 1 i 3. Za kriterijume 2, 4 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Metode konstruisanja
- Pribor za konstruisanje

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primijeni standarde za crtanje tehničkog pisma**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni različite vrste <b>razmjera</b>	<b>Razmjera:</b> umanjenje, uvećanje i prirodna veličina
2. Objasni standarde za crtanje zaglavlja i sastavnice	
3. Nacrtati zaglavlj i sastavnicu primjenom odgovarajućih standarda na zadatom primjeru	
4. Navede upotrebu različitih <b>vrsta tehničkog pisma</b>	<b>Vrste tehničkog pisma:</b> pravo i koso pod uglom od $75^{\circ}$
5. Nacrtati tehničko pismo slobodnom rukom u prethodno pripremljenoj mreži, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira konstruisanje slova i brojeva pomoću tehničkog pribora u prethodno pripremljenoj mreži, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2 i 4. Za kriterijume 3, 5 i 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Razmjera
- Crtanje tehničkog pisma prema standardima

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**

**Grafički prikaže tehnički crtež za određeni presjek primjenom pravila kotiranja, u skladu sa pravilima tehničkog crtanja**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opše pravila kotiranja različitih predmeta i <b>vrste kotiranja</b>	<b>Vrste kotiranja:</b> redno, paralelno i kombinovano
2. Demonstrira kotiranje predmeta, na zadatom primjeru	
3. Objasni različite <b>vrste presjeka</b> i njihovo označavanje	<b>Vrste presjeka:</b> potpun, djelimičan i zaokrenut
4. Nacrti presjek predmeta uz pravilno označavanje i kotiranje potrebnih dimenzija, na konkretnom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 3. Za kriterijume 2 i 4 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Pravila kotiranja
- Vrsta presjeka
- Crtanje presjeka predmeta

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**

**Konstruiše predmet u ortogonalnoj, aksonometrijskoj i kosoj projekciji primjenom odgovarajućih pravila nacrte geometrije**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše <b>vrste projiciranja</b>	<b>Vrste projiciranja:</b> centralno projiciranje (perspektiva) i paralelno projiciranje (ortogonalno, koso i kotirano)
2. Objasni pravila crtanja projekcije tačke, prave, duži i geometrijskih tijela na odgovarajuće kvadrante i oktante	
3. Nacrti projekciju tačke, prave, duži i geometrijskog tijela u <b>ravnini</b> , na konkretnom primjeru	<b>Ravnini:</b> kvadranti i oktanti
4. Opiše pravila za crtanje različitih <b>vrsta aksonometrije</b>	<b>Vrste aksonometrije:</b> izometrija, dimetrija i trimetrija
5. Nacrti zadati predmet u zadatoj vrsti aksonometrije	
6. Objasni pravila crtanja u kosoj projekciji	
7. Nacrti projekciju zadatog geometrijskog tijela na zadatoj ravni	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni i pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 4 i 6. Za kriterijume 3, 5 i 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Projiciranje – centralno i paralelno
- Proekcijske ravni
- Kvadranti i oktanti
- Projekcija tačke, prave, duži i geometrijskog tijela na odgovarajućim ravnima
- Aksonometrija
- Kosa projekcija

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da  
Konstruiše predmet na osnovu karakterističnih pogleda**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede <b>načine projiciranja</b>	<b>Načini projiciranja:</b> evropski i američki
2. Objasni <b>karakteristične poglедe</b>	<b>Karakteristični pogledi:</b> s prijeda, s lijeva, s desna, odozdo, odozgo, s traga
3. Objasni pravila za crtanje karakterističnih pogleda	
4. Nacrtati zadati predmet u zadatim pogledima	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni i pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2 i 3. Za kriterijum 4 potrebne je ispravno urađena praktična vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Crtanje predmeta na osnovu karakterističnih pogleda

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da  
Identificuje toleranciju mjera, oblika i položaja**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni dozvoljena odstupanja stvarne mjere mašinskih djelova	
2. Opiše toleranciju <b>dužinskih mjeru</b>	<b>Dužinske mjere:</b> nazivna, stvarna, granična mjera, donje i gornje granično odstupanje i tolerancija polja
3. Objasni toleranciju oblika i položaja	
4. Opiše položaj tolerancijskih polja	
5. Definiše <b>oznake tolerancije</b>	<b>Oznake tolerancije:</b> nazivna mjera, slovna oznaka tolerancijskog polja i brojna oznaka kvaliteta tolerancije
6. Objasni sistem <b>nalijeganja dužinskih mjeru</b>	<b>Nalijeganja dužinskih mjeru:</b> čvrsto, labavo i neizvjesno

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- Tolerancija oblika i položaja
- Tolerancija polja
- Nalijeganje dužinskih mjeru

**Ishod 8 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira različite vrste mašinskih elemenata i sklopova**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni pojam i podjelu mašinskih elemenata	
2. Opiše mašinske elemente za nerazdvojive veze	<b>Mašinski elementi za nerazdvojive veze:</b> zakovani, zavareni, lemljeni i lijepljeni spojevi
3. Objasni mašinske elemente za razdvojive veze	<b>Mašinski elementi za razdvojive veze:</b> klinovi, čivije, navojni spojevi, opruge itd.
4. Objasni mašinske elemente za obrtno kretanje	<b>Mašinski elementi za obrtno kretanje:</b> osovine, vratila, spojnice, ležajevi itd.
5. Objasni mašinske elemente za prenos snage	<b>Mašinski elementi za prenos snage:</b> zupčanici, remen (kaiš) i lanac
6. Nacrta mašinske elemente za nerazdvojivu vezu, na konkretnom primjeru	
7. Nacrta mašinske elemente za razdvojivu vezu, na konkretnom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni i pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijume 6 i 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Pojam i podjela mašinskih elemenata
- Nerazdvojive veze
- Razdvojive veze
- Obrtno kretanje
- Prenos snage

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Tehničko crtanje sa mašinskim elementima je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba izvoditi sa odjeljenjem koje se ne dijeli na grupe. Nastava treba da bude aktivna sa uključivanjem svih učenika. Za realizaciju predviđenih tematskih sadržaja preporučuju se metode rada koje se zasnivaju na dijalogu i radu sa predviđenom literaturom, kao i korišćenje audio-vizuelnih sredstava za pokazivanje određenih sadržaja.
- Praktični dio nastave treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati praktične vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi praktičnu vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Posebno obratiti pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtijevaju sintezu i analizu usvojenih znanja. U toku časova praktične nastave preporučuje se posvećivanje pažnje organizovanosti stola, urednosti stola (table) i pribora za crtanje, kao i radnjama u toku crtanja koje mogu poboljšati urednost crteža. U ishodu 3 osnovne geometrijske konstrukcije izvesti korišćenjem lenjira i šestara. Osnovni zadatak ovog ishoda je da se na pravilan način ovlada tehničkim izražavanjem, konstruisanjem elementarnih geometrijskih konstrukcija, a koje će kasnije biti sastavni dio složenijih tehičkih crteža. Kroz ovaj modul učenik treba da stekne osjećaj za prostor, da razumije aproksimaciju prostora na ortogonalne ravni, i položaj tijela u odnosu na takvo shvatanje prostora, razliku između posmatranja i predstavljanja tijela u prostoru u ortogonalnoj i kosoj projekciji i perspektivi, pa zbog smanjivanja mogućnosti apstrahovanja pomenutog od strane učenika treba što više povezivati sa realnim primjerima.
- Časove praktične nastave treba izvoditi sa odjeljenjem koje se ne dijeli na grupe. Za realizaciju predviđenih tematskih sadržaja preporučuju se metode rada koje se zasnivaju na pokazivanju. Preporučuje se da učenici koristeći pribor za tehničko crtanje samostalno izrađuju zadati zadatak i da nakon toga kroz prezentaciju rezultat rada sa usmenim obrazloženjem prikažu usvojeno znanje i vještine. Tokom usmene prezentacije učenici treba da se jasno izražavaju i pravilno koriste stručnu terminologiju. Nastavnik treba da podstiče problemsku nastavu u kojoj navodi učenike da sami dolaze do zaključka prilikom rješavanja problema, čime im omogućava povezivanje teorijskih znanja i njihovo korišćenje kroz izradu zadataka.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Raičević Ž., Jovanović J., Tehničko crtanje sa mašinskim elementima, udžbenik za I razred srednjih stručnih škola, Centar za stručno obrazovanje, Podgorica, 2009.
- Radovanović D., Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1987.
- Drapić S., Damjanac Z., Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1988.
- Drapić S., Gačić D., Tehničko crtanje sa mašinskim elementima, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1988.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar sa instaliranim namjenskim softverom	1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uredaji	Kom.
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Tabla za crtanje sa priborom	16
4.	Komplet pribora za crtanje na školskoj tabli (par trouglova, šestar i uglomjer)	1

### 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

### 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

### 9. Povezanost modula – korelacija

- Uvod u grafičke tehnologije
- Teorija forme i boje
- Štamparske tehnike
- Upravljanje grafičkim mašinama
- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Tipografija

### Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

### 10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmova, činjenica i zakona iz oblasti grafičke industrije, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primijeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)

- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz tehničkog crtanja sa mašinskim elementima; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti tehničkog crtanja i mašinskih elemenata na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize tehničkog crteža, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju grafičkog proizvoda kroz izradu tehničkih crteža; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti tehničkog crtanja i mašinskih elemenata, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugaćijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno steklenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti grafičke tehnologije; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svjetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturoloških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz izradu grafičkih proizvoda, umjetnost i druge kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se grafički proizvodi i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.2.2. UVOD U GRAFIČKE TEHNOLOGIJE

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
I	108	36	36	180	10

Vježbe i praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa postupcima i mjerama lične zaštite, zaštite okoline, kao i osobinama materijala i mogućnostima njihovog korišćenja u grafičkoj industriji. Ospozobljavanje za pravilan izbor materijala u grafičkoj industriji. Razvijanje interesovanja za usavršavanjem i praćenjem tehničkih dostignuća.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Identificuje metale i njihove legure u grafičkoj industriji
2. Analizira postupke izrade i dorade papira i načine ispitivanja papira u grafičkoj industriji
3. Analizira upotrebu i načine ispitivanja osobina boja u grafičkoj industriji
4. Analizira osobine i upotrebu polimernih materijala u grafičkoj industriji
5. Analizira osobine i upotrebu maziva u grafičkoj industriji
6. Analizira osobine i upotrebu ljepila u grafičkoj industriji
7. Analizira osobine i upotrebu fotografskih materijala i materijala za digitalnu štampu u grafičkoj industriji
8. Sprovede postupke i mjere lične zaštite i zaštite okoline prilikom izrade grafičkih proizvoda
9. Analizira osnovne principe prve pomoći i utvrđuje stanje p/o lica
10. Izvrši zbrinjavanje povreda p/o lica nastalih uslijed različitih faktora u različitim zadesnim situacijama

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da  
Identificuje metale i njihove legure u grafičkoj industriji**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opisuje osobine <b>materijala</b> u zavisnosti od vrste <b>hemijskih veza</b>	<b>Materijali:</b> metali, polimeri, keramika, kompoziti, poluprovodnici <b>Hemiske veze:</b> jonska, kovalentna i metalna
2. Objasni dijagram hlađenja metala i legura	
3. Opisuje osobine <b>metaла</b> i njihovih legura koje se koriste u grafičkoj industriji	<b>Metali:</b> olovo, bakar, cink, aluminijum, gvožđe i magnezijum
4. Objasni koroziju i načine zaštite metala od korozije	
5. Navede značaj i upotrebu metala i legura u grafičkoj industriji	
6. Demonstrira uticaj korozije na metale, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijum 6 potrebna je ispravno urađena praktična vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Metali

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira postupke izrade i dorade papira i načine ispitivanja papira u grafičkoj industriji**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede <b>osnovne i pomoćne sirovine</b> za dobijanje papira	<b>Osnovne sirovine:</b> drvo, tekstilne sirovine, stari papir, mineralna vlakna, vještačka vlakna <b>Pomoćne sirovine:</b> punioci, retenciona sredstva, aditivi, ljeplila i dr.
2. Opiše strukturu i osobine celuloze	
3. Opiše <b>postupke proizvodnje celuloze</b>	<b>Postupci proizvodnje:</b> sulfitni i sulfatni
4. Objasni faze procesa proizvodnje papira na papir mašini	
5. Objasni <b>postupke dorade papira</b>	<b>Postupci dorade papira:</b> vlaženje, satiniranje, oplemenjivanje, impregniranje, premazivanje i dr.
6. Opiše <b>svojstva papira</b>	<b>Svojstva papira:</b> fizička, mehanička i hemijska
7. Opiše osobine papira u zavisnosti od <b>tehnike štampe</b>	<b>Tehnike štampe:</b> konvencionalne (visoka, duboka, ravna, propusna) i digitalne (CTPrint i CTPress)
8. Objasni postupke ispitivanja <b>osobina</b> papira	<b>Osobine:</b> debljina papira, gramatura papira, gustina, specifična zapremina, uzdužni i poprečni smjer papira, pH-vrijednost i dr
9. Demonstrira postupke ispitivanja osobina papira, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 8. Za kriterijum 9 potrebna je ispravno urađena praktična vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Tehnologija celuloze i papira

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira upotrebu i načine ispitivanja osobina boja u grafičkoj industriji**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni uticaj <b>komponenti</b> na kvalitet grafičkih boja	<b>Komponente:</b> pigmenti, veziva, rastvarači, sikativi i dr.
2. Objasni postupak sušenja grafičke boje	
3. Razlikuje upotrebu grafičkih boja u zavisnosti od <b>tehnike štampe</b> i štamparske podloge	<b>Tehnike štampe:</b> konvencionalne (visoka, duboka, ravna, propusna) i digitalne (CTPrint i CTPress)
4. Objasni svojstva i upotrebu lakova u grafičkoj industriji	
5. Objasni načine ispitivanja <b>osobina</b> boja u grafičkoj industriji	<b>Osobine:</b> viskoznost, površinski napon, tečljivost i ljepljivost grafičke boje, postojanost otiska na dejstvo hemikalija i dr.
6. Demonstrira ispitivanja osobina boja u grafičkoj industriji, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijum 6 potrebna je ispravno urađena praktična vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Boje i lakovi

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira osobine i upotrebu polimernih materijala u grafičkoj industriji**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede svojstva i primjenu <b>prirodnih, modifikovanih i sintetičkih makromolekula</b> u grafičkoj industriji	<b>Prirodni makromolekuli:</b> skrob, celuloza, bjelančevine, prirodni kaučuk <b>Modifikovani makromolekuli:</b> nitrat celuloze, acetat celuloze, etilceluloza, metilceluloza <b>Karboksimetilceluloza</b> <b>Sintetički makromolekuli:</b> polivinilhlorid (PVC), polivinilacetat, polivinilalkohol, fenolformaldehidne smole, poliamidi, poliestri i dr.
2. Navede fizičko-hemadska svojstva i sastav plastičnih masa	
3. Opše <b>postupke</b> prerade i primjenu plastičnih masa u grafičkoj industriji	<b>Postupci prerade:</b> ekstrudiranje, brizganje, duvanje, kalandriranje, presovanje, livenje, termoformiranje, prevlačenje metala i drugih materijala plastičnim masama
4. Navede uslove štampe na termoplastima kao materijalima za štamparske podloge	
5. Objasni osobine elastomera	
6. Navede osobine prirodnog kaučuka i sintetičkih kaučuka koji se koriste u grafičkoj industriji	
7. Objasni postupak proizvodnje gume	
8. Objasni primjenu gume u grafičkoj industriji	
9. Objasni metode ispitivanja <b>osobina</b> polimernih materijala	<b>Osobine:</b> zatezna čvrstoća, izduženja i prekidna dužina i dr.
10. Demonstrira ispitivanje osobina polimernih materijala, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 9. Za kriterijum 10 potrebna je ispravno urađena praktična vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Makromolekuli
- Plastične mase
- Guma

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira osobine i upotrebu maziva u grafičkoj industriji**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Definiše maziva u grafičkoj industriji	
2. Opiše <b>načine podmazivanja</b> u grafičkoj industriji	<b>Načini podmazivanja:</b> hidrodinamičko podmazivanje, granično podmazivanje i suvo klizanje
3. Objasni osnovne <b>karakteristike maziva</b>	<b>Karakteristike maziva:</b> viskoznost, temperatura stinjavanja, temperatura paljenja, mazivost, neutralizaconi broj, gustina ulja i dr.
4. Opiše primjenu različitih <b>vrsta maziva</b> u grafičkoj industriji	<b>Vrste maziva:</b> čvrsta maziva, masti za podmazivanje (polučvrsta maziva), tečna maziva (ulja) i gasovita maziva
5. Navede vrste aditiva i njihov uticaj na svojstva maziva	
6. Objasni metode ispitivanja gustine maziva	
7. Demonstrira ispitivanje gustine maziva, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijum 7 potrebna je ispravno urađena praktična vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Maziva

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira osobine i upotrebu ljepila u grafičkoj industriji**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše vrste ljepila prema različitim <b>klasifikacijama</b>	<b>Klasifikacije:</b> prema porijeklu, oblasti primjene, temperaturi primjene, načinu očvršćavanja, konačnom svojstvu ljepila idr.
2. Objasni teoriju lijepljenja različitih materijala u grafičkoj industriji	
3. Objasni uticaj komponenti ljepila na njegova svojstva	
4. Opiše primjenu različitih <b>vrsta ljepila</b> u grafičkoj industriji	<b>Vrste ljepila:</b> ljepila dobijena rastvaranjem prirodnih polimera u vodi, ljepila dobijena rastvaranjem sintetičkih polimera i derivata prirodnih polimera u vodi, termoplastični lijepak i dr.
5. Objasni postupak promjene agregatnog stanja termoplastičnih ljepila	
6. Objasni dobijanje skrobnog ljepila	
7. Demonstrira postupak promjene agregatnog stanja termoplastičnih ljepila, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira dobijanje i primjenu skrobnog ljepila, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijume 7 i 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Ljepila

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira osobine i upotrebu fotografskih materijala i materijala za digitalnu štampu u grafičkoj industriji**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opisuje sastav i građu fotografskih materijala	
2. Objasni <b>karakteristike</b> fotografskih materijala	<b>Karakteristike:</b> karakteristična kriva (kriva zacrnjenja), opšta osjetljivost, spektralna osjetljivost, veličina zrna i moć razdvajanja fotografskih materijala
3. Navede vrste i način djelovanja <b>sredstava</b> za obradu eksponiranog fotografskog materijala	<b>Sredstva:</b> razvijači i fiksiri
4. Navede osobine i primjenu fotografskih materijala koji se koriste za dobijanje fotografije u boji	
5. Opisuje sastav, osobine i primjenu kopirnih slojeva	
6. Navede karakteristike folija za digitalnu štampu	
7. Objasni karakteristike boja i njihove načine fiksiranja u digitalnim postupcima štampe	
8. Objasni postupak ispitivanja fotoosjetljivosti kopirnog sloja	
9. Demonstrira postupak ispitivanja fotoosjetljivosti kopirnog sloja, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 8. Za kriterijum 9 potrebna je ispravno urađena praktična vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Fotografski materijali
- Materijali za digitalnu štampu

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 8 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sprovede postupke i mjere lične zaštite i zaštite okoline prilikom izrade grafičkih proizvoda</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše uticaj <b>uslova rada</b> na zdravlje i radnu sposobnost ljudi koji izvode radove pri izradi grafičkih proizvoda	<b>Uslovi rada:</b> osvjetljenje, buka, vibracije, hemijski uslovi, prašina, izvori fizičke opasnosti i klimatski uslovi (temperatura, vjetar, kiša, magla, sniježne padavine, atmosferska pražnjenja i dr.)
2. Razlikuje <b>mjere zaštite i sigurnosti izvođača radova</b> u štampariji	<b>Mjere zaštite izvođača radova:</b> opšte mjere zaštite izvođača radova na radu, mjere kojima se neposredno obezbjeđuje sigurnost na radu, mjere u vezi sa uslovima rada i mjere u vezi sa posebnom zaštitom radnika u štampariji  <b>Mjere sigurnosti izvođača radova:</b> opšte mjere zaštite izvođača radova na radu, posebne mjere zaštite izvođača radova na radu i mjere koje su obavezne sprovesti određene organizacije ili poslodavci
3. Izvrši izbor <b>zaštitnih sredstava i opreme</b> prilikom izvođenja radova u grafičkoj industriji, na zadatom primjeru	<b>Zaštitna sredstva i oprema:</b> zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, štitnik za oči i lice, naočare, zaštitna maska za lice, antifon slušalice, zaštitni pojas i zaštitno uže
4. Pokaže primjenu raspoloživih zaštitnih sredstava i opreme, na zadatom primjeru	
5. Opiše <b>sigurnosne procedure</b> koje sprovodi na prostoru na kome se izvode radovi u grafičkoj industriji	<b>Sigurnosne procedure:</b> provjeravanje stanja opreme, postavljanje privremene zaštitne ograde( kod montaže grafičkih proizvoda), postavljanje znakova iz oblasti zaštite na radu (znakovi zabrane, obaveze, naredbe, obaveštenja) i dr.
6. Objasni značaj i postupak pravilnog odlaganja i skladištenja otpadnog materijala prilikom izvođenja radova u grafičkoj industriji	
7. Objasni uticaj procesa grafičke industrije na životnu sredinu	

#### Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume 1, 2, 5, 6 i 7. Za kriterijume 3 i 4 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Ishod 8 - Učenik će biti sposoban da**

**Sprovede postupke i mjere lične zaštite i zaštite okoline prilikom izrade grafičkih proizvoda**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Predložene teme**

- Zaštitna sredstva i oprema
- Zaštita pri radu
- Zaštita životne sredine

**Ishod 9 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira osnovne principe prve pomoći i utvrđuje stanje p/o lica**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Cilj pružanja prve pomoći:</b> otklanjanje uzroka povređivanja, zbrinjavanje povreda, priprema p/o lica za transport i bezbjedan transport do zdravstvene ustanove
1. Navede <b>cilj pružanja prve pomoći i postupke na mjestu nesreće</b>	<b>Postupci na mjestu nesreće:</b> brza procjena terena, procjena bezbjednosti za spasioca i povrijeđene, traženje pomoći od prisutnih (poziv za pomoć) i primjena mjera prve pomoći
2. Igra ulogu komunikacije sa dispečerima <b>službi</b>	<b>Službe:</b> Služba za hitnu medicinsku pomoć (HMP), Policija i Vatrogasna služba
3. Izvede procjenu stanja svijesti i disanja p/o lica, na zadatom modelu	
4. Pokaže primarni i sekundarni pregled p/o lica, na zadatom modelu	
5. Razlikuje <b>stepene hitnosti</b> prilikom pružanja prve pomoći	<b>Stepeni hitnosti:</b> I, II, III i IV stepen hitnosti
6. Pokaže <b>postupak</b> izvođenja kardiopulmonalne reanimacije, na zadatom modelu	<b>Postupak:</b> bezbjedan pristup, provjera svijesti, poziv za pomoć, otvaranje disajnog puta, provjera disanja, pozivanje hitne medicinske pomoći (HMP), 30 kompresija grudnog koša (GK) i 2 uduvavanja
7. Primijeni spoljašnji automatski defibrilator prilikom izvođenja kardiopulmonalne reanimacije, na zadatom modelu	
8. Pokaže postupak postavljanja p/o lica u bočni koma položaj, na zadatom modelu	
9. Navede sadržaj kutije prve pomoći	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 5 i 9. Za kriterijume 2, 3, 4, 6, 7 i 8 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Principi prve pomoći

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 10 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Izvrši zbrinjavanje povreda p/o lica nastalih uslijed različitih faktora u različitim zadesnim situacijama</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opše pravila obezbjeđenja mesta nesreće i izvlačenja p/o lica u raznim <b>zadesnim situacijama</b>	<b>Zadesne situacije:</b> saobraćajni udes, ruševine, utapanje i dr.
2. Pokaže <b>postupke zaustavljanja krvarenja</b> na zadatom modelu	<b>Postupci zaustavljanja krvarenja:</b> direktni pritisak na ranu, digitalna kompresija, kompresivni zavoj i Esmarhova poveska
3. Pokaže pravilno korišćenje zavojnog materijala i trougla marame prilikom previjanja <b>pojedinih djelova tijela</b> p/o lica, na zadatom modelu	<b>Pojedini djelovi tijela:</b> glava, grudni koš, gornji ekstremiteti i donji ekstremiteti
4. Pokaže postupak zaustavljanja krvarenja iz <b>prirodnih otvora</b> p/o lica, na zadatom modelu	<b>Prirodni otvori:</b> nos, uho i usta
5. Pokaže <b>RICE postupak</b> kod povreda koštano zglobnog i mišićnog sistema, na zadatom modelu	<b>RICE postupak:</b> mirovanje, led, kompresija i elevacija (Rest, Ice, Compression, Elevation)
6. Pokaže postupak postavljanja i provjere imobilizacije pojedinih <b>djelova tijela</b> p/o lica, na zadatom modelu	<b>Djelovi tijela:</b> vrat, gornji ekstremiteti, donji ekstremiteti, karlica i kičmeni stub
7. Pokaže postupak ukazivanja prve pomoći kod povreda i stanja p/o lica nastalih uslijed dejstva <b>fizičkih, hemijskih i bioloških faktora</b> , na zadatom modelu	<b>Fizički faktori:</b> visoka temperatura, niska temperatura, električna struja i grom <b>Hemijski faktori:</b> kiseline, baze, alkohol, ljekovi, psihoaktivne supstance, ugljen monoksid i dr. <b>Biološki faktori:</b> ugrizi životinja i ubodi insekata
8. Pokaže postupak ukazivanja prve pomoći kod povreda <b>pojedinih djelova tijela</b> p/o lica na zadatom modelu	<b>Pojedini djelovi tijela:</b> glava, oko, uho, nos, grudni koš, trbušni karlica
9. Pokaže postupak zbrinjavanja rane sa stranim tijelom kod p/o lica, na zadatom modelu	
10. Pokaže postupak ukazivanja prve pomoći kod <b>iznenadno nastalih tegoba, bolesti i stanja</b>	<b>Iznenadno nastale tegobe:</b> povišena tjelesna temperatura, bol u grudima, glavobolja i vrtoglavica, povraćanje, dijareja, bol u trbušu i dr. <b>Bolesti i stanja:</b> srčani udar, moždani udar, astmatični napad, epileptični napad, hipoglikemija i hiperglikemija, alergijska reakcija, besvjesno stanje i dr.

**Ishod 10 - Učenik će biti sposoban da**

**Izvrši zbrinjavanje povreda p/o lica nastalih uslijed različitih faktora u različitim zadesnim situacijama**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1. Za kriterijume od 2 do 10 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Povrede p/o lica nastale uslijed različitih faktora

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Uvod u grafičke tehnologije je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske i praktične nastave, kao i kroz časove vježbi. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom odjeljenjem. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.
- Časove vježbi treba realizovati u učionici opremljenoj preporučenim materijalnim uslovima za pružanja prve pomoći, kao i pokaznim zaštitnim sredstvima. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama. Pravidna smrt, krvarenje, gubitak svijesti i sva druga stanja koja p/o licima neposredno ugrožavaju život, zahtijevaju brzu i trenutnu akciju spasioca (osnovni uslov-uvježbanost). Spasilac koji u takvim situacijama misli, a ne radi, nije savladao vještinsku ukazivanja prve pomoći. Ostale povrede (rane, prelomi i dr.) zahtijevaju smišljen, oprezan i metodičan rad spasioca (osnovni uslov su znanje i domišljatost).
- Časove praktične nastave treba realizovati u učionici i školskoj radionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. U cilju boljeg razumijevanja predmetne problematike, predviđjeti posjete poslodavcima.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i internet prezentacije. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati učenike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Brekić M., Tarabić D., Trajković R., Tehnologija grafičkog materijala za drugi razred grafičke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
- Aleksić R., Jovanović S., Mijin D., Tehnologija grafičkog materijala za drugi razred grafičke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Jovanović S., Kosanović Đ., Tehnologija grafičkog materijala za četvrti razred usmjerenog obrazovanja grafičke struke, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1982.
- Jovanović S., Kosanović Đ., Tehnologija grafičkog materijala za treći razred grafičke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
- Jovanović S., Tehnologija grafičkog materijala za treći razred grafičke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Krgović M., Grafički materijali, TMF, Beograd, 2005.
- Novaković D., Uvod u grafičke tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2008.
- Državni plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-2020. godina, Službeni list CG, broj 64/11.
- Ivanović M.; Veljović M., Prva pomoć, udžbenik za I razred medicinske škole i II razred škola u djelatnosti ličnih usluga, Data Status, Beograd, 2016.
- International first aid and resuscitation, guidelines, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2016.
- St John Ambulance; St. Andrew's Ambulance Association i British First Aid, First Aid Manual, Hrvatski crveni križ, Prva pomoć, pripučnik (prijevod 9. izdanja originala).
- Vodič za postupanje u vanrednim situacijama - UNICEF, Zavod za školstvo i MUP - Direktorat za vanredne situacije, 2013.

- Propisi iz oblasti zaštite i spašavanja

**Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrane od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

**6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave**

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampani materijal	po potrebi
4.	Aparat za gašenje požara	1
5.	Laboratorijski pribor i posuđe	po potrebi
7.	Lutke za kardio pulmonalnu reanimaciju (senior, junior i beba)	3
8.	Ormarić prve pomoći sa potrebnim materijalom koji je zakonski propisan	1
9.	Kompet prve pomoći za automobil sa potrebnim materijalom koji je zakonski propisan	1
10.	Torba prve pomoći	6
11.	Aparatura: Trenažni AED (Automatski eksterni defibrilator)	1
12.	Potrošni materijal za prvu pomoć (zavoji, gaze, dezinfekcionalna sredstva, leukoplast, trougle marame, aluminijumske folije i dr.)	po potrebi
13.	Zaštitna sredstva i oprema (zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, naočare, zaštitna maska za lice, antifon slušalice, zaštitni pojas, zaštitno uže i dr.)	16
14.	Kutija za prvu pomoć	1

**7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja**

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

**8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
- Pomoćni poslovi u štampi i grafičkoj doradi
- Štamparske tehnike
- Upravljanje grafičkim mašinama
- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Reciklažne tehnologije
- Digitalna reprofotografija
- Tehnike bojanja i štampanja tekstila

### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti grafičke industrije, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti grafičkih materijala, prve pomoći i zaštite na radu i životne okoline na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju grafičkog proizvoda kroz proračun rezultata ispitivanja materijala koji se koristi u procesu izrade grafičkih proizvoda; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti grafičkih materijala, prve pomoći i zaštite na radu i životne okoline, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)

- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)

### 3.2.3. SOFTVERSKI ALATI U GRAFIČKIM TEHNOLOGIJAMA

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
I	36		72	108	6

Teorijska i praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa softverskim alatima pomoću kojih sprovodi poslove u okviru procesa pripreme za štampu, štampe i grafičke dorade. Ospozobljavanje za primjenu softverskih alata za izradu grafičkih proizvoda. Razvijanje kreativnih sposobnosti, manuelnih vještina, preciznosti, odgovornosti, sistematičnosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Primijeni softverski alat za računarski slog
2. Koristi softverske alate za rastersku i vektorsku grafiku
3. Koristi softverski alat za integraciju teksta i ilustracija
4. Koristi softverski alat za izradu montažnog tabaka
5. Kontroliše PDF dokumente pomoću odgovarajućeg softvera
6. Koristi softverski alat za izradu štamparske forme
7. Podesi parametre mašina i uređaja u grafičarstvu koristeći odgovarajući softverski alat
8. Koristi odgovarajući softverski alat za upravlja mašinama i apartima
9. Sprovede finalizaciju grafičkog proizvoda koristeći odgovarajući softverski alat

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primjeni softverski alat za računarski slog**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede značaj digitalizacije u procesu <b>pripreme za štampu</b>	<b>Priprema za štampu:</b> dizajn, kompjuterska priprema, izrada štamparske forme
2. Objasni istorijski razvoj digitalizacije u grafičkoj industriji	
3. Navede softverske alate za <b>računarski slog</b>	<b>Računarski slog:</b> unos, modifikacija i oblikovanje teksta
4. Objasni <b>elemente radnog okruženja</b> aplikacije za rad sa tekstom	<b>Elementi radnog okruženja:</b> linija menija, radni meni, kontrolni panel, paleta alata, grupe panela i radna površina
5. Objasni postupak <b>unosa teksta</b> za izradu sloga	<b>Unos teksta:</b> preuzimanje teksta (eksterna memorija, mejla i dr.) ili direktni unos (pomoću tastature, skeniranjem i dr.)
6. Razlikuje postupke <b>oblikovanja</b> i modifikacije teksta prema <b>vrsti tipografije</b>	<b>Oblikovanje:</b> određivanje broja kolumni, vrijednosti margina, dimenzija dokumenta, promjena fonta, poravnjanja teksta i dr. <b>Vrste tipografija:</b> knjižna, novinska, tipografija časopisa i akcidenična
7. Izvrši odabir odgovarajućeg fonta prema vrsti grafičkog proizvoda, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupak oblikovanja teksta prema vrsti tipografije, na zadatom primjeru	
9. Demonstrira primjenu softverskih alata za izradu računarskog sloga, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijume od 7 do 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Računarski slog
- Vrste tipografija

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Koristi softverske alate za rastersku i vektorsku grafiku**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede <b>softverske alate</b> za rastersku grafiku	<b>Softverski alat:</b> skeniranje i obrada fotografija i kontrola kvaliteta rasterske grafike
2. Uporedi <b>elemente</b> rasterske grafike	<b>Elementi:</b> raster, rasterske tačke (štampani materijal) i pikseli (ekranski prikaz) i dr.
1. Navede softverske alate za vektorskiju grafiku	
3. Opiše elemente radnog okruženja aplikacije za izradu vektorske grafike	
4. Razlikuje <b>elemente vektorske grafike</b>	<b>Elementi vektorske grafike:</b> linije, otvoreni i zatvoreni poligoni, geometrijski oblici, boja i dr.
5. Opiše postupak izrade <b>poligona</b> glatkih krivih linija	<b>Poligoni:</b> otvoreni i zatvoreni
6. Demonstrira primjenu softverskog alata za skeniranje analognih originala, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira primjenu softverskog alata prilikom obrade slike, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupak izrade jednostavnog jednobojnog crteža, na zadatom primjeru	
9. Demonstrira postupak izrade višebojne složene ilustracije, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijume od 6 do 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Rasterska i vektorska grafika

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Koristi softverski alat za integraciju teksta i ilustracija**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni značaj pravilne integracije <b>elemenata sloga</b>	<b>Elementi sloga:</b> tekst i ilustracije (jednotonske, višetonske, jednobojne ili višebojne slike)
2. Razlikuje softverske alate za integraciju teksta i ilustracija	
3. Objasni elemente radnog okruženja aplikacije za integraciju teksta i ilustracija	
4. Podesi <b>osnovne parametre</b> aplikacije za integraciju teksta i ilustracija, na zadatom primjeru	<b>Osnovni parametri:</b> jedinica mjere, format radne površine, boja pozadine i dr.
5. Izvrši izbor odgovarajućeg softverskog alata na osnovu materijala za integraciju i izgleda sloga, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira primjenu softverskih alata za integraciju teksta i ilustracija, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume od 4 do 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Računarski slog

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da  
Koristi softverski alat za izradu montažnog tabaka**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede <b>prednosti</b> elektronske montaže tabaka	<b>Prednosti:</b> brzina, kvalitet, preciznost, smanjena mogućnost greške, jednostavna korekcija i dr.
2. Razlikuje <b>softverske alete</b> za izradu montažnog tabaka	<b>Softverski alat:</b> za izradu i za kontrolu
3. Objasni elemente radnog okruženja zadatog programa za izradu montažnog tabaka	
4. Opiše postupak formiranja montažnog tabaka	
5. Demonstrira postupak elektronske izrade montažnog tabaka, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijum 5 potrebna je ispravno urađena praktična vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Montažni (pozicioni) tabak

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**  
**Kontroliše PDF dokumente pomoću odgovarajućeg softvera**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Istakne značaj automatizacije <b>kontrole</b> i korekcije PDF fajlova	<b>Kontrola:</b> model boje, format datoteke, raspored elemenata i dr.
2. Navede programe za softversku kontrolu PDF fajlova	
3. Izabere odgovarajući softverski alat za kontrolu PDF fajlova	
4. Objasni postupak kontrole PDF dokumenata pomoću softverskih alata	
5. Demonstrira postupak izbora odgovarajućeg softvera za kontrolu PDF fajlova na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak provjere PDF dokumenata pomoću softverskih alata, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2 i 4. Za kriterijume 3, 5 i 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Kontrola PDF fajlova

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da  
Koristi softverski alat za izradu štamparske forme**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede postupke izrade štamparske forme pomoću odgovarajućih softverskih alata	
2. Objasni postupak određivanja <b>parametara</b> za ripovanje finalnog dokumenta	<b>Parametri:</b> vrsta rasterske tačke, vrsta rastera, izlazna rezolucija, separacija boja (cijan, magenta, žuta, korektivna crna i spot boje) i dr.
3. Objasni mogućnosti poboljšanja kvaliteta određivanjem parametara za ripovanje finalnog fajla	
4. Demonstrira postupak određivanja parametara za ripovanje finalnog fajla, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak izrade štamparske forme koristeći odgovarajući softverski alat, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume 4 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Štamparska forma

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da**  
**Podesi parametre mašina i uređaja u grafičarstvu koristeći odgovarajući softverski alat**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede značaj automatizacije <b>upravljanja</b> mašinama i uređajima u grafičarstvu	<b>Upravljanje:</b> pokretanje mašine, nanos boje, brzina ulaganja materijala i dr.
2. Objasni ulogu softverskih alata za upravljanje mašinama i uređajima u grafičarstvu	
3. Opiše postupke određivanja <b>parametara</b> za upravljanje mašinama i uređajima pomoću odgovarajućih softverskih alata	<b>Parametri:</b> brzina štampe, nanos boje, pritisak štampe, nanos dodataka i dr.
4. Uporedi različite softverske alate za upravljanje cijelokupnim proizvodnim pogonom u štampariji	
5. Navede mogućnosti softverskih alata za izradu radnih naloga i praćenje proizvodnog toka	
6. Demonstrira postupak određivanja parametara za upravljanje mašinama i uređajima pomoću odgovarajućih softverskih alata, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijum 6 potrebna je ispravno urađena praktična vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Upravljanje mašinama i uređajima u grafičkoj industriji

**Ishod 8 - Učenik će biti sposoban da**  
**Koristi odgovarajući softverski alat za upravljanje mašinama i apartima u**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opše postupke podešavanja <b>nanosa boje</b> u određenoj tehnici štampe pomoću softverskih alata	<b>Nanos boje:</b> kompletno i zonsko
2. Objasni postupke upravljanja kretanjem <b>materijala</b> u toku štampe koristeći odgovarajuće softverske alate	<b>Materijali:</b> rolna i tabaci
3. Opše postupak upravljanja nanosom <b>dodataka</b> u toku štampe pomoću softverskih alata	<b>Dodaci:</b> sredstvo za vlaženje (offset štampa), puder protiv prljanja pozadine (apcigovanja), sušila i dr.
4. Objasni postupak <b>kontrole</b> procesa štampe tiraža softverskim alatima, na zadatom primjeru	<b>Kontrola:</b> nanos boje, sistem za vlaženje, kretanje materijala, količina dodataka i dr.
5. Demonstrira postupke podešavanja nanosa boje u određenoj tehnici štampe pomoću softverskih alata, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupke upravljanja kretanjem materijala u toku štampe koristeći odgovarajuće softverske alate, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak upravljanja nanosom dodataka u toku štampe pomoću softverskih alata, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira kontrolu procesa štampe tiraža softverskim alatima, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume od 5 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Upravljanje mašinama u štampi

**Ishod 9 - Učenik će biti sposoban da**  
**Sprovede finalizaciju grafičkog proizvoda koristeći odgovarajući softverski alat**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opše postupke upravljanja mašinama za <b>savijanje tabaka</b> koristeći odgovarajuće softverske alate	<b>Savijanje tabaka:</b> paralelno, unakrsno i kombinovano
2. Objasni postupke upravljanja mašinama za <b>sakupljanje tabaka</b> koristeći odgovarajuće softverske alate	<b>Sakupljanje tabaka:</b> tabak na tabak i tabak u tabak
3. Razlikuje postupke upravljanja mašinama za rezanje koristeći odgovarajuće <b>softverske alate</b>	<b>Softverski alati:</b> Grand RIP+, Graphtec Pro Studio/Plus, Cutting Master 4, Cutting Plotter Controller, D-Cut Master i dr.
4. Objasni postupak upravljanja mašinama u kartonaži koristeći odgovarajuće softverske alate	
5. Demonstrira postupke upravljanja mašinama za savijanje tabaka koristeći odgovarajuće softverske alate, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupke upravljanja mašinama za sakupljanje tabaka koristeći odgovarajuće softverske alate, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupke upravljanja mašinama za rezanje koristeći odgovarajuće softverske alate, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupke upravljanja mašinama u kartonaži koristeći odgovarajuće softverske alate, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume od 5 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Upravljanje mašinama u grafičkoj doradi i kartonaži

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Softverski alati u grafičkim tehnologijama je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa odjeljenjem koje se dijeli na grupe u učionici, opremljenoj preporučenim materijalnim uslovima i softverom za izradu pripreme za štampu (Adobe Photoshop, Illustrator i InDesign, programi za impoziciju), štampe (Repro Desk Selekt, Illumina Heavyweight Champion i dr. i grafičke dorade (Grand RIP+, Graphtec Pro Studio/Plus, Cutting Master 4, Cutting Plotter Controller, D-Cut Master ili dr.). Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronaalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- Časove praktične nastave treba realizovati u učionici i školskoj radionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i softverom za izradu pripreme za štampu (Adobe Photoshop, Illustrator i InDesign), štampe (Repro Desk Selekt, Illumina Heavyweight Champion i dr. i grafičke dorade (Grand RIP+, Graphtec Pro Studio/Plus, Cutting Master 4, Cutting Plotter Controller, D-Cut Master ili dr.). Učenike treba podjeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. U cilju boljeg razumijevanja predmetne problematike, predvidjeti posjete poslodavcima.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i internet prezentacije i video lekcije sa instrukcijama za korišćenje grafičkih aplikacija. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati učenike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Radaković D., Cvetković D., Primena računara, Viša politehnička škola, Beograd, 2004.
- Karlović, Rilovski I., Tomić I., Digitalna reprofotografija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012.
- Novaković D., Pavlović Ž., Kašiković N., Tehnike štampe - praktikum za vežbe, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011.
- Nedeljković S., Nedeljković U. Pismo i tipografija FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2012.
- Fileki S., Pismo 26+30 Univerzitet umjetnosti, Beograd, 2010
- Jovanović M., Slog sa elementarnom tipografijom, Viša politehnička škola, Beograd, 1998.
- Stratimirović I., Tehnologija grafičke reprodukcije I i II, Zavod za udžbenike, Beograd, 1991.
- Češka J., Tehnologija grafičke reprodukcije I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991.
- Todorović M., Mašine za digitalnu štampu, Viša politehnička škola Beograd, 2006.
- Milovanović G., Tehnologija štampe I i II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Novaković D., Pavlović Ž. i Dedijer S., Od kompjutera do štampe Ct Plate tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2013.
- <http://www.graphiccenter.hr/>

#### **Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

## 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uredaji	Kom.
1.	Računar sa instaliranim namjenskim softverom	17
2.	Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Skener	1
5.	Digitalna kamera	17
6.	Grafičke table	najmanje 4
7.	Digitalna mašina za štampu	1
8.	Ploter	1
9.	Kater	1
10.	Materijal za izradu grafičkih proizvoda (papiri, kartoni, folije, tekstil i dr. u rolni i tabacima)	po potrebi
11.	Štampani materijal (katalozi boja, prospekti, uputstva proizvođača i druga dokumentacija)	po potrebi

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Štamparske tehnike
- Upravljanje grafičkim mašinama
- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Računarska grafika i animacija

- Digitalna reprofotografija
- Tipografija

**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti grafičke industrije, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i grafičkog proizvoda; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti softverskih alata za izradu grafičkog proizvoda na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju grafičkog proizvoda upotrebom grafičkih softverskih alata; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i softverskih alata koji se koriste u svim fazama izrade grafičkog proizvoda; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti pripreme za štampu, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugaćijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stekrenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti softverske izrade grafičkih proizvoda; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturoloških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade grafičkih proizvoda upotrebom namjenskih softverskih alata; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz softversku izradu grafičkih proizvoda, umjetnost i druge kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne

procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se grafički proizvodi i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.2.4. POMOĆNI POSLOVI U ŠTAMPI I GRAFIČKOJ DORADI

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
I	36		36	72	4

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa postupcima selekcije i dopremanja materijala. Osposobljavanje za primjenu, korišćenje i skladištenje materijala, opreme i zaštitnih sredstava potrebnih za realizaciju poslova u štampi, kao i za izvođenje pripremnih i pomoćnih radova u grafičkoj doradi. Razvijanje sistematičnosti, odgovornosti, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Analizira postupke selekcije i dopremanja materijala za dalje korišćenje prema dobijenom uputstvu
2. Identificuje poslove održavanja radnog mesta u toku štampe
3. Analizira pomoćne poslove u pripremi štamparskih sekcija prema dobijenom uputstvu
4. Identificuje poslove održavanja radnog mesta u toku grafičke dorade
5. Sprovede postupak prenosa poluproizvoda i materijala za dalje korišćenje prema dobijenom uputstvu
6. Analizira postupak selektovanja gotovih proizvoda prema dobijenom uputstvu
7. Izvrši pravilan istovar i prenos materijala do skladišta
8. Sprovede postupak odvajanja, skladištenja i utovara gotovih proizvoda u cilju dalje distribucije

<b>Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Analizira postupke selekcije i dopremanja materijala za dalje korišćenje prema dobijenom uputstvu</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni postupak dopremanja materijala na radno mjesto sa mjesta skladištenja korišćenjem pomoćnih <b>sredstava za ručni transport</b>	<b>Sredstva za ručni transport:</b> transportna kolica, transportne daske, ručni viljuškar i dr.
2. Objasni postupak skladištenja selektovanog <b>materijala</b> za dalje korišćenje, na predviđeno mjesto, korišćenjem pomoćnih sredstava za ručni transport, na zadatom primjeru	<b>Materijal:</b> papiri (tabaci i rolne), kartoni, folije i dr.
3. Opše postupak prepoznavanja grafičkog otpada nastalog u procesu izrade grafičkih proizvoda, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira dopremanje materijala na radno mjesto sa mjesta skladištenja, ručno i/ili korišćenjem pomoćnih sredstava za ručni transport, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak selektovanja materijala za dalje korišćenje, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak sakupljanja i odnošenja grafičkog otpada na mjesto predviđeno za privremeno skladištenje čvrstog otpada, korišćenjem pomoćnih sredstava za ručni transport, na zadatom primjeru	

#### Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1, 2 i 3. Za kriterijume od 4 do 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

#### Predložene teme

- Dopremanje materijala

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da  
Identificuje poslove održavanja radnog mesta u toku štampe**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni postupak <b>čišćenja</b> maštine u toku štampe određenog tiraža	<b>Čišćenje:</b> ručno, automatski, softverski i dr.
2. Objasni značaj održavanja radnog mesta urednim u toku štampe	
3. Demonstrira postupak čišćenja maštine u toku štampe određenog tiraža, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak održavanja radnog mesta u toku štampe, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak pravilnog uklanjanja nečistoća nastalih u toku štampe, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Održavanje radnog mesta u toku štampe

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira pomoćne poslove u pripremi štamparskih sekcija prema dobijenom uputstvu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opisuje <b>pomoćne poslove</b> u pripremi štamparskih sekcija za štampu	<b>Pomoćni poslovi:</b> snabdjevanje bojom skladišta za boju, postavljanje štamparske forme, podešavanje pritiska štampe, podešavanje sistema za vođenje materijala za štampu, podešavanje sistema za vlaženje i dr.
2. Objasni postupak <b>obrade</b> štamparskih formi prema dobijenom uputstvu	<b>Obrada:</b> u mašini i van maštine
3. Demonstrira pomoćne poslove u pripremi sistema za boju, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak obrade štamparskih formi prema dobijenom uputstvu, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak ulaganja materijala u toku štampe, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Štamparska sekcija

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Identificuje poslove održavanja radnog mesta u toku grafičke dorade**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opisuje izvođenje čišćenja <b>mašina</b> u procesu grafičke dorade	<b>Mašine:</b> za savijanje, sakupljanje, presovanje, bušenje, šivenje, rezanje i dr.
2. Objasni značaj održavanja radnog mesta urednim u toku izrade proizvoda kartonaže i ambalaže	
3. Demonstrira postupak čišćenja mašina u kartonaži i ambalaži, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak održavanja radnog mesta u toku izrade proizvoda kartonaže i ambalaže, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak pravilnog uklanjanja nečistoća nastalih u toku štampe, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Održavanje radnog mesta u toku grafičke dorade

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da****Sprovede postupak prenosa poluproizvoda i materijala za dalje korišćenje prema dobijenom uputstvu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni postupak odvajanja <b>poluproizvoda</b> prema dobijenom uputstvu	<b>Poluproizvodi:</b> savijeni i sakupljeni tabaci, korice, knjižni blokovi, izrezane kutije i folije i dr.
2. Opiše prenošenje poluproizvoda do mašine	
3. Demonstrira postupak odvajanja određenog <b>materijala</b> prema dobijenom uputstvu, na zadatom primjeru	<b>Materijali:</b> presvlačni materijali za korice (vještačka i prirodna koža, odštampane korice, folije i dr.), kartoni, lepenka, talasasta lepenka i dr.
4. Demonstrira prenošenje materijala do mašine, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1 i 2. Za kriterijume 3 i 4 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Poluproizvodi u izradi grafičkih proizvoda
- Materijali u grafičkoj doradi

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira postupak selektovanja gotovih proizvoda prema dobijenom uputstvu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše <b>nepravilnosti</b> kod gotovih proizvoda	<b>Nepravilnosti:</b> pogrešno sakupljeni tabaci, nepravilan raspored strana, nepravilna povezanost knjižnog bloka i korica, nepravilno izrezana folija i dr.
2. Objasni značaj pravilnog selektovanja gotovih proizvoda	
3. Demonstrira postupak selekcije gotovih proizvoda sa nepravilnostima, prema dobijenom uputstvu, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira selektovanje gotovih proizvoda prema dobijenom uputstvu, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1 i 2. Za kriterijume 3 i 4 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Selektovanje gotovih proizvoda

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da  
Izvrši pravilan istovar i prenos materijala do skladišta**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opše <b>materijal</b> koji se koristi za izradu grafičkih proizvoda	<b>Materijal:</b> papiri, kartoni, ploče, folije, boje, tkanine, sredstva za čišćenje mašina i dr.
2. Objasni postupak <b>odvajanja</b> materijala prema dobijenom uputstvu proizvođača	<b>Odvajanje:</b> prema konfekcioniranju (tabaci i rolne), prema formatu, prema gramaturi, prema namjeni i dr.
3. Objasni postupak skladištenja materijala prema uputstvu	
4. Demonstrira izvođenje postupka istovara materijala, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira izvođenje postupka prenosa materijala do skladišta, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira odvajanje materijala prema dobijenom uputstvu, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak skladištenja materijala prema uputstvu proizvođača, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1 - 3. Za kriterijume od 4 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Istovar i prenos materijala do skladišta

**Ishod 8 - Učenik će biti sposoban da**  
**Sprovede postupak odvajanja, skladištenja i utovara gotovih proizvoda u cilju dalje distribucije**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	Kontekst  (Pojašnjenje označenih pojmljiva)
1. Opše <b>gotove proizvode</b> koji se skladište	<b>Gotovi proizvodi:</b> knjige, posteri, časopisi, flajeri, izrezane folije, kutije, fascikle, memorandumi, blokovska roba, reklamna roba (štampa na majicama, šoljama, hemijskama, bedževima i dr.) i dr.
2. Objasni značaj pravilnog utovara gotovih proizvoda radi distribucije	
3. Demonstrira postupak odvajanja gotovih proizvoda prema dobijenom uputstvu, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak skladištenja gotovih proizvoda prema dobijenom uputstvu, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak utovara gotovih proizvoda radi distribucije, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira pravilan <b>način pakovanja</b> gotovih proizvoda radi distribucije, na zadatom primjeru	<b>Načini pakovanja:</b> termoskupljajuća folija, paketi, papir, platneni i papirne vreće, natron i dr.
7. Demonstrira postupak utovara gotovih grafičkih proizvoda, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Odvajanje, skladištenje i utovar gotovih proizvoda
- Distribucija gotovih proizvoda

## 5. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Pomoći poslovi u štampi i grafičkoj doradi je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom odjeljenjem. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.
- Časove praktične nastave treba realizovati u učionici i školskoj radionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. U cilju boljeg razumijevanja predmetne problematike, predvidjeti posjete poslodavcima.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i internet prezentacije. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati učenike na istraživački rad. Za ishod 6 primjere nepravilnosti pokazati koristeći odgovarajući otpad (škart) iz štamparija. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestovavati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

## 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Jovanović S., Tehnologija grafičkog materijala za treći razred grafičke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Krgović M., Grafički materijali, TMF, Beograd, 2005.
- Konstantinović V., Petrović A., Osnovi grafičke tehnike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
- Milovanović G., Tehnologija štampe I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2007.
- Todorović M., Mašine za digitalnu štampu, Viša politehnička škola, Beograd, 2006.
- Novaković D., Pavlović Ž., Dedijer S., Od kompjutera do štampe Ct Plate tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2013.
- Novaković D., Uvod u grafičke tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2008.
- Konstantinović V., Tehnologija grafičke dorade I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.

### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

## 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampani materijal	po potrebi

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uredaji	Kom.
4.	Denzitometar	1
5.	Grafička lupa	1
6.	Mašina za digitalnu štampu	1
7.	Mašina za ofset štampu	1
8.	Mašina za rezanje	1
9.	Mašina za spiralni povez	1
10.	Materijal za izradu grafičkih proizvoda	po potrebi
11.	Zaštitna sredstva i oprema	16
12.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Uvod u grafičke tehnologije
- Štamparske tehnike
- Upravljanje grafičkim mašinama
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Reciklažne tehnologije
- Tehnika bojanja i štampanja tekstila

### Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.



## 10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti grafičke industrije i izvođenja pomoćnih poslova u štamparijama, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti štampe i završne grafičke dorade na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize rukovanja materijalom u štampariji, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju grafičkog proizvoda kroz obavljanje pomoćnih poslova u štampariji; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za čitanje grafičke dokumentacije; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti štampe, grafičke dorade i kartonaže, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno steklih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društvene odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka u štampariji, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društvene odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulurološke svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti izrade grafičkih poizvoda; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kuluroloških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz izradu grafičkih proizvoda, umjetnost i druge kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se grafički proizvodi i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.2.5. TEORIJA FORME I BOJE

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II	36		72	108	6

Teorijska i praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa likovnim elementima i kompozicijskim principima, kao i estetskom procjenom likovnih djela. Ospozobljavanje za analizu oblika i prostora i primjenu principa kompozicije u praksi. Razvijanje preciznosti, odgovornosti, sistematičnosti, prostorne imaginacije i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Primijeni likovne elemente koristeći odgovarajuće materijale i tehnike
2. Primijeni boju koristeći slikarske materijale i tehnike
3. Primijeni estetska načela koristeći likovne elemente
4. Analizira optičke iluzije i njihovu primjenu u grafičkom dizajnu

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primijeni likovne elemente koristeći odgovarajuće materijale i tehnike**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni ulogu teorije forme i boje u <b>likovnim umjetnostima</b>	<b>Likovne umjetnosti:</b> crtež, slikarstvo, vajarstvo, grafika, arhitektura i dr.
2. Nabroji <b>likovne elemente</b>	<b>Likovne elementi:</b> tačka, linija, boja, površina, svjetlotamno, volumen i tekstura
3. Primijeni <b>tačku</b> kao najmanji i osnovni grafički znak, koristeći pribor za crtanje	<b>Tačka:</b> jedna tačka kao središte radnje, dvije tačke istog i različitog inteziteta i dr.
4. Primijeni različite vrste <b>linija</b> , koristeći crtačke materijale i tehnike, prikazujući zadati oblik	<b>Linija:</b> debela, tanka, prava, zaobljena (kružnica, elipsa, luk i dr.), svjetla, tamna, puna, isprekidana, strukturalna, konturna i dr.
5. Nacrtaj različite vrste <b>površina</b> , koristeći crtačke materijale i tehnike	<b>Površina:</b> pravilna (geometrijska) i nepravilna (negeometrijska)
6. Konstruiš zlatni presjek	
7. Grafički prikaže formu i antiformu (svjetlo – tamno) zadatog oblika, koristeći pribor za crtanje	
8. Prikaže <b>oblik</b> kao likovni element, koristeći odgovarajuće materijale i tehnike	<b>Oblik:</b> prirodni i vještački, geometrijski oblici i geometrijska tijela, arhetipski oblici, volumen kao osobina oblika i dr.
9. Prikaže teksturu <b>različitih materijala</b> , koristeći odgovarajuće materijale i tehnike	<b>Različiti materijali:</b> kamen, staklo, drvo i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Teorija forme
- Likovni elementi
- Crtaci materijali i tehnike

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primjeni boju koristeći slikarske materijale i tehnike**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše <b>valersku skalu</b>	<b>Valerska skala:</b> durski i molski valerski ključ
2. Izvede valersku skalu, koristeći adekvatan pribor	
3. Definiše <b>podjelu boja</b>	<b>Podjela boja:</b> osnovne (primarne), izvedene (sekundarne), tople, hladne, hromatske, ahromatske, kontrastne, komplementarne i dr.
4. Izvede krug boja	
5. Opiše simboliku boja kroz različite periode i kulture	
6. Naslika <b>zadati motiv</b> koristeći slikarske materijale i tehnike	<b>Zadati motiv:</b> mrtva priroda, portret ili dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3 i 5. Za kriterijume 2, 4 i 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Valer
- Boja
- Slikarstvo
- Slikarske tehnike i materijali

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primjeni estetska načela koristeći likovne elemente**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni <b>vrste kompozicije</b> u različitim vrstama umjetnosti	<b>Vrste kompozicije:</b> horizontalna, vertikalna, dijagonalna, ovalna, kružna i plošna
2. Prikaže <b>harmoniju</b> kao princip komponovanja, na zadatom primjeru	<b>Harmonija:</b> harmonija sličnosti, harmonija funkcije i harmonija simbola
3. Prikaže kontrast kao princip komponovanja, na zadatom primjeru	
4. Prikaže ravnotežu kao princip komponovanja, na zadatom primjeru	
5. Prikaže dominaciju kao princip komponovanja, na zadatom primjeru	
6. Prikaže jedinstvo kao princip komponovanja, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1. Za kriterijume od 2 do 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Kompozicijski principi
- Crtanje
- Slikanje
- Fotografija
- Tipografija

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira optičke iluzije i njihovu primjenu u grafičkom dizajnu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni značaj optičkih iluzija koristeći date primjere	
2. Opiše efekat kontrastnog sudara na datom primjeru	
3. Opiše efekat sukcesivnog kontrasta na datom primjeru	
4. Opiše efekat simultanog kontrasta na datom primjeru	
5. Opiše iluziju optičke iradijacije na datom primjeru	
6. Objasni <b>boju</b> kao najvažniji optički element i iluzije koje ona stvara	<b>Boja:</b> osnovne, izvedene, tople, hladne, kontrasne, komplementarne, ahromatske i dr.
7. Prikaže optičke iluzije, na zadatu temu, koristeći adekvatne materijale i tehnike	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijum 7 potrebna je ispravno urađena praktična vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Optičke iluzije
- Boja
- Grafičke komunikacije

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Teorija forme i boje je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina iz ove oblasti kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom odjeljenjem. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- Časove praktične nastave treba realizovati u učionici ili školskom ateljeu opremljenim preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podjeliti u grupe i realizovati praktične vježbe individualno ili u parovima, ali tako da svaki učenik samostalno uradi praktičnu vježbu. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Posebno obratiti pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtijevaju sintezu i analizu usvojenih znanja. Posebnu pažnju obratiti na organizaciju prostora pri crtanju elemenata i kompozicija, na taj način da se između štafelaža i objekta posmatranja omogući određena distanca i slobodan prostor. Omogućiti da za svaki naredan zadatak, učenici mijenjaju mjesto sjedenja u odnosu na objekat posmatranja, kako bi savladali crtanje iz svih uglova posmatranja. Mrtve prirode bi trebale biti postavljene tako da se u njihovoј neposrednoj blizini ne nalazi ništa što bi skretalo pažnju učenika sa predmeta prenošenja. Kod izvođenja vježbi sa zadacima koji se odnose na ahromatske boje preporučuje se da i predmeti od koji se prenose budu obojani ahromatski. U početnim vježbama izbjegavati predmete koji su obojani u više boja.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i kataloge udruženja likovnih umjetnika. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstva za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse, kao i podsticati učenike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Bogdanović K.; Burić B., Teorija forme, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999.
- Vasić P., Uvod u likovne umjetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1988.
- Arnhajm R., Umjetnost i vizuelno opažanje, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1981.
- Mišević R., Izbor tekstova za izučavanje predmeta Teorija forme, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1989.
- Kle P., Zapis o umjetnosti, Ezoterija, Beograd, 1998.
- Kandinski V., O duhovnom u umjetnosti, Ezoterija, Beograd, 2004.
- Albers J., Interaction of Color, Yale University Press, Nju Hejvn, 2013
- Gagović V.; Miljkovac A., Umjetnost i vizuelna komunikacija, udžbenik za I i II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2011.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uredaji	Kom.
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štafelaj / kozlić / tabla za crtanje i slikanje	16
4.	Pribor za crtanje i slikanje (olovke različite tvrdoće, ugljeni štapići, tuš, pero, akvarel boje, tempere, četkice, palete i dr.)	16
5.	Štampač	1
6.	Štampani materijal (djelovi projekata, katalozi, prospekti, atesti, uputstva proizvođača i druga dokumentacija)	po potrebi

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
- Izrada štamparskog tabaka
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Moderna umjetnost
- Vizuelne komunikacije
- Tehnika bojanja i štampanja tekstila
- Tipografija
- Vizuelne umjetnosti

## Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## 10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti grafičke industrije, izražavanjem argumenata i kritičkog

- mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti teorije forme, istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti teorije forme na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
  - Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i obradu teksta; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti teorije forme prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
  - Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
  - Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
  - Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)
  - Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti teorije forme; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, umjetnost, arhitektura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se umjetnost, arhitektura, dizajn i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.2.6. ŠTAMPARSKE TEHNIKE

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II	90		90	180	10

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa štamparskim tehnikama, principima dobijanja otiska. Osposobljavanje za štampanje u određenim tehnikama štampe. Razvijanje sistematičnosti, sposobnosti povezivanja znanja, kao i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Razlikuje periode istorijskog razvoja grafičke industrije
2. Identifikuje faze izrade grafičkog proizvoda
3. Analizira formiranje otiska u različitim tehnikama štampe
4. Analizira mašine za različite tehnike štampe
5. Izvrši konvencionalne i digitalne štamparske postupke
6. Sprovede postupak jednobojne i višebojne štampe u određenoj štamparskoj tehnici
7. Izvrši kontrolu i ispravi greške u procesu štampe

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Razlikuje periode istorijskog razvoja grafičke industrije**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede <b>razdoblja</b> istorijskog razvoja grafičke industrije	<b>Razdoblja:</b> prije Gutenberga, Gutenbergovog otkrića, mehanizacije, automatizacije, elektronike i digitalizacije
2. Opše karakteristike razdoblja prije Gutenbergovog otkrića	
3. Opše karakteristike razdoblja Gutenbergovog otkrića	
4. Objasni značaj razdoblja mehanizacije	
5. Opše karakteristike razdoblja automatizacije	
6. Objasni razdoblje elektronike i digitalizacije grafičke industrije	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- Istorijski razvoj grafičke industrije

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da  
Identificuje faze izrade grafičkog proizvoda**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede tehnike štampe	<b>Tehnike štampe:</b> konvencionalne i digitalne
2. Navede osnovne faze izrade grafičkog proizvoda	<b>Osnovne faze:</b> priprema, štampa i grafička dorada
3. Navede podfaze pripreme za štampu	<b>Podfaze:</b> izrada idejnog rješenja, kompjuterska priprema, ripovanje i izrada štamparske forme
4. Objasni postupak štampe u određenoj štamparskoj tehnici	
5. Navede podfaze grafičke dorade kod izrade jednodjelnih grafičkih proizvoda	<b>Jednodjelni grafički proizvodi:</b> posteri, posjetnice, flajeri, memorandumi i dr.
6. Navede podfaze knjigovezačke dorade	<b>Podfaze knjigovezačke dorade:</b> formiranje knjižnog bloka, izrada korica (tvrdog ili broširanog poveza) i spajanje knjižnog bloka i korica
7. Objasni faze izrade proizvoda u kartonaži	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 7.

**Predložene teme**

- Faze izrade grafičkog proizvoda

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira formiranje otiska u različitim tehnikama štampe**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše izgled štamparskih formi za <b>konzervacione</b> tehnike štampe	<b>Konzervacione:</b> visoka (tipa i flesko), ravna (litografija, ofset i svjetlo), duboka (tampon i bakro) i propusna (sito i blok) i dr.
2. Objasni postupke formiranja štamparskih formi kod digitalne štampe	<b>Digitalna štampa:</b> CTPress, CTPrint i dr.
3. Objasni postupak <b>kontrole</b> štamparske forme za određenu tehniku štampe	<b>Kontrola:</b> provjera ispravnosti štamparske forme, provjera rasporeda štampajućih elemenata i slobodnih površina na štamparskoj formi i dr.
4. Objasni postupak dobijanja otiska na određenoj <b>podlozi</b> za štampu	<b>Podloga:</b> papiri, kartoni, folije i dr.
5. Objasni svojstva i primjenu boja za različite štamparske tehnike	
6. Objasni postupak dobijanja otiska u određenoj tehnici štampe	
7. Demonstrira kontrolu štamparske forme vizuelno i pomoću denzitometra, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijum 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Dobijanje otiska

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira mašine za različite tehnike štampe**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede <b>podjelu mašina</b> prema načinu ulaganja materijala za štampu	<b>Podjela mašina:</b> rotacione i tabačne
2. Navede <b>sisteme štamparskih mašina</b> za određenu tehniku štampe	<b>Sistemi štamparske mašine:</b> za ulaganje i izlaganje materijala, spremnik za boju, za ostvarenje pritiska štampe, vođenje materijala kroz štamparsku mašinu i dr.
3. Opiše djelove sistema za ulaganje materijala za štampu	
4. Objasni funkciju djelova sistema za ulaganje određene štamparske mašine	
5. Objasni funkciju djelova sistema za izlaganje određene štamparske mašine	
6. Opiše izgled štamparskih sekcija kod mašina za različite tehnike štampe	
7. Navede funkciju pogona mašine za štampu	
8. Demonstrira postupak pokretanja rada mašine za određenu tehniku štampe, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 7. Za kriterijum 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Mašine za štampu

<b>Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da izvrši konvencionalne i digitalne štamparske postupke</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše štamparske postupke kod <b>konvencionalnih i digitalnih štamparskih tehnika</b>	<b>Konvencionalne štamparske tehnike:</b> visoka (tipo, flekso, leterset), ravna (suvi i vlažni ofset), duboka i propusna (sito i blok) štampa
2. Opiše postupak podešavanja <b>mašine za štampu</b>	<b>Mašine za štampu:</b> prema tehnici štampe (ofset, flekso, sito, tampon, duboka i dr.), prema broju štamparskih sekcija (jednobojne i višebojne), prema stepenu automatizacije i digitalizacije
3. Opiše postupak <b>pripreme mašine</b> za štampu u određenoj štamparskoj tehnici	<b>Priprema mašine:</b> ulaganje materijala, podešavanje štamparskih sistema, podešavanje pritiska štampe, podešavanje nanosa boje (zonsko i kompletno), podešavanje uređaja za izlaganje
4. Demonstrira postupak pripreme mašine za štampu, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak praćenja ujednačenosti kvaliteta otiska i stalne kontrole procesa štampe, na zadatom primjeru	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume 4 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.	
<b>Predložene teme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tehnike štampe</li> <li>- Štamparski postupci</li> </ul>	

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da**  
**Sprovede postupak jednobojne i višebojne štampe u određenoj štamparskoj tehnici**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni karakteristike jednobojne štampe	
2. Opiše postupak <b>višebojne štampe</b>	<b>Višebojna štampa:</b> cijan, magenta, žuta, korektivna crna, spot boje i lak (mat i sjajni)
3. Objasni postupak uklapanja (pasovanja) boja na otisku	
4. Objasni postupak kontrole <b>nanosa boje</b> pomoću denzitometra	<b>Nanos boje:</b> kompletno i zonsko
5. Demonstrira postupak jednobojne štampe, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak višebojne štampe, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume 5 i 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Jednobojna i višebojna štampa

**Ishod 7- Učenik će biti sposoban da  
Izvrši kontrolu i ispravi greške u procesu štampe**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni značaj kontrole <b>sistema</b> na određenoj <b>štamparskoj mašini</b> u toku štampe	<b>Sistemi štamparske maštine:</b> za ulaganje i izlaganje materijala, spremnik za boju, za ostvarenje pritiska štampe, vođenje materijala kroz štamparsku mašinu i dr.
2. Opiše moguće <b>uzroke</b> neujednačenosti kvaliteta otiska u toku štampe	<b>Uzroci:</b> nepravilan nanos boje, nepravilan rad bočnih i čeonih marki uređaja za ulaganje, neadekvatan pritisak štampe i dr.
3. Opiše postupak uklanjanja uzroka neujednačenosti kvaliteta otiska u toku štampe	
4. Demonstrira postupak kontrole svih sistema na određenoj štamparskoj mašini u toku štampe, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak uklanjanja uzroka neujednačenosti kvaliteta otiska u toku štampe, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume 4 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Nepravilnosti u procesu štampe

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Štamparske tehnike je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom odjeljenjem. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronaalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.
- Časove praktične nastave treba realizovati u ucionici i školskoj radionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. U cilju boljeg razumijevanja predmetne problematike, predvidjeti posjete poslodavcima.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i internet prezentacije. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstva za demonstriranje gdje je to moguće, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse, kao i podsticati učenike na istraživački rad. Za ishod 4, kriterijum 1, navođenje štamparskih tehnika učenici treba da predstave crtajući mapu uma, koju u okviru stručnih modula mogu realizovati kao plakat. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Jovanović S., Kosanović Đ., Tehnologija grafičkog materijala za četvrti razred usmjerenog obrazovanja grafičke struke, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1982.
- Aleksić R., Jovanović S., Mijin D., Tehnologija grafičkog materijala za drugi razred grafičke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Jovanović S., Kosanović Đ., Tehnologija grafičkog materijala za treći razred grafičke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
- Jovanović S., Tehnologija grafičkog materijala za treći razred grafičke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Krgović M., Grafički materijali, TMF, Beograd, 2005.
- Konstantinović V., Petrović A., Osnovi grafičke tehnike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
- Milovanović G., Tehnologija štampe I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2007.
- Todorović M., Mašine za digitalnu štampu, Viša politehnička škola, Beograd, 2006.
- Novaković D., Pavlović Ž., Dedijer S., Od kompjutera do štampe Ct Plate tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2013.
- Novaković D., Uvod u grafičke tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2008.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uredaji	Kom.
------------	-------------------------------------	------

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar sa instaliranim namjenskim softverom	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampani materijal (katalozi boja i papira, uputstva za rukovanje uređajima i mašinama i dr.)	po potrebi
4.	Denzitometar	1
5.	Grafička lupa	najmanje 4
6.	Mašina za digitalnu štampu	1
7.	Mašina za ofset štampu	1
8.	Materijal za štampu (papiri, kartoni, folije, tekstil i dr.)	po potrebi

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
- Uvod u grafičke tehnologije
- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Pomoćni poslovi u stampi i grafičkoj doradi
- Upravljanje grafičkim mašinama
- Izrada štamparskog tabaka
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni štamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Vizuelne komunikacije
- Digitalna reprofotografija
- Tehnika bojanja i štampanja tekstila
- Tipografija

- Vizuelne umjetnosti

**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti štamparskih tehniki, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija o štamparskim tehnikama; poštovanje pravila i preporka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije za različite štamparske tehnike; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti štamparskih tehniki na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju grafičkog proizvoda kroz izradu tehničkih crteža; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije za različite štamparske tehnike; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti štamparskih tehniki, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa o štamparskim tehnikama; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugaćijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stecenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda određenim štamparskim tehnikama, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu grafičkih proizvoda određenim štamparskim tehnikama i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti izrade grafičkih proizvoda; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz izradu grafičkih proizvoda, umjetnost i druge

kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se grafički proizvodi i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.2.7. UPRAVLJANJE GRAFIČKIM MAŠINAMA

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II	72		72	144	8

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa zakonitostima u kolima jednosmjerne i naizmjenične struje, kao i karakteristikama elektrostatickog i elektromagnetskog polja. Upoznavanje sa režimom rada elemenata sistema automatskog upravljanja. Upoznavanje sa principom rada grafičkih mašina i aparata. Osposobljavanje za upravljanje grafičkim mašinama. Razvijanje preciznosti, analitičkog i logičkog rasudivanja, odgovornosti, sistematičnosti, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Identificuje karakteristike elektrostatickog i magnetnog polja polja
2. Analizira karakteristike jednosmjerne i naizmjenične struje
3. Identificuje sistem automatskog upravljanja (SAU) i sistem automatske regulacije (SAR)
4. Priključi uređaj rezervnog napajanja u cilju obezbjeđenja neprekidnosti napajanja električnom energijom
5. Koristi odgovarajuću opremu za izradu i obradu štamparske forme
6. Provjeri ispravnost i čistocu mašine za štampu
7. Podesi sisteme na mašini za štampu
8. Podesi mašine u knjigovezačkoj doradi

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Identificuje karakteristike elektrostatičkog i magnetnog polja**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni strukturu nanelektrisanja	
2. Opiše <b>vrste materijala</b> prema električnim svojstvima	<b>Vrste materijala:</b> provodnici, izolatori, poluprovodnici i superprovodnici
3. Definiše osnovne <b>pojave u okolini nanelektrisanih tijela</b>	<b>Pojave u okolini nanelektrisanih tijela:</b> elektrostatička sila, elektrostatičko polje, potencijal i napon
4. Demonstrira primjere manifestacije elektrostatičkog polja, na zadatom primjeru	
5. Objasni magnetna svojstva materije	
6. Definiše <b>osnovne elektromagnetne pojave</b>	<b>Osnovne elektromagnetne pojave:</b> magnetno polje i magnetska indukcija
7. Opiše <b>vrste materijala</b> prema magnetnim svojstvima	<b>Vrste materijala:</b> gvožđe, aluminijum, bakar
8. Demonstrira formiranje linija magnetnog polja pomoću magneta i željeznih opiljaka, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 5, 6 i 7. Za kriterijume 4 i 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Osnove elektrostatike

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira karakteristike jednosmjerne i naizmjenične struje**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni <b>osnovne veličine i dejstva jednosmjerne struje</b>	<b>Osnovne veličine jednosmjerne struje:</b> jačina struje i gustina struje <b>Dejstva jednosmjerne struje:</b> toplotna, magnetska i hemijska
1. Definiše <b>elemente i vrste električnih kola</b> jednosmjerne struje	<b>Elementi električnih kola:</b> izvori električne struje, prijemnici i provodnici <b>Vrste električnih kola:</b> prosto električno kolo i složeno električno kolo
2. Definiše električnu otpornost i provodnost	
3. Opiše karakteristike <b>izvora jednosmjerne struje</b>	<b>Izvori jednosmjerne struje:</b> baterije i akumulatori
4. Definiše <b>osnovne zakone jednosmjerne struje</b>	<b>Osnovni zakoni jednosmjerne struje:</b> Omov zakon i Džulov zakon
5. Demonstrira princip određivanja <b>osnovnih električnih veličina</b> u prostom električnom kolu, primjenjujući osnovne zakone jednosmjerne struje, na zadatom primjeru	<b>Osnovne električne veličine:</b> napon, struja, otpor, snaga i rad
6. Demonstrira spajanje elemenata prostog električnog kola, na zadatom primjeru	
7. Opiše princip nastajanja naizmjenične prostoperiodične struje	
8. Objasni karakteristike redne i paralelne veze elemenata u prostim kolima naizmjenične struje	
9. Objasni način mjerjenja <b>univerzalnim mjernim instrumentom</b> (multimetrom)	<b>Univerzalni mjerni instrument:</b> analogni i digitalni
10. Demonstrira pravilno priključenje grafičke mašine na električnu mrežu, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 4, 7, 8, i 9. Za kriterijume 5, 6 i 10 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**

**Analizira karakteristike jednosmjerne i naizmjenične struje**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Predložene teme**

- Elementi električnih kola
- Redne veze elemenata
- Paralelne veze elemenata

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Identificuje sistem automatskog upravljanja (SAU) i sistem automatske regulacije (SAR)</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše <b>elemente i podjelu sistema automatskog upravljanja</b>	<b>Elementi sistema automatskog upravljanja:</b> pretvarač zadate vrijednosti upravljane veličine, upravljački uređaj, aktuator, objekat upravljanja <b>Podjela sistema automatskog upravljanja:</b> jednokonturni i složeni sistemi automatskog upravljanja
2. Opiše <b>elemente i veličine u sistemu automatske regulacije</b>	<b>Elementi sistema automatske regulacije:</b> pretvarač zadate vrijednosti regulisane veličine, senzor, detektor signala greške, regulator, aktuator, objekat regulacije <b>Veličine u sistemu automatske regulacije:</b> zadata i trenutna vrijednost regulisane veličine, signal greške, regulacioni signal, postavna veličina spoljni poremećaj
3. Opiše <b>postupke sistema automatske regulacije</b>	<b>Postupci sistema automatske regulacije:</b> regulacija kompenzacijom poremećaja, regulacija po otklonu, kombinovana regulacija, složeni postupci regulacije
4. Navede razlike između sistema automatskog upravljanja (SAU) i sistema automatske regulacije (SAR)	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4.	
<b>Predložene teme:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osnovni pojmovi o automatizaciji</li> </ul>	

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da****Prikluči uređaj rezervnog napajanja u cilju obezbjeđenja neprekidnosti napajanja električnom energijom**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Nabroji <b>vrste električnih kvarova</b> od uticaja na rad grafičke mašine	<b>Vrste električnih kvarova:</b> kratak spoj u mreži, preopterećenje, previsok napon, nesimetrično opterećenje i dr.
2. Objasni uslove i postupak ponovnog uključivanja grafičke mašine na mrežu, nakon djelovanja zaštite	
3. Opisne karakteristike različitih <b>vrsta pomoćnog napajanja</b>	<b>Vrste pomoćnog napajanja:</b> rezervno (agregat, akumulator i dr.) i neprekidno napajanje (ups ili rezervna baterija)
4. Objasni način rada, punjenje i održavanje akumulatora	
5. Protumači dio tehničke dokumentacije, potreban za pravilno priključenje pomoćnog napajanja	
6. Demonstrira priključenje grafičke mašine na pomoćno napajanje, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira ponovno puštanje grafičke mašine u rad, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume od 5 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Panik rasvjeta
- Akumulatori
- Dizel električni agregati

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**  
**Koristi odgovarajuću opremu za izradu i obradu štamparske forme**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede računarsku konfiguraciju i <b>aparate</b> u procesu pripreme za štampu	<b>Aparati:</b> skener, digitalna kamera, kolorni i jednobojni štampač, grafička tabla, mašine za probnин otisak i dr.
2. Objasni način upotrebe <b>opreme</b> za obradu štamparske forme	<b>Oprema:</b> mašine za štampu, ručni alat i softverski paketi i dr.
3. Demonstrira postupak vizuelne kontrole štamparske forme prije obrade, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak obrade štamparske forme, korišćenjem odgovarajuće opreme, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume 3 i 4 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Priprema štamparske forme

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da  
Provjeri ispravnost i čistoću mašine za štampu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni značaj održavanja, kontrole ispravnosti i čistoće mašine za štampu	
2. Navede greške u štampi uslijed nefunkcionalnosti i nečistoće pojedinih <b>elemenata</b> , mašine za štampanje	<b>Elementi:</b> djelovi za prenos otiska, valjci za vođenje materijala na kojem se štampa, valjci za nanošenje boje, graničnici i dr.
3. Objasni postupak provjere ispravnosti <b>sistema</b> na mašini za štampu	<b>Sistemi:</b> za ulaganje, za izlaganje, štamparske sekcije, sistem za vlaženje i dr.
4. Objasni postupak provjere čistoće sistema na mašini za štampu	
5. Demonstrira postupak održavanja i provjere ispravnosti sistema na mašini za štampu, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak provjere čistoće sistema na mašini za štampu, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume 5 i 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Grafičke mašine i aparati

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da**  
**Podesi sisteme na mašini za štampu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede <b>podjelu</b> mašina za štampu	<b>Podjela:</b> prema tehnički štampe, prema broju boja, prema načinu ulaganja materijala i dr.
2. Objasni postupak podešavanja <b>sistema</b> na mašini za štampu	<b>Sistemi:</b> za ulaganje, za izlaganje, štamparske sekcije i dr.
3. Objasni postupak podešavanja rada <b>elemenata za vođenje</b> tabaka kroz mašinu	<b>Elementi za vođenje:</b> pokretnе trake, elementi koji rade na principu vakuma, hvataljke ("grajferi") i dr.
4. Opše postupak podešavanja sistema za ulaganje i izlaganje materijala za štampu	
5. Opše postupak podešavanja <b>sistema za boju</b>	<b>Sistem za boju:</b> spremnik za boju, valjci za razribavanje boje, valjci za nanošenje boje, rakel za skidanje viška boje i dr.
6. Demonstrira postupak podešavanja sistema za ulaganje materijala za štampu i izlaganje odštampanih tabaka, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak podešavanja sistema za boju, prema dobijenom uputstvu, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupak kontrole rada elemenata za vođenje tabaka kroz mašinu, na zadatom primjeru	
9. Demonstrira postupak podešavanja sistema na mašini za štampu, prema dobijenom uputstvu, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijume od 6 do 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Podešavanje mašina za štampu

**Ishod 8 - Učenik će biti sposoban da  
Podesi mašine u knjigovezačkoj doradi**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše <b>mašine u knjigovezačkoj doradi</b>	<b>Mašine u knjigovezačkoj doradi:</b> za rezanje, za savijanje, sakupljanje, povezivanje, lijepljenje, šivenje tabaka i dr.
2. Navede podjelu i princip rada mašina u knjigovezačkoj doradi	
3. Navede značaj <b>visokoproduktivnih linija</b> u knjigovezačkoj doradi	<b>Visokoproduktivne linije:</b> za broširani i tvrdi povez
4. Demonstrira postupak podešavanja mašine za savijanje odštampanih tabaka, za određeni <b>način savijanja</b> , na zadatom primjeru	<b>Način savijanja:</b> paralelno, unakrsno i kombinovano
5. Demonstrira postupak mašinskog savijanja tabaka, na zadatom primjeru	
6. Objasni postupak mašinskog <b>sakupljanja</b> odštampanih tabaka različitim <b>tehnikama</b>	<b>Tehnike sakupljanja:</b> tabak u tabak i tabak na tabak
7. Objasni značaj sinhronizovanog rada elemenata za vođenje tabaka kroz mašinu	
8. Demonstrira postupak mašinskog sakupljanja odštampanih tabaka, različitim tehnikama, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 6 i 7. Za kriterijume 4, 5 i 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Mašine u knjigovezačkoj doradi

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Upravljanje grafičkim mašinama je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom odjeljenjem. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.
- Časove praktične nastave treba realizovati u učionici i školskoj radionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. U cilju boljeg razumijevanja predmetne problematike, predvidjeti posjete poslodavcima.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i internet prezentacije. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati učenike na istraživački rad. Crtanje šeme presjeka sistema na štamparskoj mašini, olakšaće učenicima da usvoje znanja i vještine upravljanjem određenom mašinom. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Ilić B., Elementi automatizacije, Novi Sad, 2019.
- Pendić Z., Pendić M., Menard J., Osnove elektrotehnike 2, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.
- Konstantinović V., Tehnologija grafičke dorade I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
- Milovanović G., Tehnologija štampe I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2007.
- Novaković D., Pavlović Ž., Dedijer S., Od kompjutera do štampe Ct Plate tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2013.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar sa instaliranim namjenskim softverom	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Digitalna kamera	1
4.	Skener	1
5.	Štampač (kolorni i jednobojni)	2

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uredaji	Kom.
6.	Grafička tabla	1
7.	Mašina za rezanje	1
8.	Mašina za spiralni povez	1
9.	Mašina za plastifikaciju	1
10.	Mašina za štampu (ofset, digitalne i dr.)	1
11.	Zaštitna sredstva i oprema	16
12.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
- Uvod u grafičke tehnologije
- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Pomoćni poslovi u štampi i grafičkoj doradi
- Štamparske tehnike
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni stamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija

## Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## 10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmljiva, činjenica i zakona iz oblasti upravljanja grafičkim mašinama, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primijeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i uputstava za upravljanje grafičkim mašinama; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti upravljanja grafičkim mašinama na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju grafičkog proizvoda kroz izradu tehničkih crteža; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i kontrolu rada grafičkih mašina; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti upravljanja grafičkim mašinama prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugaćijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)

### 3.2.8. IZRADA ŠTAMPARSKOG TABAKA

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II	36		72	108	6

Teorijska i praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa pravilima i postupcima izrade štamparskih tabaka. Osnovno osposobljavanje za izradu štamparskih tabaka uz poštovanje principa i načela tipografije i reprodukcije različitih vrsta originala. Osnovno osposobljavanje za primjenu savremene tehnologije u procesu pripreme za štampu.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Izvrši analizu preuzetih materijala za grafičku pripremu
2. Predloži mogućnosti realizacije idejnog rješenja
3. Unese dobijeni materijal u odgovarajuću aplikaciju, prema njihovoj vrsti i daljoj grafičkoj obradi
4. Prelomi stranice zadatog grafičkog proizvoda prema tipografiji, ručno i/ili korišćenjem odgovarajućeg softvera
5. Eksportuje strane u određenom formatu datoteke, u aplikacije za dalju grafičku obradu
6. Izvrši pozicioniranje strana i oznaka na tabaku prema nacrtu
7. Izvrši kontrolu kvaliteta u procesu pripreme za štampu

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izvrši analizu preuzetih materijala za grafičku pripremu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni značaj kontrole preuzetih materijala za grafičku pripremu	
2. Objasni postupak provjere <b>fonta</b> preuzetih materijala	<b>Fontovi:</b> pismo, grupe pisama, familija pisama, oblici, veličina, rez i dr.
3. Objasni postupak kontrole <b>modela boja</b> preuzetih materijala	<b>Modeli boja:</b> CMYK, RGB, Grayscale i dr.
4. Objasni postupak kontrole <b>formata datoteka</b> preuzetih materijala	<b>Format datoteke:</b> nativni (.psd, .ai, .eps, .svg, .cdr, .dotx, .docx, .doc, .docm, .txt i dr.) i univerzalni (.eps i. pdf)
5. Navede odgovarajuće <b>rezolucije</b> rasterske grafike	<b>Rezolucija:</b> za ekransko prikazivanje ili za štampu
6. Demonstrira postupak analize tekstualnog materijala prema radnom nalogu, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak analize elemenata crteža, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupak kontrole preuzetih materijala za grafičku pripremu, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3, 4 i 5. Za kriterijume 2, 6, 7 i 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Rasterska grafika
- Vektorska grafika
- Računarski slog
- Tipografija

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Predloži mogućnosti realizacije idejnog rješenja**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni postupak prikupljanja <b>informacija</b> o mogućnosti realizacije zadatog idejnog rješenja	<b>Informacija:</b> odgovarajuća rezolucija, model boje, format datoteke, vrsta štampe i materijala, budžet, vrsta dorade i dr.
2. Objasni značaj pravilnog preuzimanja <b>materijala</b> za grafičku pripremu	<b>Materijal:</b> analogni (ilustracije, fotografije, grafikoni i dr.) i digitalni (digitalne fotografije, digitalni crteži, PDF fajlovi, tekstualni fajlovi i dr.)
3. Objasni podjelu materijala prema <b>kriterijumima</b>	<b>Kriterijumi:</b> vrsta zapisa, broj boja, broj tonova, formati datoteka, modeli boja i dr.
4. Objasni mogućnosti realizacije idejnog rješenja u zavisnosti od kvaliteta dobijenog materijala	
5. Ukaže na poteškoće u realizaciji idejnog rješenja na osnovu kvaliteta dobijenog materijala	
6. Demonstrira mogućnosti realizacije idejnog rješenja na osnovu kvaliteta dobijenog materijala, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijum 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Originalni u reprofotografiji
- Rasterska grafika
- Vektorska grafika
- Računarski slogan

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Unese dobijeni materijal u odgovarajuću aplikaciju, prema njihovoj vrsti i daljoj grafičkoj obradi</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b> U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše postupak unosa dobijenih materijala u odgovarajuću aplikaciju, prema njihovoj <b>vrsti</b>	<b>Vrsta:</b> digitalni zapis, transparentni i/ili refleksni analogni materijal
2. Izvrši unos dobijenih materijala u odgovarajuću <b>aplikaciju</b> , prema daljoj grafičkoj obradi, na zadatom primjeru	<b>Aplikacija:</b> za vektorsku, rastersku grafiku i integraciju ilustracija i teksta
3. Opiše postupak digitalizacije analognih materijala koristeći odgovarajuću aplikaciju i <b>opremu</b>	<b>Oprema:</b> skener (ravni, rotacioni i ručni) i digitalna kamera
4. Izvrši vektorizaciju analognih crteža koristeći odgovarajuću aplikaciju i opremu, na zadatom primjeru	
5. Opiše načine <b>oblikovanja</b> materijala prema radnom nalogu	<b>Oblikovanje:</b> određivanje formata, vrijednosti margina, poravnanje teksta, broj kolumni, vrste tipografija (knjižna, novinska, časopisa, akcidenična) i dr.
6. Demonstrira postupak unosa dobijenog materijala u odgovarajuću aplikaciju, prema njihovoj vrsti, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak unosa dobijenog materijala u odgovarajuću aplikaciju, prema daljoj grafičkoj obradi, na zadatom primjeru	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3 i 5. Za kriterijume 2, 4, 6 i 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.	
<b>Predložene teme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Originalni u reprofotografiji</li> <li>- Rasterska grafika</li> <li>- Vektorska grafika</li> <li>- Računarski slogan</li> </ul>	

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**

**Prelomi stranice zadatog grafičkog proizvoda prema tipografiji, ručno i/ili korišćenjem odgovarajućeg softvera**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opše postupak određivanja vrijednosti neobrezanog (sirovog) formata grafičkog proizvoda, na osnovu tehničke dokumentacije	
2. Opše postupak određivanja <b>orientacije strane</b> , na osnovu tehničke dokumentacije	<b>Orientacija strane:</b> portret i pejzažna
3. Opše postupak određivanja vrijednosti <b>margina</b>	<b>Margine:</b> lijeva, desna, gornja i donja
4. Navede vrstu <b>tipografije</b> zadatog grafičkog proizvoda	<b>Tipografija:</b> knjižna, akcidenična, novinska i tipografija časopisa
5. Objasni <b>razlike</b> u izradi preloma strana knjižne, novinske i tipografije časopisa	<b>Razlike:</b> format, broj kolumni, zastupljenost ilustracija, kvalitet i dr.
6. Opše postupak izrade preloma <b>proizvoda akcidenične tipografije</b> ručno i/ili korišćenjem odgovarajućeg softvera	<b>Proizvodi akcidenične tipografije:</b> bilbordi, podsjetnice, posteri, auto reklame, leci (flajeri) i dr.
7. Izvrši određivanje vrijednosti neobrezanog (sirovog) formata grafičkog proizvoda, na osnovu tehničke dokumentacije, na zadatom primjeru	
8. Izvrši određivanje vrijednosti margina, na osnovu radnog naloga, na zadatom primjeru	
9. Demonstrira postupak preloma strana zadatog grafičkog proizvoda prema tipografiji, ručno i/ili korišćenjem odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijume od 7 do 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Vrste tipografija
- Prelom strana grafičkih proizvoda
- Digitalna priprema grafičkih proizvoda

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**  
**Eksportuje strane u određenom formatu datoteke, u aplikacije za dalju grafičku obradu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede <b>format datoteke</b> neophodan za rad u aplikaciji za dalju grafičku obradu	<b>Format datoteke:</b> nativni formati (ai, tiff, jpeg, indd i dr.) i zatvoreni format (PDF)
2. Opisuje odgovarajući format datoteke prema aplikaciji za dalju grafičku obradu	
3. Objasni značaj pravilnog određivanja formata datoteke na osnovu dalje grafičke obrade	
4. Demonstrira postupak određivanja formata datoteke prema aplikaciji za dalju grafičku obradu, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak eksportovanja strana u aplikaciju za dalju grafičku obradu	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume 4 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Formati datoteka
- Digitalna priprema grafičkog proizvoda

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da  
Izvrši pozicioniranje strana i oznaka na tabaku prema nacrtu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede <b>podatke</b> neophodne za izradu montažnog/pozicionog tabaka	<b>Podaci:</b> tehnika štampe, mašina na kojoj se štampa, format tabaka, broj strana na tabaku, način savijanja i rezanja tabaka i dr.
2. Objasni raspored strana prema nacrtu	
3. Objasni značaj pravilnog pozicioniranja <b>oznaka</b> na tabaku	<b>Oznake:</b> kontrolne trake, paseri, kolor klinovi, oznake linija savijanja/sječenja "cajtne" i dr.
4. Opše postupak pozicioniranja strana na tabaku prema nacrtu	
5. Odredi dimenzije montažnog/pozicionog tabaka na osnovu dobijenih podataka, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak skiciranja montažnog/pozicionog tabaka (template), prema dobijenim podacima, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak pozicioniranja strana i oznaka na tabaku, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume od 5 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Montažni tabak
- Oznake na tabaku

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da****Izvrši kontrolu kvaliteta u procesu pripreme za štampu**

<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni postupak unosa <b>korekture</b> tekstualnog materijala prema dobijenim uputstvima	<b>Korektura:</b> kućna, autorska, revizija, superrevizija
2. Opše postupke kontrole <b>modela boja</b> finalnog dokumenta	<b>Model boja:</b> CMYK, RGB, Lab, Greyscale i dr.
3. Opše postupak vizuelne kontrole <b>oznaka na tabaku</b> finalnog dokumenta	<b>Oznake na tabaku:</b> linije obreza i savijanja (cajtne), element za kontrolu pasovanja boje (paser), kolor klinovi i dr.
4. Objasni mogućnosti kontrole finalnog dokumenta softverskim alatima	
5. Opše postupak kontrole količine nanosa boje pomoću denzitometra u okviru odgovarajuće aplikacije	
6. Demonstrira postupak vizuelne kontrole finalnog dokumenta, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak kontrole finalnog dokumenta softverskim alatima, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupak kontrole finalnog dokumenta pomoću mjernih uređaja, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijume od 6 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Kontrola kvaliteta

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Izrada štamparskog tabaka je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina iz ove oblasti kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i softverom za pirpremu za štampu (Adobe Photoshop, Illustrator, In Design i dr.). Treba ih podijeliti u grupe. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- Praktični dio nastave treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i softverom za pirpremu za štampu (Adobe Photoshop, Illustrator, In Design i dr.). Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati praktične vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi praktičnu vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Preporučuje se da učenici korišćenjem pribora za crtanje i pomoću odgovarajućeg softvera samostalno izrađuju zadate praktične vježbe i da nakon toga kroz prezentovanje rezultata rada sa usmenim obrazloženjem demonstriraju usvojeno znanje i vještine. Preporučuje se da svaki učenik dobije različit zadatak. Preporučuje se posjeta poslodavcima u cilju boljeg razumijevanja i povezivanja teorijskog i praktičnog znanja.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme, odgovarajuće tehničke propise, zakonsku regulativu. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstva za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse, kao i podsticati učenike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Radaković D., Cvetković D., Primena računara, Viša politehnička škola, Beograd, 2004.
- Karlović, Rilovski I., Tomić I., Digitalna reprofotografija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012.
- Novaković D., Pavlović Ž., Kašiković N., Tehnike štampe - praktikum za vježbe, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011.
- Nedeljković S., Nedeljković U. Pismo i tipografija FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2012.
- Jovanović M., Slog sa elementarnom tipografijom, Viša politehnička škola, Beograd, 1998.
- Stratimirović I., Tehnologija grafičke reprodukcije I i II, Zavod za udžbenike, Beograd, 1991.
- Češka J., Tehnologija grafičke reprodukcije I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991.
- Todorović M., Mašine za digitalnu štampu, Viša politehnička škola Beograd, 2006.
- Milovanović G., Tehnologija štampe I i II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Novaković D., Pavlović Ž. i Dedijer S., Od kompjutera do štampe Ct Plate tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2013.
- Ozborn Dž.;Smit Dž., Adobe Creative Suite 5 Design Premium, Mikro knjiga, Beograd, 2011.
- Faulkner A.; Chavez C., Adobe Photoshop CC Učionica u knjizi, CET, 2017.
- Wood B., Adobe Illustrator CC Classroom in a book (2017 release), Adobe Press, 2016.

#### **Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.



## 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar sa instaliranim softverom za pripremu za štampu	17
2.	Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla	1
3.	Štampač (jednobojni i kolorni)	2
4.	Skener	1
5.	Digitalne kamere	17
6.	Grafičke table	najmanje 4
7.	Štampani materijal (katalozi boja, prospekti, uputstva proizvođača i druga dokumentacija)	po potrebi
8.	Zaštitna sredstva i oprema	16
9.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
- Uvod u grafičke tehnologije
- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Teorija forme i boje
- Štamparske tehnike
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Preduzetništvo
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Poslovna kultura
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Računarska grafika i animacija
- Reciklažne tehnologije
- Vizuelne komunikacije

- Digitalna reprofotografija
- Tipografija
- Vizuelne umjetnosti

**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmova, činjenica i zakona iz oblasti grafičke industrije i pripreme za štampu, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i štamparskog tabaka; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti pripreme štamparskog tabaka)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju grafičkog proizvoda kroz izradu štamparskog tabaka; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i izradu štamparskog tabaka; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti pripreme za štampu, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi štamparskog tabaka grafičkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti izrade grafičkih proizvoda; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz izradu grafičkih proizvoda, umjetnost i druge

kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se grafički proizvodi i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.2.9. IZVOĐENJE ZAVRŠNE GRAFIČKE DORADE

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
III	72		72	144	8

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa operacijama u grafičkoj doradi. Osposobljavanje za izvođenje poslova finalizacije grafičkih proizvoda. Razvijanje preciznosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, odgovornosti, sistematicnosti, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Odredi operacije grafičke dorade u zavisnosti od podloge za štampu
2. Izradi savijanje i sakupljanje odštampanih tabaka, ručno i/ili mašinski
3. Izvrši krojenje lepenke za korice tvrdog poveza
4. Izvrši formiranje i oblikovanje knjižnog bloka, ručno i/ili mašinski
5. Izvrši formiranje finalnog proizvoda korišćenjem odgovarajućih mašina grafičke dorade
6. Odredi redoslijed operacija grafičke dorade jednodjelnih grafičkih proizvoda
7. Sprovede postupke za kontrolu kvaliteta rada, u skladu sa normativima i drugim propisima

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Odredi operacije grafičke dorade u zavisnosti od podloge za štampu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Odredi <b>podloge za štampu</b>	<b>Podloge za štampu:</b> papiri, kartoni, folije, tekstil i dr.
2. Objasni postupak kontrole kvaliteta odštampanih podloga pomoću <b>aparata</b>	<b>Aparati:</b> denzitometar, spektrometar i dr.
3. Razlikuje <b>vrste grafičkog proizvoda</b>	<b>Vrsta grafičkog proizvoda:</b> knjiga, časopis, folija, memorandum, poster, flajer i dr.
4. Razlikuje <b>operacije</b> grafičke dorade	<b>Operacije:</b> savijanje tabaka, sakupljanje tabaka, rezanje tabaka, rezanje folija „katovanje“ i dr.
5. Demonstrira postupak kontrole kvaliteta odštampanih podloga za štampu, vizuelno i pomoću aparata, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak vizuelne <b>kontrole</b> odštampanih podloga za štampu na zadatom primjeru	<b>Kontrola:</b> raspored strana, kvalitet štampe, vrsta materijala, kolorni klinovi i dr.
7. Demonstrira postupak određivanje redoslijeda operacija grafičke dorade, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 4 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Operacije grafičke dorade
- Kontrola kvaliteta

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izradi savijanje i sakupljanje odštampanih tabaka, ručno i/ili mašinski**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Razlikuje načine <b>savijanja</b> odštampanih tabaka, ručno i/ili mašinski	<b>Savijanje:</b> unakrsno, paralelno, kombinovano i dr.
2. Objasni značaj pravilnog savijanja odštampanih tabaka	
3. Opše <b>tehnike</b> ručnog i/ili mašinskog <b>sakupljanja</b> odštampanih tabaka	<b>Tehnike sakupljanja:</b> tabak na tabak i tabak u tabak
4. Demonstrira postupak ručnog savijanja odštampanog tabaka, na zadatom primjeru	
5. Podesi mašinu za savijanje odštampanih tabaka prema načinu savijanja definisanim radnim nalogom, prema dobijenom uputstvu, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira tehnike sakupljanja odštampanih tabaka, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak ručnog i/ili mašinskog sakupljanja odštampanih tabaka, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume od 4 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Knjigovezačka operacije
- Grafički materijali

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da  
Izvrši krojenje lepenke za korice tvrdog poveza**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Razlikuje <b>djelove</b> lepenke za korice tvrdog poveza	<b>Djelovi:</b> prednja korica, hrbat (leđa) korice i zadnja korica
2. Objasni postupak izrade crteža trodijelne korice, ručno i/ili kompjuterski (softver za vektorsku grafiku)	
3. Opisuje <b>materijal</b> za formiranje korica tvrdog poveza	<b>Materijal:</b> ljepilo, presvlačni materijal i lepenka
4. Objasni postupak krojenja lepenke za korice tvrdog poveza, korišćenjem odgovarajućeg <b>alata i opreme</b>	<b>Alat i oprema:</b> skalpel, makaze, ručni falc, prese, mašina za zlatotsak i suvi otisak, linija za mašinsku izradu (binder) za tvrdi povez i dr
5. Demonstrira postupak izrade crteža trodijelne korice, ručno i/ili kompjuterski (softver za vektorskiju grafiku), na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak krojenja lepenke za korice tvrdog poveza, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak formiranja korica tvrdog poveza ručno i/ili korišćenjem linije za mašinsku izradu, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume od 5 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Grafički materijali
- Operacije dorade

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da  
Izvrši formiranje i oblikovanje knjižnog bloka, ručno i/ili mašinski**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni tehnike <b>formiranja i oblikovanja</b> knjižnog bloka, ručno i/ili mašinski, u skladu sa odgovarajućim procedurama	<b>Formiranje i oblikovanje:</b> povezivanje lijepljenjem, šivenje koncem, šivenje žicom (klamovanje), postavljanje pokazne vrpce, postavljanje kapitala, postavljanje gaze na leđa knjige (hrbat) i dr.
2. Opisuje tehnike formiranja i oblikovanja knjižnog bloka za određene <b>vrste poveza</b> , ručno i/ili mašinski	<b>Vrste poveza:</b> tvrdi i broširani
3. Objasni postupak formiranja i oblikovanja knjižnog bloka za tvrdi i broširani povez	
4. Demonstrira postupak formiranja i oblikovanja knjižnog bloka za tvrdi povez, ručno, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak formiranja i oblikovanja knjižnog bloka za tvrdi povez, mašinski, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak formiranja i oblikovanja knjižnog bloka za broširani povez, ručno i/ili mašinski, na zadatom primjeru	

#### Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume od 4 do 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

#### Predložene teme

- Izrada knjižnog bloka
- Knjigovezačke tehnike

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izvrši formiranje finalnog proizvoda korišćenjem odgovarajućih mašina grafičke dorade**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmoveva)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Razlikuje vrste <b>mašina za rezanje</b> materijala za štampu	<b>Maštine za rezanje:</b> grafički nož, trrezač i dr.
2. Objasni postupak rezanja finalnog proizvoda korišćenjem grafičkog noža sa programiranjem koraka	
3. Objasni postupak rezanja korišćenjem trrezača	
4. Objasni postupak pripreme knjižnog bloka i korica za spiralni povez	
5. Objasni postupak izrade spiralnog poveza	
6. Razlikuje <b>elemente</b> spiralnog poveza	<b>Elementi:</b> prednja i zadnja korica, knjižni blok i spiralna određene dimenzije
7. Uporedi <b>spirale</b> za izradu spiralnog poveza prema odgovarajućoj mašini	<b>Spirale:</b> plastične, žičane i dr.
8. Demonstrira postupak rezanja finalnog proizvoda korišćenjem grafičkog noža i/ili trrezača, na zadatom primjeru	
9. Demonstrira postupak pripreme knjižnog bloka i korica i izrade spiralnog poveza, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 7. Za kriterijume 8 i 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Maštine grafičke dorade
- Formiranje gotovog proizvoda

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da****Odredi redoslijed operacija grafičke dorade jednodjelnih grafičkih proizvoda**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede <b>jednodjelne grafičke proizvode</b>	<b>Jednodjelni grafički proizvodi:</b> naljepnice, posteri, plakati, flajeri, etikete i dr.
2. Opiši <b>operacije</b> grafičke dorade jednodjelnih grafičkih proizvoda	<b>Operacije:</b> sakupljanje, rezanje na određeni format, brojanje, pakovanje i dr.
3. Objasni proces grafičke dorade određenih jednodjelnih grafičkih proizvoda	
4. Navede postupke rezanja jednodjelnog proizvoda prema određenom <b>formatu</b>	<b>Format:</b> standardizovani (A, B, C, D redovi formata) i nestandardni
5. Objasni postupak ručnog i/ili mašinskog rezanja jednodjelnog grafičkog proizvoda na određeni format	
6. Objasni postupak ručnog i mašinskog rezanja grafičkog proizvoda nepravilnog oblika za različite vrste ambalaže	
7. Razlikuje grafičke proizvode za različite vrste <b>ambalaže</b>	<b>Ambalaža:</b> prema osnovnoj funkciji (prodajna, skupna i transportna), prema materijalu (papirna, kartonska, tekstilna i dr.) i prema trajnosti (povratna i nepovratna)
8. Demonstrira postupak rezanja ručnog i/ili mašinskog jednodjelnog grafičkog proizvoda	
9. Demonstrira postupak određivanja redosleda operacija grafičkih proizvoda, na zadatom primjeru	
10. Demonstrira postupak ručnog i/ili mašinskog rezanja grafičkih proizvoda nepravilnog oblika za različite vrste ambalaže, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 7. Za kriterijume od 8 do 10 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Operacije grafičke dorade

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da**  
**Sprovede postupke za kontrolu kvaliteta rada, u skladu sa normativima i drugim propisima**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Razlikuje <b>sakupljene grafičke proizvode</b>	<b>Sakupljeni grafički proizvodi:</b> višestranici leci, dnevne novine i dr.
2. Navede <b>elemente</b> kontrole kvaliteta sakupljenih grafičkih proizvoda	<b>Elementi:</b> raspored strana, orijentacija strana i dr.
3. Razlikuje <b>jednodjelne grafičke proizvode</b>	<b>Jednodjelni grafički proizvodi:</b> posteri, plakati, naljepnice, memorandumi i dr.
4. Navede <b>elemente</b> kontrole kvaliteta jednodjelnih grafičkih proizvoda	<b>Elementi:</b> linije obreza, format, upasovanost boja i dr.
5. Objasni postupak kontrole kvaliteta proizvoda ambalaže i kartonaže u skladu sa tehničkom dokumentacijom	
6. Demonstrira postupak kontrole kvaliteta jednodjelnih grafičkih proizvoda u skladu sa tehničkom dokumentacijom	
7. Demonstrira postupak kontrole kvaliteta sakupljenih grafičkih proizvoda u skladu sa tehničkom dokumentacijom, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupak kontrole kvaliteta proizvoda ambalaže i kartonaže u skladu sa tehničkom dokumentacijom	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijume od 6 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Kontrola kvaliteta gotovog proizvoda

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Izvođenje završne grafičke dorade je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina iz ove oblasti kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom odjeljenjem. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- Praktični dio nastave treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati praktične vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi praktičnu vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Preporučuje se da učenici korišćenjem pribora za crtanje i pomoću odgovarajućeg softvera samostalno izrađuju zadate praktične vježbe i da nakon toga kroz prezentovanje rezultata rada sa usmenim obrazloženjem demonstriraju usvojeno znanje i vještine. Svaki učenik bi trebao da dobije različit zadatak. Kriterijum 9 u ishodu 5 realizovati izradom blokova različitih formata, povezanih žičanom i/ili plastičnom spiralom, izradom stonih i zidnih kalendara povezanih žičanom spiralom. Preporučuje se posjeta poslodavcima u cilju boljeg razumijevanja i povezivanja teorijskog i praktičnog znanja.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme, odgovarajuće tehničke propise, zakonsku regulativu. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstva za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse, kao i podsticati učenike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Konstantinović V., Tehnologija grafičke dorade I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
- Krgović M., Grafički materijali, TMF, Beograd, 2005.
- Konstantinović V., Petrović A., Osnovi grafičke tehnike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
- Novaković D., Uvod u grafičke tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2008.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Nož za ručno savijanje	16

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
4.	Mašina za spiralni povez	1
5.	Mašine za rezanje	1
6.	Plastifikator	1
7.	Materijal (knjigovezačko platno, gaza, folije za plastifikaciju, spirale i dr.)	po potrebi
8.	Zaštitna sredstva i oprema	16
9.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
- Uvod u grafičke tehnologije
- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Pomoćni poslovi u stampi i grafičkoj doradi
- Upravljanje grafičkim mašinama
- Izrada štamparskog tabaka
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Preduzetništvo
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Poslovna kultura
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Reciklažne tehnologije
- Vizuelne komunikacije
- Vizuelne umjetnosti

**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## 10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti završne grafičke dorade, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i finalizacije grafičkog proizvoda; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu iz oblasti završne grafičke dorade; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti završne grafičke dorade na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju grafičkog proizvoda kroz izradu tehničkih crteža i krojenje materijala prilikom izvođenje završne grafičke dorade; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i finalizaciju grafičkog proizvoda; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti završne grafičke dorade, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugaćijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka završne grafičke dorade i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti finalizacije grafičkih proizvoda; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz izradu grafičkih proizvoda, umjetnost i druge kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se grafički proizvodi i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.2.10. IZRADA AMBALAŽE I KARTONAŽE

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
III	72		72	144	8

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa operacijama u ambalaži i kartonaži. Osposobljavanje za izvođenje poslova u ambalaži i kartonaži. Razvijanje preciznosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, odgovornosti, sistematicnosti, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Izabere materijal prema namjeni i vrsti ambalaže
2. Koristi alat i materijal za izradu proizvoda kartonaže
3. Koristi forme za rezanje nepravilnog oblika (štancovanje) za izradu kutija
4. Izradi jednostavne predmete galerijske ambalaže
5. Izvrši vizuelnu kontrolu kvaliteta proizvoda ambalaže i kartonaže

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izabere materijal prema namjeni i vrsti ambalaže**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni podjelu <b>ambalaže</b>	<b>Ambalaža:</b> prema osnovnoj funkciji (prodajna, skupna i transportna), prema materijalu (papirna, kartonska, tekstilna i dr.) i prema trajnosti (povratna i nepovratna
2. Navede karakteristike ambalaže	
3. Navede <b>materijale</b> za izradu određenih proizvoda ambalaže	<b>Materijal:</b> papiri, ukrasni papiri kartoni, talasaste lepenke, materijali za ambalažu prehrambenih proizvoda, folije, materijali specijalne namjene i dr.
4. Opše ambalažu prema različitim kriterijumima	
5. Objasni <b>funkcije</b> ambalaže	
6. Navede <b>materijale</b> za rezanje grafičkog proizvoda nepravilnog oblika za različite vrste ambalaža	<b>Materijali:</b> papir, tekstil, folija i dr.
7. Opše osnovne i pomoćne materijale za izradu ambalaže	
8. Izabere i ručno kroji materijal za ambalažu prema uputstvu, na zadatom primjeru	
9. Demonstrira postupak ručnog rezanja jednodjelnog grafičkog proizvoda nepravilnog oblika za različite vrste ambalaže	
10. Demonstrira postupak izrade proizvoda kartonaže, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 7 . Za kriterijume 8, 9 i 10 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Grafički materijal
- Izrada proizvoda ambalaže i kartonaže

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Koristi alat i materijal za izradu proizvoda kartonaže**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Razlikuje proizvode <b>kartonaže</b>	<b>Kartonaža:</b> jednodjelne i dvodjelne kutije, troslojne i petoslojne kutije, složive i nesložive kutije i dr.
2. Navede vrste složivih i nesloživih kutija	
3. Navede <b>materijale</b> za izradu određenih proizvoda kartonaže	<b>Materijal:</b> kartoni, talasaste lepenke, materijali za ambalažu prehrabbenih proizvoda, folije, materijali specijalne namjene i dr.
4. Objasni postupak izrade određenog proizvoda kartonaže	
5. Opisuje alate i postupke za izradu složivih i nesloživih kutija	
6. Demonstrira primjenu alata za izradu složivih i nesloživih kutija, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak izrade proizvoda kartonaže, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5 . Za kriterijume 6 i 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Alati u procesu izrade grafičkog proizvoda
- Složive i nesložive kutije

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Koristi forme za rezanje nepravilnog oblika (štancovanje) za izradu kutija**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni načine izrade forme za rezanje nepravilnih oblika	
2. Opše alat, koji se koristi za izradu <b>linija</b> na štanc formi	<b>Linije:</b> za perforiranje, urezivanje i bigovanje
3. Objasni ulogu antiforme	
4. Crta šemu forme za izrezivanje kutija, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak izrade jednostavne kutije od hromokartona, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak izrade kutije od talasaste lepenke, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5 . Za kriterijume 6 i 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Alati u procesu izrade grafičkog proizvoda
- Složive i nesložive kutije

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izradi jednostavne predmete galanterijske ambalaže**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmljiva)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše primijenu <b>jednostavnih predmeta</b> galanterijske ambalaže	<b>Jednostavni predmeti:</b> natron kese, papirne kese, papirne kese sa polietilenom, fišek kese, dekorativni galanterijski proizvodi i dr.
2. Opiše <b>alat</b> za izradu predmeta galanterijske ambalaže	<b>Alat:</b> ručni, mašinski (štanc forme), softverski (za izrezivanje na kateru)
3. Opiše <b>način izrade</b> unikatnih jednostavnih predmeta galanterijske ambalaže	<b>Način izrade:</b> ručno i mašinski
4. Izradi jednostavne predmete galanterijske ambalaže, na zadatom primjeru	
5. Koristi odgovarajuće presvlačne materijale za izradu galanterijske ambalaže, na zadatom primjeru	
6. Crtanje nacrta za izradu galanterijske ambalaže, na zadatom primjeru	
7. Proračunava ekonomičnost rasporeda kutija na tabaku, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira izradu galanterijske ambalaže, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2 i 3. Za kriterijume od 4 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Izrada proizvoda galanterijske ambalaže

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izvrše vizuelnu kontrolu kvaliteta proizvoda ambalaže i kartonaže**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opisuje <b>metode kontrole</b> kvaliteta gotovog proizvoda ambalaže i kartonaže	<b>Metode kontrole:</b> vizuelna, senzorna, dimenzionalna, kontrola termovara i dr.
2. Opisuje <b>vizuelnu ulaznu kontrolu</b> kvaliteta proizvoda ambalaže u skladu sa tehničkom dokumentacijom	<b>Vizuelna ulazna kontrola:</b> zadebljanja materijala, prisustv naabora, talasastih ivica, oštećenja u transportu i dr.
3. Objasni kontrolu kvaliteta u toku proizvodnog procesa izrade proizvoda ambalaže i kartonaže	
4. Izvrši ulaznu kontrolu kvaliteta proizvoda ambalaže i kartonaže, na zadatom primjeru	
5. Izvrši kontrolu kvaliteta u toku proizvodnog procesa na svim operacijama, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak završne vizuelne kontrole kvaliteta proizvoda ambalaže i kartonaže, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1 i 2 . Za kriterijume od 4 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Kontrola kvaliteta
- Ambalaža i kartonaža

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Izrada ambalaže i kartonaže je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina iz ove oblasti kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelim odjeljenjem. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- Praktični dio nastave treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati praktične vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi praktičnu vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Preporučuje se da učenici korišćenjem pribora za crtanje i pomoću odgovarajućeg softvera samostalno izrađuju zadate praktične vježbe i da nakon toga kroz prezentovanje rezultata rada sa usmenim obrazloženjem demonstriraju usvojeno znanje i vještine. Preporučuje se da svaki učenik dobije različit zadatak. Preporučuje se posjeta poslodavcima u cilju boljeg razumijevanja i povezivanja teorijskog i praktičnog znanja.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme, odgovarajuće tehničke propise, zakonsku regulativu. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstva za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse, kao i podsticati učenike na istraživački rad. U ishodu 4, kriterijum 4, preporuka je da se rade različiti jednostavni galerijski proizvodi, koristeći različite materijale, u cilju razvoja kreativnosti učenika i stvaranja unikatnih proizvoda. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Konstantinović V., Tehnologija grafičke dorade I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
- Krgović M., Grafički materijali, TMF, Beograd, 2005.
- Konstantinović V., Petrović A., Osnovi grafičke tehnike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
- Novaković D., Uvod u grafičke tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2008.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Nož za ručno savijanje	17
4.	Mašina za spiralni povez	1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uredaji	Kom.
5.	Mašina za rezanje	1
6.	Plastifikator	1
7.	Materijal (knjigovezačko platno, gaza, folije za plastifikaciju, spirale i dr.)	po potrebi
8.	Zaštitna sredstva i oprema	16
9.	Kutija za prvu pomoć	1

### 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

### 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine

### 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
- Uvod u grafičke tehnologije
- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Teorija forme i boje
- Upravljanje grafičkim mašinama
- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Preduzetništvo
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Poslovna kultura
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Računarska grafika i animacija
- Reciklažne tehnologije
- Vizuelne komunikacije
- Vizuelne umjetnosti

### Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.



**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti grafičke industrije i galanterijske ambalaže, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i izradu proizvoda ambalaže i kartonaže; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti pripreme za štampu na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize nacrta proizvoda ambalaže i kartonaže, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju proizvoda ambalaže i kartonaže kroz izradu tehničkih crteža, proračuna utroška materijala; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i izradu proizvoda ambalaže i kartonaže; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti pripreme za štampu, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugaćijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stecenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi proizvoda ambalaže i kartonaže, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti izrade grafičkih proizvoda; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz izradu proizvoda ambalaže i kartonaže, umjetnost i druge kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se grafički proizvodi i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.2.11. IZRADA ŠTAMPARSKE FORME

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
III	36		72	108	6

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje faktora koji utiču na kvalitet i ekonomičnost procesa izrade štamparske forme. Osposobljavanje za primjenu savremene tehnologije u procesu izrade štamparske forme. Razvijanje preciznosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, odgovornosti, sistematičnosti, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Razlikuje analogne i digitalne postupke izrade štamparske forme
2. Sprovede analogne postupke izrade štamparske forme
3. Izvrši preuzimanje i kontrolu PDF fajlova prema tehničkoj dokumentaciji
4. Izvrši rasterizaciju dokumenta i separaciju boja
5. Izradi štamparsku formu prema grafičkim standardima
6. Izradi probni otisak na osnovu izrađene štamparske forme

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Razlikuje analogne i digitalne postupke izrade štamparske forme**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni postupke izrade štamparske forme prema <b>tehnici štampe</b>	<b>Tehnike štampe:</b> digitalne i konvencionalne tehnike štampe (visoka, ravna, duboka i propusna)
2. Objasni postupke izrade štamparskih formi za <b>digitalne tehnike</b> štampe	<b>Digitalne tehnike:</b> laserska, ink-jet, magnetografija, jonografija, elektrofotografija i dr.
3. Opiše postupke izrade štamparskih formi za <b>konvencionalne tehnike štampe</b>	<b>Konvencionalne tehnike štampe:</b> visoka, ravna, duboka i propusna
4. Objasni <b>kriterijume</b> za odabir postupka izrade štamparske forme prema tehnici štampe	<b>Kriterijumi:</b> tehnika štampe, rezolucija, podloga na kojoj se štampa, boje, mašina i dr.
5. Izvrši odabir postupka izrade štamparske forme prema tehnici štampe, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijum 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Tehnike štampe

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Sprovede analogne postupke izrade štamparskih formi**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opše postupak izrade štamparske forme za <b>propusnu štampu</b> na različitim podlogama	<b>Propusna štampa:</b> blok i sito štampa
2. Objasni karakteristike izrade štamparske forme za <b>duboku štampu</b>	<b>Duboka štampa:</b> autotipija, fototipija, bakro štampa, tampon štampa i dr.
3. Navede načine izrade štamparskih formi za <b>podvrste visoke štampe</b>	<b>Podvrste visoke štampe:</b> tipo, leterset (suvi ofset) i flesko štampa
4. Objasni postupak izrade štamparske forme za offset štampu	
5. Demonstrira postupak izrade štamparske forme prema tehnici štampe, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijum 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konvencionalne tehnike štampe
- Štamparske forme za konvencionalne tehnike štampe

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da  
Izvrši preuzimanje i kontrolu PDF fajlova prema tehničkoj dokumentaciji**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede postupke preuzimanja PDF fajlova prema tehničkoj dokumentaciji	
2. Opše postupak <b>kontrole PDF fajlova</b> prema tehničkoj dokumentaciji	<b>Kontrola PDF fajlova:</b> vizuelna i softverska
3. Objasni značaj pravilnog preuzimanja i kontrole PDF fajlova	
4. Demonstrira postupak preuzimanja PDF fajlova, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak kontrole PDF fajlova prema tehničkoj dokumentaciji, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume 4 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- PDF format datoteke
- Softveri za rad sa PDF fajlovima

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da  
Izvrši rasterizaciju dokumenta i separaciju boja**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni značaj rasterizacije dokumenta	
2. Objasni postupak separacije <b>boja</b>	<b>Boje:</b> cijan, magenta, žuta i korektivna crna (CMYK) i spot boje
3. Navede aplikacije za rasterizaciju i separaciju dokumenta „ripovanje“	
4. Odredi <b>parametre</b> rasterizacije i separacije na osnovu tehničke dokumentacije, na zadatom primjeru	<b>Parametri:</b> oblik rasterske tačke, izbor rastera (stohastički ili konvencionalni (AM)) i dr.
5. Demonstrira postupak rasterizacije dokumenta i separacije boja „ripovanje“, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume 4 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Rasterizacija dokumenta
- Separacija boja
- Softverski alati za rasterizaciju dokumenta i separaciju boja

<b>Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da izradi štamparske forme prema grafičkim standardima</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b>
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni značaj <b>grafičkih standarda</b> za izradu štamparske forme	<b>Grafički standardi:</b> ISO standardi (ISO 1267), FOGRA, UGRA i dr.
2. Navede grafičke standarde	
3. Objasni principe grafičkih standarda	
4. Opisuje odgovarajuću <b>opremu</b> za izradu štamparskih formi na osnovu tehničke dokumentacije	<b>Oprema:</b> CTP (Computer To Plate) mašina i mašina za razvijanje ploča
5. Demonstrira postupak izrade štamparske forme prema grafičkim standardima, korišćenjem odgovarajuće opreme, na zadatom primjeru	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijum 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.	
<b>Predložene teme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički standardi</li> <li>- Štamparske forme</li> </ul>	

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izradi probni otisak na osnovu izrađene štamparske forme**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni značaj izrade probnog otiska	
2. Navede postupke izrade probnog otiska na osnovu izrađene štamparske forme	
3. Navede <b>probleme</b> prilikom izrade probnog otiska na osnovu izrađene štamparske forme	<b>Problemi:</b> različiti nanos boje, različiti kvaliteti boja, različite tehnologije dobijanja otiska i dr
4. Objasni mogućnosti postizanja kvalitetnijeg probnog otiska	
5. Demonstrira postupke izrade probnog otiska na osnovu izrađene štamparske forme, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijum 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Probni otisak
- Štamparske forme za različite tehnike štampe

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Izrada štamparske forme je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina iz ove oblasti kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom odjeljenjem. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- Praktični dio nastave treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i softverom za izradu štamparske forme. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati praktične vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi praktičnu vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula sa akcentom na modul Izrada štamparskog tabaka, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Preporučuje se da učenici korišćenjem odgovarajućeg softvera samostalno izrađuju zadate praktične vježbe i da nakon toga kroz prezentovanje rezultata rada sa usmenim obrazloženjem demonstriraju usvojeno znanje i vještine. Preporučuje se da svaki učenik dobije različit zadatak. Preporučuje se posjeta poslodavcima u cilju boljeg razumijevanja i povezivanja teorijskog i praktičnog znanja.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme i materijala, odgovarajuće tehničke propise, zakonsku regulativu. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstva za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse, kao i podsticati učenike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Radaković D., Cvetković D., Primena računara, Viša politehnička škola, Beograd, 2004.
- Karlović, Rilovski I., Tomić I., Digitalna reprofotografija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012.
- Novaković D., Pavlović Ž., Kašiković N., Tehnike štampe - praktikum za vježbe, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011.
- Nedeljković S., Nedeljković U. Pismo i tipografija FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2012.
- Jovanović M., Slog sa elementarnom tipografijom, Viša politehnička škola, Beograd, 1998.
- Stratimirović I., Tehnologija grafičke reprodukcije I i II, Zavod za udžbenike, Beograd, 1991.
- Češka J., Tehnologija grafičke reprodukcije I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991.
- Todorović M., Mašine za digitalnu štampu, Viša politehnička škola Beograd, 2006.
- Milovanović G., Tehnologija štampe I i II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Novaković D., Pavlović Ž. i Dedijer S., Od kompjutera do štampe Ct Plate tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2013.
- Ozborn Dž.;Smit Dž., Adobe Creative Suite 5 Design Premium, Mikro knjiga, Beograd, 2011.
- Faulkner A.; Chavez C., Adobe Photoshop CC Učionica u knjizi, CET, 2017.
- Wood B., Adobe Illustrator CC Classroom in a book (2017 release), Adobe Press, 2016.

#### **Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

## 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar sa instaliranim softverom za izradu štamparske forme	17
2.	Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Štampani materijal (katalozi boja, prospekti, uputstva proizvođača i druga dokumentacija)	po potrebi
5.	Zaštitna sredstva i oprema	16
6.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
- Uvod u grafičke tehnologije
- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Teorija forme i boje
- Štamparske tehnike
- Upravljanje grafičkim mašinama
- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni stamparski postupci
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Računarska grafika i animacija
- Reciklažne tehnologije
- Vizuelne komunikacije
- Digitalna reprofotografija
- Tipografija



**Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti grafičke industrije i izrade štamparske forme, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i izradu štamparske forme; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti pripreme za štampu na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju grafičkog proizvoda kroz izradu dokumenta za štamparske forme; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i izradu štamparske forme; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti pripreme za štampu, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti izrade grafičkih proizvoda; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturoloških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz izradu grafičkih proizvoda, umjetnost i druge kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se grafički proizvodi i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.2.12. DIZAJNIRANJE GRAFIČKIH PROIZVODA

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
III	18		126	144	8

Teorijska i praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa načinom grafičkog oblikovanja. Osposobljavanje za oblikovanje grafičkog proizvoda, izradu vizuelnog identiteta, kao i izradu idejnog rješenja. Razvijanje kreativnosti, motivisanosti, preciznosti, istražnosti u radu, individualnom i timskom. Razvijanje vizuelnog opažanja i kritičkog mišljenja.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Primijeni osnove grafičkog dizajna na jednostavnim grafičkim formama
2. Primijeni ilustraciju u oblikovanju grafičkog proizvoda
3. Dizajnira grafičke proizvode reklamno informativnog karaktera
4. Oblikuje vizuelni identitet grafičkih proizvoda primjenom likovno grafičkih elemenata
5. Dizajnira trodimenzionalni grafički proizvod - ambalažu sa grafičkom prezentacijom
6. Izradi idejno rješenje izabranog grafičkog proizvoda

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primijeni osnove grafičkog dizajna na jednostavnim grafičkim formama**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni <b>osnove grafičkog dizajna</b>	<b>Osnove grafičkog dizajna:</b> ideja, koncept, prenošenje poruka, likovni elementi
2. Nacrtati odnos <b>grafičkih elemenata</b> u kompoziciji	<b>Grafički elementi:</b> tačka, linija, površina i boja
3. Objasni odnos forme i sadržaja u grafičkom dizajnu	
4. Objasni primjenu grafičkog dizajna u funkciji marketinga	
5. Objasni pravila oblikovanja <b>jednostavnih grafčkih formi</b>	<b>Jednostavne grafičke forme:</b> vizit kartice, koverte, flajeri i dr.
6. Primijeni principe 2D dizajna jednostavnih grafčkih formi, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3, 4 i 5. Za kriterijume 2 i 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Osnove grafičkog dizajna
- Grafički elementi
- Kompozicija
- 2D dizajn

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primijeni ilustraciju u oblikovanju grafičkog proizvoda**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni funkciju i vrste <b>ilustrativnog materijala</b>	<b>Ilustrativni materijal:</b> crteži, slike, grafike, ilustracije, fotografije, grafikoni, dijagrami, tabele i dr.
2. Nacrta ilustraciju na zadatu <b>temu</b> , koristeći adekvatan materijal i tehniku	<b>Tema:</b> humanitarna, ljudska prava, dječja prava, klimatske promjene i dr.
3. Nacrta skicu grafta za gradsku površinu, na zadatu temu, koristeći adekvatne materijale i tehnike	
4. Nacrta tablu stripa odgovarajućom <b>tehnikom</b> , na zadatu temu	<b>Tehnika:</b> olovka, tuš, pero, akvarel i dr.
5. Nacrta ilustraciju za zadati <b>literarni sadržaj</b> , na zadatu temu	<b>Literarni sadržaj:</b> priča, pjesma, romani i dr.
6. Objasni izbor <b>elemenata korica knjige</b> , prema namjeni literarnog djela, na zadatu temu	<b>Elementi korica knjige:</b> format, papir, dizajn
7. Nacrta korice knjige, koristeći različite <b>likovne tehnike</b> , na zadatu temu	<b>Likovne tehnike:</b> Olovka, tuš, pero, akvarel
8. Dizajnira knjižni omot, koristeći odgovarajući materijal i tehnike, ručno i/ili pomoću odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 6. Za kriterijume od 2 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Grafički proizvodi

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Kreira grafičke proizvode reklamno informativnog karaktera**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni <b>elemente klasičnog reklamnog oglasa</b>	<b>Elementi klasičnog oglasa:</b> naslov, glavni tekst, ilustrativni materijal i logotip
2. Nabroji <b>proizvode reklamnog karaktera</b> , različitih namjena	<b>Proizvodi reklamnog karaktera:</b> naslovica kataloga, novinski oglas, bilbord i dr.
3. Oblikuje <b>plakat</b> , na zadatu temu, koristeći adekvatan materijal i tehnike, ručno i/ili pomoću odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	<b>Plakat:</b> filmski, pozorišni, muzički
4. Oblikuje novinsku stranicu, koristeći tehniku kolaž	
5. Oblikuje reklamnu brošuru, koristeći fotografije i elemente klasičnog oglasa, ručno i/ili pomoću odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem

**Predložene teme**

- Reklamni oglas
- Plakat
- Novina
- Brošura

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Oblikuje vizuelni identitet grafičkih proizvoda primjenom grafičkih elemenata**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Definiše zaštitni znak i simbol	
2. Kreira zaštitni znak različitih <b>institucija</b> , na zadatom primjeru	<b>Institucije:</b> škole, firme, udruženja i dr.
3. Kreira logotip različitih institucija, na zadatom primjeru	
4. Objasni način kreiranja <b>vizuelnog identiteta</b> različitih institucija	<b>Vizuelni identitet:</b> vizit kartica, memorandum, koverta
5. Kreira vizuelni identitet kompanije, koristeći adekvatne materijale i tehnike, ručno i/ili pomoću odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 4. Za kriterijume 2, 3 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Vizuelni identitet
- Knjiga

<b>Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Oblikuje trodimenzionalni grafički proizvod/ ambalažu sa grafičkom prezentacijom</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni principe dizajniranja trodimenzionalnog grafičkog proizvoda	
2. Objasni značaj likovnog oblikovanja <b>elemenata ambalaže</b>	<b>Elementi ambalaže:</b> boja, tipografija i dr.
3. Objasni način izrade grafičke prezentacije ambalaže	
4. Izradi grafičku prezentaciju ambalaže, ručno i/ili pomoću odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	
5. Kreira ambalažu proizvoda, na zadatom primjeru	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume 4 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.	
<b>Predložene teme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambalaža</li> <li>- Grafička prezentacija</li> </ul>	

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izradi idejno rješenje određenog grafičkog proizvoda**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni primjere dobrih grafičkih rješenja sa fokusom na zadati grafički proizvod	
2. Izvrši odabir <b>grafičkih elemenata i kompozicijskih principa</b> (estetskih načela) u skladu sa zadatim grafičkim proizvodom, na zadatom primjeru	<b>Grafički elementi:</b> tačka, linija, boja, površina, svjetlotamno, volumen, tekstura  <b>Kompozicijski principi:</b> harmonija, jedinstvo, kontrast, dominacija, ravnoteža, ritam
3. Izradi skice za odabrani <b>grafički proizvod</b> , na zadatom primjeru	<b>Grafički priozvod:</b> zaštitni znak, vizuelni identitet, plakat, knjiga, časopis, kalendar i dr.
4. Opis funkciiju zadatog grafičkog proizvoda	
5. Izvrši odabir najbolje skice zadatog grafičkog proizvoda, na zadatom primjeru	
6. Kreira idejno rješenje određenog grafičkog proizvoda, ručno i/ili pomoću odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 4. Za kriterijume 2, 3, 5 i 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Grafički proizvodi
- Dizajn grafičkih prozvoda
- Vizuelne komunikacije

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Dizajniranje grafičkih proizvoda je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina iz ove oblasti kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom odjeljenjem. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih i na individualni i na timski rad. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- Časove praktične nastave treba realizovati u učionici ili školskom ateljeu opremljenim preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podjeliti u grupe i realizovati praktične vježbe individualno ili u parovima, ali tako da svaki učenik samostalno uradi praktičnu vježbu. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Posebno obratiti pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtijevaju sintezu i analizu usvojenih znanja.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i kataloge, časopise, sajtove i dr. Izvore informacija i trendova u dizajnu. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstva za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse, kao i podsticati učenike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orientacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Nedeljković S.; Nedeljković M., Grafičko oblikovanje i pismo, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.
- Grozdanić M., Put do knjige, Publikum, Beograd, 2007.
- Fruht M.; Rakić M.; Rakić I., Grafički dizajn, Zavod za udžbenike, Beograd, 2003.
- Gagović V.; Miljkovac A., Umjetnost i vizuelna komunikacija (udžbenik za I i II razred gimnazije), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2011.
- Žunić S.; Bajić S.; Gardašević A.; Vukićević S., Umjetnost i vizuelna komunikacija (udžbenik za III i IV razred gimnazije).
- Dragan Marković, Dragan Cvetković, Zona Kostić, Aleksandar Tasić; Osnovi grafičkog dizajna – Praktikum, Univerzitet Singidunum, Beograd
- Graphic design manual - Armin Hofmann
- Graphic Design School the Principles and Practice of Graphic Design; D. Dabner, S. Stewart, E. Zempol
- Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities; David Airey
- Ozborn Dž.; Smit Dž., Adobe Creative Suite 5 Design Premium, Mikro knjiga, Beograd, 2011.
- Faulkner A.; Chavez C., Adobe Photoshop CC Učionica u knjizi, CET, 2017.
- Wood B., Adobe Illustrator CC Classroom in a book (2017 release), Adobe Press, 2016.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar sa instaliranim namjenskim softverom	17

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
2.	Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Panoi za izlaganje radova	16
5.	Štampani materijal, knjige, katalozi, prospekti, brošure, plakati, posteri...	po potrebi

### 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima

### 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine

### 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Teorija forme i boje
- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Preduzetništvo
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Poslovna kultura
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Računarska grafika i animacija
- Moderna umjetnost
- Vizuelne komunikacije
- Digitalna reprofotografija
- Socijalne mreže i globalizacija
- Tehnike bojanja i štampanja tekstila
- Tipografija
- Vizuelne umjetnosti

Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

**10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku, pravilnim formulisanjem pojmove u vezi sa likovnom umjetnošću, primijenjenom umjetnošću i dizajnom, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja, poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije i korišćenje stručne literature na stranom jeziku iz oblasti likovne umjetnosti, primjenjene umjetnosti i dizajna)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka, analiziranje različitih situacija u vezi sa praktičnim zadacima vezanih za oblast likovne umjetnosti, primjenjene umjetnosti i dizajna i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu, korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom upotrebom pribora i materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative, procjene i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema, razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu, planiranje i organizacija resursa i materijala za izvođenje praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti likovne umjetnosti, primjenjene umjetnosti i dizajna, poštovanje različitosti i kulturne ekspresije, pozitivan odnos prema umjestnosti, kultivisanje estetskih kapaciteta, etički odnos prema tijelu i dr.)

### 3.2.13. PREDUZETNIŠTVO

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
III	36	36		72	4

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa značajem preduzetništva, preduzetničkih vještina, tehnikama za pronalaženje biznis ideje, strukturom i načinom izrade biznis plana, oblicima obavljanja privredne djelatnosti i promocijom proizvoda i usluga. Osposobljavanje za kreiranje i pokretanje biznisa. Razvijanje inicijativnosti, kreativnosti, odgovornosti, komunikativnosti i timskog rada.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Identificuje značaj preduzetništva, preduzetničkih vještina i pokretanja sopstvenog biznisa
2. Osmisli biznis ideju koristeći razne tehnike i rezultate istraživanja tržišta
3. Sastavi biznis plan na osnovu sprovedenih istraživanja i analiza
4. Identificuje oblike obavljanja privredne djelatnosti i postupak registracije privrednih društava
5. Identificuje faze u postupku zasnivanja radnog odnosa i karakteristike individualnih i kolektivnih prava zaposlenih
6. Pripremi poslovni sastanak i korespondentne akte u vezi sa njegovom organizacijom
7. Promoviše privredno društvo, proizvod ili uslugu

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da****Identificuje značaj preduzetništva, preduzetničkih vještina i pokretanja sopstvenog biznisa**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni pojam preduzetništva	
2. Opše nastanak i razvoj preduzetništva	
3. Objasni pojam preduzetnika, različite <b>pristupe o teoriji preduzetnika</b> i zablude o njima	<b>Pristupi o teoriji preduzetnika:</b> ekonomski, psihološki i sociološki
4. Popuni upitnik za procjenu preduzetničkih osobina	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijum 4 potrebna je ispravno urađena vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Preduzetništvo
- Istorija preduzetništva
- Preduzetnik

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Osmisli biznis ideju koristeći razne tehnike i rezultate istraživanja tržišta**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni pojam ideje	
2. Objasni pojam biznis ideje	
3. Primijeni odgovarajuću <b>tehniku za pronalaženje biznis ideje</b>	<b>Tehnike za pronalaženje biznis ideje:</b> kopiranje postojećih poslova, mapiranje, pretvaranje hobija u potencijalni posao, korišćenje radnog iskustva za pokretanje posla, brainstorming tehnika, inovacije novih proizvoda/usluga i dr.
4. Objasni pojam poslovne šanse i <b>pristupe</b> za njeno prepoznavanje	<b>Pristupi:</b> posmatranje promjena i trendova, rješavanje problema, pronalaženje praznina na tržištu, takmičenje/konkurenca i dr.
5. Sprovede provjeru odabrane biznis ideje na tržištu koristeći odgovarajuće upitnike	
6. Objasni SWOT analizu i njen značaj	
7. Procijeni biznis ideju na osnovu SWOT analize	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 4 i 6. Za kriterijume 3, 5 i 7 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Ideja
- Biznis ideja
- Tehnike za pronalaženje biznis ideje
- Poslovna šansa
- SWOT analiza

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Sastavi biznis plan na osnovu sprovedenih istraživanja i analiza**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni viziju, misiju, poslovne ciljeve i <b>vrste poslovnih strategija</b>	<b>Vrste poslovnih strategija:</b> ofanzivna, defanzivna, strategija imitacije i tradicionalistička
2. Formuliše misiju i viziju za konkretni primjer privrednog društva	
3. Opisuje značaj, <b>strukturu i elemente biznis plana</b>	<b>Struktura i elementi biznis plana:</b> naslovna strana, sadržaj biznis plana, rezime, osnovni podaci o preduzetniku, opis biznis ideje odnosno proizvoda/usluge, analiza tržišta prodaje i konkurenčije, analiza tržišta nabavke, marketing plan (cijena, lokacija, distribucija, promocija), tehničko-tehnološka analiza i finansijski plan sa vremenskim okvirom realizacije
4. Izradi pojedinačne elemente biznis plana za odabranu biznis ideju	
5. Sastavi biznis plan na osnovu izrađenih pojedinačnih elemenata	
6. Prezentuje biznis plan koristeći pravila za uspješno prezentovanje	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 3. Za kriterijume 2, 4, 5 i 6 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Misija i vizija privrednog društva
- Ciljevi privrednog društva
- Poslovna politika privrednog društva
- Poslovna strategija privrednog društva
- Biznis plan
- Prezentacija

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da****Identificuje oblike obavljanja privredne djelatnosti i postupak registracije privrednih društava**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmljiva)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede <b>oblike obavljanja privredne djelatnosti i njihove karakteristike</b>	<b>Oblici obavljanja privredne djelatnosti:</b> preduzetnik, ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i djelovi stranog društva
2. Objasni <b>naziv i vizuelni identitet privrednog društva</b>	<b>Naziv i vizuelni identitet privrednog društva:</b> ime privrednog društva, logotip, zaštitna boja, tipografija, maskota, grb, slogan i dr.
3. Osmisli ime za privredno društvo za konkretni primjer	
4. Kreira logotip i slogan za konkretni primjer privrednog društva ili proizvoda/usluge	
5. Opisuje postupak i potrebnu dokumentaciju za registraciju privrednih društava	
6. Popuni formular za registraciju preduzetnika za konkretni primjer	
7. Objasni poslovni kodeks privrednog društva	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 5 i 7. Za kriterijume 3, 4 i 6 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Vrste privrednih društava
- Naziv i vizuelni identitet privrednog društva
- Registracija privrednog društva
- Poslovni kodeks

<b>Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da</b> <b>Identificuje faze u postupku zasnivanja radnog odnosa i karakteristike individualnih i kolektivnih prava zaposlenih</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni pojam zasnivanja radnog odnosa	
2. Opše opšte i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa	<b>Opšti uslovi:</b> godine života, zdravstvena sposobnost i dr. <b>Posebni uslovi:</b> nivo kvalifikacije, radno iskustvo, stručni ispit i dr.
3. Objasni način zasnivanja radnog odnosa i vrijeme na koje se zasniva radni odnos	<b>Vrijeme na koje se zasniva radni odnos:</b> određeno i neodređeno
4. Sastavi konkurs za prijem u radni odnos za određeno radno mjesto	
5. Sastavi radnu biografiju (CV) za prijem u radni odnos na konkretnom primjeru	
6. Navede vrste prava zaposlenih	<b>Vrste prava zaposlenih:</b> individualna i kolektivna

#### Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3 i 6. Za kriterijume 4 i 5 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

#### Predložene teme

- Zasnivanje radnog odnosa
- Prava zaposlenih

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da****Pripremi poslovni sastanak i korespondentne akte u vezi sa njegovom organizacijom**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni pojam, cilj i <b>vrste poslovnih sastanaka</b>	<b>Vrste poslovnih sastanaka:</b> formalni, neformalni, radni, informativni, diskusioni, poslovna druženja, seminari, konferencije i dr.
2. Objasni pripremu materijala, opreme i mjesta za održavanje poslovnog sastanka	
3. Objasni pojam, proces, pravila i <b>vrste komunikacije</b>	<b>Vrste komunikacije:</b> usmena, pisana, interna, eksterna, privatna, poslovna, domaća, strana i dr.
4. Objasni pojam, stilove i fraze poslovne i službene korespondencije, sadržaj i elemente poslovnog pisma i službenog dopisa	
5. Sastavi poziv za učesnike sastanka sa dnevnim redom, terminom i mjestom održavanja u odgovarajućoj formi	
6. Sastavi zapisnik o održanom sastanku u odgovarajućoj formi	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume 5 i 6 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Poslovni sastanak
- Pojam i vrste komunikacije
- Poslovna i službena korespondencija
- Korespondentni akti u vezi poslovnih sastanaka

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da  
Promoviše privredno društvo, proizvod ili uslugu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni pojam promocije	
2. Navede oblike promocijnih aktivnosti	<b>Oblici promocijnih aktivnosti:</b> privredna propaganda, lična prodaja, prodajna promocija, odnosi sa javnošću i dr.
3. Kreira reklamnu poruku, na konkretnom primjeru	
4. Osmisli flajer za konkretan primjer	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1 i 2. Za kriterijume 3 i 4 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Promocija

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Preduzetništvo je tako koncipiran da omogućava učenicima da stiču teorijska i praktična znanja i vještine iz ove oblasti. Prilikom realizacije ovog modula učenike treba motivisati na aktivno učenje, samostalan i timski rad. Preporučljivo je da se nastava iz ovog modula, realizuje u blok časovima sa po dva časa nedjeljno. Učenike bi trebalo poslje realizacije uvodnih sadržaja i pojedinačnih aktivnosti koje su u vezi sa njima, podijeliti na timove (sastavljene od tri do sedam učenika) u kojima će tako raditi do kraja školske godine. Iako će učenici raditi u timu, svako od njih treba da ima pojedinačna zaduženja, na osnovu čega će biti ocjenjivani. Preporučljivo je da svaki tim učenika ima svoj folder u kom će čuvati sve radne listove koje će popunjavati tokom školske godine prilikom izrade određenih praktičnih vježbi. Radni listovi za svaku aktivnost su predviđeni u Priručniku za nastavnike, koji je urađen za ovu namjenu. Prilikom obrade određenih nastavnih sadržaja preporučljivo je podsticati učenike na sprovođenje različitih istraživanja kako bi na taj način došli do relevantnih informacija. Poželjno je da učenici učestvuju na školskim i nacionalnim takmičenjima za najbolji Biznis plan.
- Preporučljivo je da učenici nakon urađenih vježbi, svoje rezultate usmeno prezentuju drugim učenicima, uz obrazloženje vlastitog stava i da o istom diskutuju sa drugim učenicima i nastavnikom. Tokom prezentacije učenici treba da se jasno izražavaju i pravilno koriste stručnu terminologiju. Prilikom obrade određenih nastavnih sadržaja mogu se na času pozvati lokalni preduzetnici, predstavnici određenih institucija i privrednih društava ili organizovati posjeta istim, kako bi učenici dobili konkretne informacije o određenim oblastima koji se odnose na realizaciju biznis ideja.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Grupa autora, Mladi preduzetnici - Priručnik iz preduzetništva za učenike srednjih stručnih škola, Centar za stručno obrazovanje, 2014.
- Grupa autora, Mladi preduzetnici – Priručnik iz preduzetništva za nastavnike srednjih stručnih škola, Centar za stručno obrazovanje, Podgorica, 2014.
- Lajović D.; i grupa autora, Preduzetništvo u novi milenijum, CID, Podgorica, 2001.
- Lajović D.; i grupa autora, Marketing plan kao preduzetničko sredstvo, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Podgorica, 2009.
- Propisi koji regulišu oblast radnih odnosa.
- Propisi koji regulišu oblast privrednih društava.

#### **Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### **6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave**

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Skener	1
5.	Kancelarijski materijal i pribor	po potrebi

## **7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja**

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Poslovna kultura
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Savremeno odrastanje
- Socijalne mreže i globalizacija

### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica, pravila i koncepata iz oblasti preduzetništva, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka osmišljavanjem biznis ideje, sastavljanjem biznis plana i promovisanjem privrednog društva, proizvoda ili usluge, realizacijom vježbi kroz određene modele i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za obradu i uređivanje teksta i tabela, čuvanje dokumenata u elektronskom obliku; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti preduzetništva, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarских radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa

uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)

- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti preduzetništva; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.14. IZRADA GRAFIČKIH PROIZVODA

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
IV	66		99	165	9

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa načinom analiziranja materijala za pripremu grafičkog proizvoda. Osposobljavanje za izradu grafičkih proizvoda kroz realizaciju svih faza proizvodnog procesa. Razvijanje kreativnosti, preciznosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, odgovornosti, sistematicnosti, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Analizira dobijeni materijal za pripremu određenog grafičkog proizvoda
2. Izradi montažni tabak za određeni grafički proizvod
3. Izabere odgovarajuću tehnologiju za realizaciju određenog grafičkog proizvoda
4. Izradi digitalni dokument za štampu
5. Sprovede postupak štampanja određenog grafičkog proizvoda
6. Sprovede postupke finalizacije grafičkog proizvoda
7. Izvrši kontrolu gotovog grafičkog proizvoda

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira dobijeni materijal za pripremu određenog grafičkog proizvoda**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni značaj pravilnog preuzimanja i kontrole <b>materijala</b> za grafičku pripremu	<b>Materijal:</b> analogni (ilustracije, fotografije, grafikoni i dr.) i digitalni (digitalne fotografije, digitalni crteži, PDF fajlovi, tekstualni fajlovi i dr.)
2. Objasni podjelu materijala prema <b>kriterijumima</b>	<b>Kriterijumi:</b> vrsta zapisa, broj boja, broj tonova, formati datoteka, modeli boja i dr.)
3. Razlikuje dobijeni materijal prema <b>vrsti</b>	<b>Vrsta:</b> digitalni zapis, transparentni i/ili refleksni analogni materijal
4. Objasni postupak kontrole <b>modela boja i formata datoteke</b> preuzetih materijala	<b>Modeli boja:</b> CMYK, RGB, Grayscale i dr.) <b>Format datoteke:</b> nativni (.psd, .ai, .eps, .svg, .cdr, .dotx, .docx, .doc, .docm, .txt i dr.) i univerzalni (.eps i .pdf)
5. Navede <b>aplikacije</b> za grafičku pripremu dobijenog materijala	<b>Aplikacije:</b> za vektorsku grafiku, za rastersku grafiku, za integraciju i ilustraciju teksta i dr.
6. Demonstrira unos dobijenih materijala u odgovarajuću aplikaciju, prema daljoj grafičkoj obradi, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak provjere fonta preuzetih materijala, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupak kontrole preuzetih materijala za grafičku pripremu na zadatom primjeru	
9. Demonstrira postupak analize i određivanja rezolucije dobijenog materijala, na zadatom primjeru	
10. Demonstrira postupke digitalizacije i vektorizacije ilustracija, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijume od 6 do 10 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Originali u pripremi za štampu

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izradi montažni tabak za određeni grafički proizvod**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Razlikuje <b>podatke</b> neophodne za izradu montažnog/pozicionog tabaka	<b>Podaci:</b> tehnika štampe, mašina na kojoj se štampa, format tabaka, broj strana na tabaku, način savijanja i rezanja tabaka i dr.
2. Odredi dimenzije montažnog/pozicionog tabaka na osnovu dobijenih podataka, na zadatom primjeru	
3. Razlikuje <b>oznake</b> na tabaku	<b>Oznake:</b> kontrolne trake, paseri, kolor klinovi, oznake linija savijanja/sjećenja "cajtne" i dr.
4. Objasni postupak pozicioniranja strana prema nacrtu	
5. Navede moguće <b>greške</b> prilikom postavljanja strana na tabak	<b>Greške:</b> obrnut raspored strana, neodgovarajuća orientacija strane, neodgovarajući raspored strana i dr.
6. Objasni postupak vizuelne kontrole rasporeda strana na tabaku	
7. Demonstrira postupak pozicioniranja oznaka na tabaku, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupak pozicioniranja strana prema nacrtu, na zadatom primjeru	
9. Demonstrira postupak kontrole rasporeda strana na tabaku, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijume od 7 do 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Montažni tabak

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izabere odgovarajuću tehnologiju za realizaciju određenog grafičkog proizvoda**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede <b>karakteristike reprodukcije</b> grafičkog proizvoda	<b>Karakteristike reprodukcije:</b> jednobojna - jednotonska, jednobojna - višetonska, višebojna - višetonska, višebojna-višetonska
2. Objasni <b>postupke</b> realizacije na osnovu karakteristika reprodukcije	<b>Postupci:</b> digitalni (rasterska i vektorska grafika, računarski slog) i analogni
3. Navede <b>tehnologije</b> za realizaciju određenog grafičkog proizvoda	<b>Tehnologije:</b> konvencionalne (visoka, duboka, ravna i propusna) i digitalne
4. Navede značaj izrade probnog otiska	
5. Demonstrira postupak izbora odgovarajuće tehnologije štampe, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak izrade probnog otiska, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume 5 i 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Štamparske tehnologije

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da  
Izradi digitalni dokument za štampu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše postupak <b>unosa tekstualnog materijala</b> za grafički proizvod	<b>Unos tekstualnog materijala:</b> preuzimanje teksta (eksterna memorija, mejl i dr.) ili direktni unos (pomoću tastature, skeniranjem i dr.)
2. Objasni postupak izrade vektorskog crteža za određeni grafički proizvod	
3. Opiše <b>postupke unosa</b> i obrade fotografija	<b>Postupci unosa:</b> digitalna kamera, skener, eksterne memorije, slike sa interneta (dozvoljena upotreba)
4. Objasni postupak izrade elektronske montaže tabaka	
5. Demonstrira postupak unosa i oblikovanja tekstualnog materijala za grafički proizvod, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak izrade vektorskog crteža za određeni grafički proizvod, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupke unosa i obrade fotografija, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupak spajanja elemenata grafičkog proizvoda, na zadatom primjeru	
9. Sprovede postupak izrade elektronske montaže tabaka, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume od 5 do 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Kompjuterska priprema za štampu
- Izrada montažnog tabaka

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**  
**Sproveđe postupak štampanja određenog grafičkog proizvoda**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni postupak izbora štamparske mašine na osnovu tehnike štampe	
2. Objasni postupak izbora <b>podloge</b> za štampu, na osnovu grafičkog proizvoda	<b>Podloge:</b> papiri (obostrano glaćani, offsetni, pausi dr.), kartoni, folije i dr.
3. Objasni izbor boja u zavisnosti od <b>karakteristika</b> grafičkog proizvoda	<b>Karakteristike:</b> vrsta štampe, broj boja, vrsta podloge, površina pod punim tonom, vrsta rastera i dr.
4. Objasni postupak pripreme mašine za štampu	
5. Objasni postupak štampe kompletног tiraža određenog grafičkog proizvoda	
6. Demonstrira postupak izbora štamparske mašine na osnovu tehnike štampe, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak izbora podloge za štampu, na osnovu grafičkog proizvoda, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira izbor boja u zavisnosti od karakteristika grafičkog proizvoda, na zadatom primjeru	
9. Demonstrira postupak pripreme mašine za štampu i štampe kompletног tiraža određenog grafičkog proizvoda, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijume od 6 do 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Štampanje grafičkog proizvoda

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da**  
**Sprovede postupke finalizacije grafičkog proizvoda**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše <b>postupke finalizacije</b> grafičkog proizvoda	<b>Postupci finalizacije:</b> rezanje, obrezivanje, savijanje sakupljanje, lijepljenje, povezivanje i dr.
2. Razlikuje postupke finalizacije jednodjelnih i višedjelnih grafičkih proizvoda	
3. Odredi operacije grafičke dorade za određeni grafički proizvod, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak finalizacije jednodjelnih grafičkih proizvoda, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak finalizacije višedjelnog grafičkog proizvoda, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Grafička dorada

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da  
Izvrši kontrolu gotovog grafičkog proizvoda**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni postupak vizuelne <b>kontrole</b> kvaliteta i rasporeda strana grafičkog proizvoda	<b>Kontrola:</b> orientacija strana, raspored na pripadajućem tabaku i dr.
2. Objasni postupak kontrole kvaliteta grafičkog proizvoda pomoću <b>aparata</b>	<b>Aparat:</b> denzitometar, spektrometar i dr.
3. Objasni postupak selektovanja gotovih grafičkih proizvoda na osnovu kvaliteta	
4. Demonstrira postupak vizuelne kontrole kvaliteta grafičkog proizvoda, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak kontrole rasporeda strana kod višestražnih grafičkih proizvoda na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak kontrole kvaliteta grafičkog proizvoda pomoću aparata, na zadatom primjeru	
7. Selektuje grafičke proizvode po kvalitetu, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume od 4 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Kontrola kvaliteta grafičkih proizvoda

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Izrada grafičkog proizvoda je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina iz ove oblasti kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelim odjeljenjem. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- Praktični dio nastave treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati praktične vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi praktičnu vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Preporučuje se da učenici korišćenjem pribora za crtanje i pomoću odgovarajućeg softvera samostalno izrađuju zadate praktične vježbe, realizuju proces izrade određenog grafičkog proizvoda i da nakon toga kroz prezentovanje rezultata rada sa usmenim obrazloženjem demonstriraju usvojeno znanje i vještine. Preporučuje se da svaki učenik dobije različit zadatak. Preporučuje se posjeta poslodavcima u cilju boljeg razumijevanja i povezivanja teorijskog i praktičnog znanja.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme, odgovarajuće tehničke propise, zakonsku regulativu. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstva za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse, kao i podsticati učenike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Nedeljković S., Nedeljković U., Pismo i tipografija FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2012.
- Fileki S., Pismo 26+30, Univerzitet umjetnosti, Beograd, 2010.
- Jovanović M., Slog sa elementarnom tipografijom, Viša politehnička škola, Beograd, 1998.
- Stratimirović I., Tehnologija grafičke reprodukcije I i II, Zavod za udžbenike, Beograd, 1991.
- Češka J., Tehnologija grafičke reprodukcije I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991.
- Radaković D., Cvetković D., Primena računara, Viša politehnička škola, Beograd, 2004.
- Karlović I., Rilovski I., Tomić I., Digitalna reprofotografija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012.
- Aleksić R., Jovanović S., Mijin D., Tehnologija grafičkog marerijala za drugi razred grafičke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Konstantinović V., Petrović A., Osnovi grafičke tehnike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
- Milovanović G., Tehnologija štampe I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2007.
- Todorović M., Mašine za digitalnu štampu, Viša politehnička škola, Beograd, 2006.
- Novaković D., Uvod u grafičke tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2008.
- Konstantinović V., Tehnologija grafičke dorade I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.

#### **Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

## 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar sa instaliranim namjenskim softverom	17
2.	Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla	1
3.	Skener	1
4.	Štampač jednobojni laserski	1
5.	Štampač višebojni	1
6.	Grafičke table	5
7.	Mašina za spiralni povez	1
8.	Maštine za rezanje	1
9.	Nož za ručno savijanje	16
10.	Plastifikator	1
11.	Štampani materijal (katalozi boja, prospekti, uputstva proizvođača i druga dokumentacija)	po potrebi
12.	Materijal za štampu (papiri (obostрано глађани, ofsetni, pausi dr.), kartoni, folije, boje za ofset i digitalnu štampu, pomoćna sredstva u štampi (sušila, transparentna bijela i dr.) i dr.)	po potrebi
13.	Materijal za završnu grafičku doradu (kartoni, presvlačni materijali (papiri, platna i kože i dr.), spirale, folije i dr.)	po potrebi
14.	Mašina za ofset štampu	1
15.	Digitalna mašina (ploter)	1
16.	Zaštitna sredstva i oprema	16
17.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.



## **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
- Uvod u grafičke tehnologije
- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Pomoćni poslovi u stampi i grafičkoj doradi
- Teorija forme i boje
- Štamparske tehnike
- Upravljanje grafičkim mašinama
- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Preduzetništvo
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni stamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Poslovna kultura
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Računarska grafika i animacija
- Reciklažne tehnologije
- Vizuelne komunikacije
- Digitalna reprofotografija
- Tipografija
- Vizuelne umjetnosti

### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti izrade grafičkog proizvoda, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i izradi grafičkog proizvoda; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti pripreme za štampu i izrade grafičkih proizvoda na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju grafičkog proizvoda kroz izradu skica; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i izradu grafičkog proizvoda; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti izrade grafičkog proizvoda, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje

svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)

- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti izrade grafičkih proizvoda; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svjetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz izradu grafičkih proizvoda, umjetnost i druge kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se grafički proizvodi i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.).

### 3.2.15. SAVREMENI ŠTAMPARSKI POSTUPCI

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
IV	66		66	132	8

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa savremenim štamparskim tehnikama. Osposobljavanje za izradu otiska savremenim postupcima štampe i praćenje savremenih teorijskih i praktičnih zakonitosti tokova štampe. Razvijanje kreativnosti, preciznosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, odgovornosti, sistematičnosti, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Razlikuje savremene štamparske postupke
2. Analizira postupke pripreme za savremene štamparske tehnike
3. Analizira postupke dobijanja i prenosa otiska
4. Razlikuje podloge za štampanje savremenim štamparskim postupcima
5. Sprovede savremene štamparske postupke

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da  
Razlikuje savremene štamparske postupke**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Razlikuje savremene štamparske postupke	<b>Savremeni štamparski postupci:</b> sublimacioni, transfer, termo transfer (flok i fleks) i dr.
2. Opiše postupak sublimacione štampe	
3. Opiše postupak Flex termo transfera	
4. Objasni postupak Flock termo transfera	
5. Objasni značaj pravilnog definisanja <b>parametara</b> kod transfer postupaka	<b>Parametri:</b> temperatura, jačina pritiska i dužina trajanja kontakta
6. Objasni postupak auto grafike	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 7.

**Predložene teme**

- Sublimaciona štampa
- Termo transfer tehnike
- Auto grafika

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira postupke pripreme za savremene štamparske tehnike**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede postupke pripreme dokumenta za određenu savremenu štamparsku tehniku	
2. Objasni postupak pripreme dokumenta za termo graviranje	
3. Opiše postupak pripreme dokumenta za sublimacionu štampu na različitim <b>podlogama</b>	<b>Podloge:</b> tkanina, staklo, PVC materijali, kamen, keramika i dr.
4. Objasni pripremu dokumenta za izrezivanje <b>materijala</b> na kateru, na zadatom primjeru	<b>Materijal:</b> folije u boji, transfer, šablon i poliester folije, folije za enterijere, solventne auto folije (u boji, za štampu) i dr.
5. Demonstrira postupak pripreme dokumenta za termo graviranje, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak pripreme dokumenta za sublimacionu štampu, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira pripremu dokumenta za izrezivanje materijala na kateru, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume od 5 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Priprema za štampu
- Priprema za izrezivanje

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da  
Analizira postupke dobijanja i prenosa otiska**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni prenos otiska na različite podloge kod sublimacione štampe	
2. Opisuje formiranje otiska kod flok i fleks štampe	
3. Objasni postupak izrezivanja (katovanja) folija na kateru	
4. Objasni ulogu termo prese kod sublimacione štampe	
5. Demonstrira postupak prenosa otiska kod sublimacione štampe, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupke formiranja otiska kod flok i fleks štampe, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak izrezivanja (katovanja) folija na kateru, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupak primjene termo prese kod sublimacione štampe, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume od 5 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Termo presa
- Kater

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Razlikuje podloge za štampanje savremenim štamparskim postupcima**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede <b>podloge</b> na kojima se štampa savremenim štamparskim postupcima	<b>Podloge:</b> tekstil (majce, kačketi, platnene torbe i dr.), keramičke šolje, staklene čaše, kamen i dr.
2. Objasni postupak <b>pripreme podloge</b> za sublimacionu štampu	<b>Priprema podloge:</b> zagrevanje, sušenje, nanošenje dodataka i dr.
3. Opisuje postupak <b>pripreme površine</b> za auto grafiku	<b>Priprema površine:</b> čišćenje, sušenje, nanošenje dodataka i dr.
4. Objasni pripremu površina u enterijeru	
5. Navede karakteristike solventnih folija za štampu svetlećih displeja	
6. Demonstrira postupak odabira podloge za štampanje za određeni savremeni štamparski postupak, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijum 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Podloge za štampanje

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da  
Sproveđe savremene štamparske postupke**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni <b>postupke pripreme</b> i prenosa otiska u savremenim tehnikama štampe	<b>Postupci pripreme:</b> digitalni, mašinski i ručni
2. Navede <b>parametre</b> za termo presu za prenos otiska na podlogu	<b>Parametri:</b> temperatura, pritisak i vrijeme trajanja kontakta
3. Demonstrira postupak pripreme i štampe u sublimacionoj tehnici, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak izrezivanja folija za fok štampu, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak izrezivanja folija za fleks štampu, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak pripreme za izrezivanje folije za enterijer, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak pripreme za izrezivanje folije za auto grafiku, na zadatom primjeru	
8. Odredi parametre termo prese za određenu savremenu tehniku štampe, na zadatom primjeru	
9. Demonstrira postupak transfera pomoću termo prese, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 9 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Transfer štampa
- Auto grafika

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Savremeni štamparski postupci je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom odjeljenjem. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.
- Časove praktične nastave treba realizovati u učionici i školskoj radionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. U cilju boljeg razumijevanja predmetne problematike, predvidjeti posjete poslodavcima.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i internet prezentacije. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati učenike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijерне orientacije

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Todorović M., Mašine za digitalnu štampu, Viša politehnička škola, Beograd, 2006.
- Milovanović G., Tehnologija štampe I i II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Novaković D., Pavlović Ž., Dedijer S., Od kompjutera do štampe CtPlate tehnologije, FTN, Novi Sad, 2013.
- Novaković D., Pavlović Ž., Kašiković N., Tehnike štampe - praktikum za vežbe, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011.
- Radaković D., Cvetković D., Primena računara, Viša politehnička škola, Beograd, 2004.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar sa instaliranim namjenskim softverom	17
2.	Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla	1
3.	Štampač (laserski)	1
4.	Štampač (sublimacioni)	1
5.	Mašina za rezanje podloge	1
6.	Grafička tabla	1
7.	Termo presa sa dodacima	1
8.	Transfer papir	100 pakovanja

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
9.	Fleks i flok folije	po potrebi
10.	Štampani materijal (katalozi materijala, uputstva za rukovanje mašinama i uređajima i dr.)	po potrebi
11.	Zaštitna sredstva i oprema	16
12.	Kutija za prvu pomoć	1

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
- Uvod u grafičke tehnologije
- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Pomoćni poslovi u stampi i grafičkoj doradi
- Teorija forme i boje
- Štamparske tehnike
- Upravljanje grafičkim mašinama
- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Preduzetništvo
- Izrada grafičkih proizvoda
- Digitalni štamparski postupci
- Poslovna kultura
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Računarska grafika i animacija
- Reciklažne tehnologije
- Vizuelne komunikacije
- Digitalna reprofotografija
- Tipografija
- Vizuelne umjetnosti

Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

#### **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti savremenih štamparskih postupaka, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija iz oblasti savremenih štamparskih postupaka; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za sprovođenje savremenih štamparskih postupaka; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti savremenih štamparskih postupaka na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju grafičkog proizvoda kroz izradu tehničkih crteža i pripreme za realizaciju savremenih štamparskih procesa; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i pripremu za realizaciju savremenih štamparskih postupaka; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti pripreme za štampu, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda savremenim štamparskim postupcima, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti izrade grafičkih proizvoda savremenim štamparskim postupcima; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svjetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz izradu grafičkih proizvoda, umjetnost i druge kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se grafički proizvodi i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)



### 3.2.16. DIGITALNI ŠTAMPARSKI POSTUPCI

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
IV	33		33	66	3

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa procesom digitalizacije u grafičkoj industriji. Osposobljavanje za izradu otiska digitalnim postupcima štampe i primjenu i praćenje savremenih teorijskih i praktičnih zakonitosti digitalnih tokova štampe. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, istraživačke radoznalosti, sistematičnosti, estetike, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Analizira proces digitalizacije u grafičkoj industriji
2. Razlikuje digitalnu i analognu štampu
3. Razlikuje principe dobijanja otiska kod digitalne štampe sa pritiskom
4. Analizira principe dobijanja otiska kod beskontaktnih digitalnih tehnologija
5. Sprovede postupak štampe na digitalnim mašinama

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira proces digitalizacije u grafičkoj industriji**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni istorijski razvoj digitalizacije grafičke industrije	
2. Objasni proces digitalizacije u <b>procesu pripreme</b> za štampu	<b>Proces pripreme:</b> digitalizacija slika, vektorizacija crteža, prelom strane, montaža tabaka, izrada stamparske forme
3. Demonstrira pripremu dokumenta za štampu, na zadatom primjeru	
4. Objasni digitalne postupke upravljanja stamparskim mašinama	
5. Objasni proces digitalizacije u grafičkoj doradi i kartonaži	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 4 i 5. Za kriterijum 3 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Digitalizacija

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da  
Razlikuje digitalnu i analognu štampu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opše postupke digitalne štampe	
2. Navede razlike između analognih i digitalnih štamparskih postupaka	
3. Navede razlike <b>tehnologija „od kompjutera do“</b>	<b>Tehnologije „od kompjutera do“:</b> CTF, CTP, CTPress, CTPrint i dr.
4. Objasni <b>prednosti i nedostatke</b> digitalnih štamparskih postupaka	<b>Prednost:</b> brzina, manje otpada (škarta), lakša promjena formata, brža korektura u slučaju greške, za manje tiraže ekonomski isplatljiva <b>Nedostaci:</b> mogućnost kontrole kvaliteta prije dobijanja otiska, kvalitet štampe, ekonomski neisplativa za velike tiraže, visoka cijena repromaterijala
5. Demonstrira kontrolu otiska digitalnih i analognih štamparskih postupaka, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijum 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Tehnike štampe
- Tehnologije „od kompjutera do“

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Razlikuje principe dobijanja otiska kod digitalne štampe sa pritiskom**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede karakteristike digitalnih štamparskih postupaka sa pritiskom	
2. Objasni mogućnosti digitalnih štamparskih postupaka sa pritiskom	
3. Objasni značaj odgovarajućeg pritiska štampe	
4. Navede karakteristike štamparskih formi za CTPress tehnologiju	
5. Opisuje postupak štampe na mašini CTPress tehnologije	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5.

**Predložene teme**

- Digitalni štamparski postupci sa pritiskom

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira principe dobijanja otiska kod beskontaktnih digitalnih tehnologija**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede principe dobijanja otiska kod digitalnih štamparskih postupaka bez pritiska	Štamparski postupci bez pritiska: elektrofotografija, jonografija, štampanje mlazom boje (ink-jet), i dr.
2. Objasni princip jonografije	
3. Navede karakteristike magnetografije	
4. Objasni princip štampanja mlazom boje (ink-jet)	
5. Objasni princip forniranja otiska kod elektrofotografije	
6. Navede faze formiranja otiska kod termografije	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- CTPrint tehnologija

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da  
Sprovede postupak štampe na digitalnim mašinama**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni <b>računarsko tehnološko okruženje</b> digitalne mašine	<b>Računarsko tehnološko okruženje:</b> odgovarajuća računarska konfiguracija, štampači i mašine za izradu probnog otiska, softver za ripovanje i dr.
2. Razlikuje postupke ulaganja materijala za štampanje kod CTPress i CTPrint digitalnih mašina	
3. Demonstrira postupak kontrole digitalnih podataka, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak pripreme i ulaganja materijala kod CTPress digitalnih mašina, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak štampanja na digitalnim mašinama CTPress tehnologije, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak pripreme i ulaganja materijala kod CTPrint digitalnih mašina, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak štampanja na digitalnim mašinama određene CTPrint tehnologije, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1. Za kriterijume od 2 do 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Mašine za digitalnu štampu

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Digitalni štamparski postupci je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom odjeljenjem. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.
- Časove praktične nastave treba realizovati u učionici i školskoj radionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. U cilju boljeg razumijevanja predmetne problematike, predvidjeti posjete poslodavcima.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i internet prezentacije, sajtove renomiranih proizvođača digitalnih štamparskih mašina. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze kao i podsticati učenike na istraživački rad. Preporučuje se da učenici digitalna dokumenta pripremljena nauna časovima stručnih modula, realizuju u okviru praktičnih kriterijuma (od 3 do 7) u ishodu 5. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestrovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orientacije

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Todorović M., Mašine za digitalnu štampu, Viša politehnička škola, Beograd, 2006.
- Milovanović G., Tehnologija štampe I i II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
- Novaković D., Pavlović Ž., Dedijer S., Od kompjutera do štampe CtPlate tehnologije, FTN, Novi Sad, 2013.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar sa instaliranim namjenskim softverom	17
2.	Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla	1
3.	Štampač (kolorni i jednobojni)	2
4.	Skener	1
5.	Digitalna mašina za štampu	1
6.	Materijal za digitalnu štampu (papiri (obostrano glaćani, ofsetni, pausi dr.), kartoni, folije, boje za ofset i digitalnu štampu, pomoćna sredstva u štampi (sušila, transparentna bijela i dr.) i dr.)	1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
7.	Sredstva za održavanje digitalnih mašina za štampu (sredstva za odmašćivanje, maziva i dr.)	1
8.	Zaštitna sredstva i oprema	16
9.	Kutija za prvu pomoć	1

#### 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

#### 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

#### 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
- Uvod u grafičke tehnologije
- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Pomoćni poslovi u stampi i grafičkoj doradi
- Teorija forme i boje
- Štamparske tehnike
- Upravljanje grafičkim mašinama
- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Preduzetništvo
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni štamparski postupci
- Poslovna kultura
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Računarska grafika i animacija
- Reciklažne tehnologije
- Vizuelne komunikacije
- Digitalna reprofotografija
- Tipografija
- Vizuelne umjetnosti

Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## 10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti digitalne štampe, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija iz oblasti digitalnih štamparskih postupaka; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima radi razmjene iskustava, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za sprovođenje digitalnih štamparskih postupaka; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti digitalnih štamparskih postupaka na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju grafičkog proizvoda kroz izradu tehničkih crteža i pripreme za realizaciju digitalnih štamparskih procesa; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i pripremu za realizaciju digitalnih štamparskih postupaka; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti pripreme za štampu i digitalne štampe, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugaćijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stičenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda digitalnim štamparskim postupcima, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti izrade grafičkih proizvoda; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturoloških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz izradu grafičkih proizvoda digitalnim štamparskim postupcima, umjetnost i druge kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se grafički proizvodi i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.2.17. KNJIGOVEZAČKA DORADA

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
IV	66		66	132	8

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa operacijama u procesu knjigovezačke dorade. Osnovljavanje za izradu proizvoda knjigovezačke dorade. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, istraživačke radoznalosti, sistematičnosti, estetike, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Planira realizaciju i organizuje sopstveni rad i rad grupe za poslove grafičke dorade
2. Izradi knjižni blok
3. Izvrši vizuelnu kontrolu kvaliteta izrađenog knjižnog bloka, u skladu sa tehničkom dokumentacijom
4. Izradi korice tvrdog i broširanog poveza grafičkog proizvoda
5. Formira tvrdi i broširani povez
6. Izradi jednodjelne grafičke proizvode
7. Izvrši kontrolu kvaliteta finalnog proizvoda

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Planira realizaciju i organizuje sopstveni rad i rad grupe za poslove grafičke dorade</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše <b>operacije grafičke dorade</b> u zavisnosti od vrste grafičkog proizvoda, na zadatom primjeru	<b>Operacije grafičke dorade:</b> rezanje, savijanje tabaka, sakupljanje tabaka, šivenje koncem, šivenje žicom, lijepljenje, povezivanje i dr.
2. Objasni značaj planiranja vremena trajanja operacija grafičke dorade	
3. Objasni uticaj složenosti i automatizacije operacija grafičke dorade na vrijeme trajanja ukupnog procesa	
4. Demonstrira postupak planiranja vremena trajanja operacija grafičke dorade u zavisnosti od vrste grafičkog proizvoda, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak planiranja vrijemena trajanja operacija grafičke dorade, na zadatom primjeru	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum od 1 do 3. Za kriterijume 4 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.	
<b>Predložene teme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planiranje i organizovanje poslova grafičke dorade</li> </ul>	

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da  
Izradi knjižni blok**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmljiva)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Razlikuje tehnike <b>formiranja i oblikovanja</b> knjižnog bloka, ručno i/ili mašinski, u skladu sa odgovarajućim procedurama	<b>Formiranje i oblikovanje:</b> povezivanje lijepljenjem, šivenje koncem, šivenje žicom (klamovanje), postavljanje pokazne vrpce, postavljanje kapitala, postavljanje gaze na leđa knjige (hrbat) i dr.
2. Opisuje tehnike formiranja i oblikovanja knjižnog bloka za određene <b>vrste poveza</b> , ručno i/ili mašinski	<b>Vrste poveza:</b> tvrdi i broširani
3. Objasni postupak formiranja i oblikovanja knjižnog bloka za tvrdi i broširani povez, ručno i/ili mašinski, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak formiranja i oblikovanja knjižnog bloka za broširani povez, ručno i/ili mašinski, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak formiranja i oblikovanja knjižnog bloka za tvrdi povez, ručno i/ili mašinski, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2 i 3. Za kriterijume 4 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Izrada knjižnog bloka
- Izrada korica za tvrdi i broširani povez

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da****Izvrši vizuelnu kontrolu kvaliteta izrađenog knjižnog bloka, u skladu sa tehničkom dokumentacijom**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmoveva)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Razlikuje <b>elemente</b> vizuelne kontrole kvaliteta izrađenog knjižnog bloka	<b>Elementi:</b> raspored strana, orijentacija strana, povez i dr.
2. Objasni značaj vizuelne kontrole kvaliteta knjižnog bloka, u skladu sa tehničkom dokumentacijom	
3. Objasni postupak vizuene kontrole kvaliteta izrađenog knjižnog bloka, u skladu sa tehničkom dokumentacijom	
4. Razlikuje <b>povezane grafičke proizvode</b>	<b>Povezani grafički proizvodi:</b> knjige tvrdog, broširanog i spiralnog poveza, katalozi, časopisi, blokovi i dr.
5. Navede <b>elemente</b> kontrole kvaliteta povezanih grafičkih proizvoda u skladu sa tehničkom dokumentacijom	<b>Elementi:</b> raspored strana, orijentacija strana, vrsta i kvalitet poveza, izgled korica i dr.
6. Demonstrira postupak vizuelne kontrole kvaliteta knjižnog bloka, u skladu sa tehničkom dokumentacijom	
7. Demonstrira postupak kontrole kvaliteta povezanih grafičkih proizvoda u skladu sa tehničkom dokumentacijom, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijume 6 i 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Kontrola kvaliteta knjižnog bloka

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da  
Izradi korice tvrdog i broširanog poveza**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede odgovarajući <b>alat i opremu</b> za krojenje presvlačnog materijala	<b>Alat i oprema:</b> grafički nož, skalpel, makaze, kater, ručni falc i dr.
2. Objasni postupak ručnog i kompjuterskog (upotrebom softvera za vektorskou grafiku) crtanja kroja <b>presvlačnog materijala</b>	<b>Presvlačni materijal:</b> prirodna i vještačka koža, presvlačno platno, odštampani i neodštampani papir različito plastificiran i dr
3. Opiše <b>materijal</b> za formiranje korica broširanog poveza	<b>Materijal:</b> plastificirani (topla, hladna, mat, sjajna, potpuna, parcijalna plastifikacija), odštampane korice, kartoni i dr
4. Opiše <b>materijal</b> za formiranje korica tvrdog poveza	<b>Materijal:</b> ljepilo, presvlačni materijal i lepenka
5. Opiši postupak formiranja korica broširanog poveza ručno i korišćenjem linije za mašinsku izradu	
6. Demonstrira postupak formiranja korica broširanog poveza ručno i korišćenjem linije za mašinsku izradu, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak krojenja presvlačnog materijala, ručno i/ili mašinski, korišćenjem odgovarajućeg alata i opreme, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira <b>alat i opremu</b> koju koristi za formiranje korica tvrdog poveza, na zadatom primjeru	<b>Alat i oprema:</b> skalpel, makaze, ručni falc, prese, mašina za zlatotsak i suvi otisak, linija za mašinsku izradu (binder) za tvrdi povez i dr.
9. Demonstrira postupak formiranja korica tvrdog poveza ručno i korišćenjem linija za mašinsku izradu, na zadatom primjeru	
10. Demonstrira postupak formiranja korica tvrdog poveza ručno i korišćenjem linije za mašinsku izradu, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijume 6 i 10 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Izrada korica



**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da  
Formira tvrdi i broširani povez**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše <b>djelove</b> knjige tvrdog poveza	<b>Djelovi:</b> prednja i zadnja korica, hrbat (rikna, leđa), prednji i zadnji forzec, kapitalna vrpca i dr.
2. Objasni vrste <b>knjižnog bloka</b> i <b>vrste</b> tvrdog poveza	<b>Knjižni blok:</b> lijepljeni, šiveni i kombinovani <b>Vrste:</b> kožni, francuski, platneni, pergamentni, poluplatneni i dr.
3. Objasni postupak ubacivanja knjižnog bloka u korice	
4. Opiše material za spajanje knjižnog bloka i korica broširanog poveza, ručno i/ili mašinski	
5. Opiše <b>djelove</b> knjige broširanog poveza	<b>Djelovi:</b> prednja i zadnja korica, hrbat (rikna, leđa), zaštitna korica i dr.
6. Demonstrira postupak ubacivanja knjižnog bloka u korice, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak ručnog spajanja knjižnog bloka, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupak mašinskog spajanja knjižnog bloka, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijume 6, 7 i 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Tvrdi i broširani povez
- Knjižni blok
- Mašine za izradu poveza

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da  
Izvrši kontrolu kvaliteta finalnog proizvoda**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše <b>jednodjelne grafičke proizvode</b>	<b>Jednodjelni grafički proizvodi:</b> posteri, plakati, naljepnice, memorandumi i dr.
2. Navede <b>elemente</b> vizuelne kontrole kvaliteta jednodjelnih grafičkih proizvoda	<b>Elementi:</b> linije obreza, format, upasovanost boja i dr.
3. Objasni postupak kontrole jednodjelnih proizvoda, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak kontrole kvaliteta jednodjelnih grafičkih proizvoda u skladu sa tehničkom dokumentacijom, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak kontrole kvaliteta povezanih grafičkih proizvoda, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupke kontrole kvaliteta knjižnog bloka, u skladu sa tehničkom dokumentacijom, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak plastifikacije jednodjelnog grafičkog proizvoda, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume od 4 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Kontrola kvaliteta
- Grafički proizvodi

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Knjigovezačka dorada je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina iz ove oblasti kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom odjeljenjem. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- Praktični dio nastave treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati praktične vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi praktičnu vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Preporučuje se da učenici korišćenjem pribora za crtanje i pomoću odgovarajućeg softvera samostalno izrađuju zadate praktične vježbe i da nakon toga kroz prezentovanje rezultata rada sa usmenim obrazloženjem demonstriraju usvojeno znanje i vještine. Preporučuje se da svaki učenik dobije različit zadatak. Preporučuje se posjeta poslodavcima u cilju boljeg razumijevanja i povezivanja teorijskog i praktičnog znanja.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i tehničku dokumentaciju, kataloge proizvođača opreme, odgovarajuće tehničke propise, zakonsku regulativu. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstva za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse, kao i podsticati učenike na istraživački rad. Preporučuje se realizacija idejnih rješenja nastalih u stručnom modulu Dizajniranje grafičkih proizvoda. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene zadatke za istraživanje, prezentaciju ideja i realizaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestovavati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Konstantinović V., Tehnologija grafičke dorade I, II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
- Krgović M., Grafički materijali, TMF, Beograd, 2005.
- Konstantinović V., Petrović A., Osnovi grafičke tehnike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
- Novaković D., Uvod u grafičke tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2008.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla	1
3.	Nož za ručno savijanje	16
4.	Mašina za spiralni povez	1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uredaji	Kom.
5.	Mašine za rezanje	1
6.	Plastifikator	1
7.	Materijal (knjigovezačko platno, gaza, folije za plastifikaciju, spirale i dr.)	po potrebi
8.	Zaštitna sredstva i oprema	16
9.	Kutija za prvu pomoć	1

### 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima

### 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

### 9. Povezanost modula – korelacija

- Teorija forme i boje
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Vizuelne komunikacije
- Vizuelne umjetnosti

### Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

### 10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmova, činjenica i zakona iz oblasti grafičke industrije ki knjigovezačke dorade, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija iz oblasti knjigovezačke dorade; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i elemenata proizvoda knjigovezačke dorade; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti knjigovezačke dorde na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)

- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju knjigovezačkog proizvoda kroz izradu skica i realizaciju idejnog rješenja nastalog una časovima stručnog modula Dizajniranje grafičkih proizvoda; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i knjigovezačke dorade; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti knjigovezačke dorade, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društvene odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi knjigovezačkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturno-umjetničke svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti izrade knjigovezačkih grafičkih proizvoda; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne raznolikosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturno-umjetničkih formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktlnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz izradu knjigovezačkih grafičkih proizvoda, umjetnost i druge kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se knjigovezački proizvodi i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.3.18. POSLOVNA KULTURA

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
IV	52	14		66	3

#### 2. Cilj modula:

- Osposobljavanje za primjenu osnovnih tehnika uspješne komunikacije, pravila za rješavanje konfliktnih situacija, realizaciju poslovnih sastanaka, rukovođenje radom manje radne grupe i primjenu pravila bontona. Podsticanje razumijevanja i prihvatanja različitosti u cilju ostvarivanja pozitivne interakcije u poslovnom okruženju.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Prepozna socijalne i psihičke procese u grupi i njihov uticaj na ponašanje u radnom okruženju
2. Primjeni tehnike uspješne komunikacije
3. Primjeni pravila za rješavanje konfliktnih situacija i mjere prevencije profesionalnog sagorijevanja
4. Identificuje tipove rukovođenja, načine odlučivanja i pregovaranja u grupi
5. Organizuje rad male radne grupe
6. Uoči način funkcionisanja organizacione kulture
7. Uoči uticaj kulturnoških različitosti među narodima na njihovo međusobno razumijevanje
8. Primjeni pravila bontona u različitim oblastima ličnog i profesionalnog djelovanja

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da****Prepozna socijalne i psihičke procese u grupi i njihov uticaj na ponašanje u radnom okruženju**

<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b> U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni specifičnosti poslovne psihologije	
2. Objasni pojmove grupna dinamika, grupni proces i grupna struktura	
3. Objasni karakteristike i mogućnosti mijenjanja stavova i predrasuda	
4. Objasni pojam i djelovanje grupnih normi	
5. Objasni uzroke i posljedice <b>proindividualnog, prosocijalnog i antisocijalnog ponašanja</b> u poslovnom okruženju	<b>Proindividualno ponašanje:</b> asertivnost, egoizam i takmičenje <b>Prosocijalno ponašanje:</b> saradnja, empatija i altruizam <b>Antisocijalno ponašanje:</b> agresivnost i delikventnost
6. Objasni uticaj <b>socijalnih faktora</b> na mišljenje i rasuđivanje pojedinca	<b>Socijalni faktori:</b> pritisak grupe, uticaj autoriteta i distribucija moći

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- Socijalni i psihički procesi u grupi

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primijeni tehnike uspješne komunikacije**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni pojam i tipologiju komunikacije	
2. Navede strukturu i elemente procesa komunikacije	
3. Objasni karakteristike i međuzavisnost verbalne i neverbalne komunikacije	
4. Opiše različite kanale komunikacije	
5. Opiše <b>faktore</b> koji utiču na proces komunikacije	<b>Faktori:</b> projekcije, efekat prvog utiska, efekat posljednjeg utiska, stereotipi, halo efekat i mentalni modeli
6. Objasni <b>uzroke smetnji u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji</b>	<b>Uzroci smetnji u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji:</b> „buka“ u komunikacionom kanalu, pridavanje različitog značenja verbalnim simbolima od strane pošiljaoca i primaoca poruke, neusklađenost verbalnih i neverbalnih znakova i dr.
7. Opiše tehnike uspješne komunikacije	
8. Objasni prednosti i nedostatke elektronske komunikacije	
9. Predstavi pravila uspješne komunikacije, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 8. Za kriterijum 9 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Komunikacija

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primjeni pravila za rješavanje konfliktnih situacija i mjere prevencije profesionalnog sagorijevanja**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni različite teorijske pristupe tumačenja konflikata	
2. Opisuje moguće <b>uzroke konfliktnih situacija</b> u poslovnom okruženju	<b>Uzroci konfliktnih situacija:</b> socijalni, ekonomski, ideološki, istorijski, lični i dr.
3. Navede preporuke za upotrebu različitih <b>stilova u rješavanju konflikata</b>	<b>Stilovi u rješavanju konflikata:</b> takmičenje, saradnja, izbjegavanje, prilagođavanje i kompromis
4. Predloži različite načine rješavanja konfiktne situacije u radnim uslovima, na zadatom primjeru	
5. Navede faktore koji utiču na profesionalno sagorijevanje u procesu rada	
6. Navede mjere prevencije i terapije profesionalnog sagorijevanja	
7. Prezentuje primjere pojedinačnih <b>odbrambenih mehanizama</b> prema radnom zadatku, na zadatom primjeru	<b>Odbrambeni mehanizmi:</b> negiranje, projekcija, identifikacija, poricanje, racionalizacija, potiskivanje, regresija i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 5 i 6. Za kriterijume 4 i 7 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Konflikti i rješavanje konfliktnih situacija
- Asertivni govor i asertivno ponašanje

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Identificuje tipove rukovođenja, načine odlučivanja i pregovaranja u grupi**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede načela i faze uspješnog poslovnog razgovora	
2. Navede osnovne karakteristike i <b>načine identifikacije</b> različitih <b>pregovaračkih stilova</b>	<b>Načini identifikacije:</b> posmatranje, slušanje, postavljanje pitanja i dr. <b>Pregovarački stilovi:</b> slušalac, stvaralac, aktivista misililac i dr.
3. Objasni <b>različite stilove</b> pristupa konfliktu prilikom pregovaranja	<b>Različiti stilovi:</b> rješavanje problema, kompromis, izbjegavanje, dominacija i dr.
4. Objasni <b>principle pregovaranja</b> i činioce na koje treba обратити pažnju u različitim <b>fazama</b> pregovaranja do pronalaženja kooperativnog rješenja	<b>Principi pregovaranja:</b> principijelno pregovaranje, odvajanje ljudi od problema, fokusiranje na interes ne na pozicije, pronalaženje rješenja usmjerenih na zajedničku dobit, insistiranje na upotrebi objektivnih kriterijuma i dr. <b>Faze:</b> prije, u toku i poslije pregovora
5. Opše psihosocijalne osobine koje karakterišu ulogu vođe	
6. Objasni različite načine odlučivanja u grupi	
7. Opše različite <b>tipove moći</b> i stilove rukovođenja grupom	<b>Tipovi moći:</b> funkcionalna, statusna, manipulativna i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 7.

**Predložene teme**

- Tipovi rukovođenja, načini odlučivanja i pregovaranja u grupi

<b>Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da organizuje rad male radne grupe</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b>  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede pojam i tipologiju grupa	
2. Objasni najznačajnije <b>aktivnosti</b> u procesu organizacije tima	<b>Aktivnosti:</b> analiza radnih zadataka, određivanje uloga u timu, izbor članova tima, stvaranje klime povjerenja, saradnje i podrške, određivanje strategije rada i delegiranje zadataka
3. Opiše <b>vještine</b> potrebne za efikasan rad u timu	<b>Vještine:</b> razmjena ideja u grupi; uvažavanje različitosti u radnom iskustvu, znanju i mišljenju; učenje iz konstruktivne kritike i dr.
4. Opiše <b>prepostavke</b> za uspješno funkcionisanje timova	<b>Prepostavke:</b> adekvatan izbor članova tima, ohrabruvanje različitih mišljenja, njegovanje fokusirane aktivnosti, podsticanje kreativnosti, visok stepen integracije, favorizovanje otvorene komunikacije i dr.
5. Opiše karakteristike uspješnog rukovodioca i različite stilove rukovođenja	
6. Objasni <b>pokazatelje uspješnog rada radne grupe</b>	<b>Pokazatelji uspješnog rada radne grupe:</b> radni rezultati, očuvana pozitivna atmosfera, smanjeni nivo stresa sa aspekta očuvanja mentalnog zdravlja članova radne grupe i dr.
7. Prezentuje primjenu vještina timskog rada, na zadatom primjeru	
8. Prezentuje konstruktivne modele ponašanja tokom poslovnog sastanka u simuliranoj radnoj situaciji	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijume 7 i 8 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.	
<b>Predložene teme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Društvene grupe</li> </ul>	

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da  
Uoči način funkcionisanja organizacione kulture**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni pojам organizacione kulture	
2. Objasni <b>simbolički i kognitivni sadržaj</b> organizacione kulture	<b>Simbolički sadržaj:</b> jezički simboli, bihevioralni simboli, materijalni simboli i dr. <b>Kognitivni sadržaj:</b> prepostavke, vrijednosti, norme i stavovi
3. Analizira <b>tipove organizacione kulture</b> prema Hendijevoj klasifikaciji	<b>Tipovi organizacione kulture:</b> kultura moći, kultura uloga, kultura zadatka i kultura podrške
4. Opiše uticaj organizacione kulture na uspjeh i osjećaj zadovoljstva u radu	
5. Istraži promjene organizacione kulture, na zadatak primjeru	
6. Predloži način rada organizacije, u skladu sa njenom vizijom i misijom, na zadatak primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume 5 i 6 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Organizaciona kultura

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da****Uoči uticaj kulturoloških različitosti među narodima na njihovo međusobno razumijevanje**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni <b>prepreke</b> u interkulturnoj komunikaciji	<b>Prepreke:</b> etnocentrizam, jezik, pogrešno tumačenje neverbalne komunikacije i dr.
2. Objasni pojam kultura poslovнog ponašanja	
3. Analizira specifičnosti zapadnoevropske kulture	
4. Uporedi <b>komunikacijske specifičnosti</b> odabralih kultura širom svijeta	<b>Komunikacijske specifičnosti:</b> razlike u gestikulaciji, razlike u definisanju ličnog prostora, kontakt očima, fizički kontakt, razlike u neverbalnoj komunikaciji, razlike u tumačenju simbola i dr.
5. Obrazloži pozitivno i negativno djelovanje kulturoloških razlika između osoba koje učestvuju u poslovnoj komunikaciji	
6. Objasni kulturološke razlike u <b>poslovним protokolima</b>	<b>Poslovni protokoli:</b> oblici etikecije, ceremonija, ispravni kodeksi ponašanja i dr.
7. Predstavi kros-kulturalne vještine, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijum 7 potrebna je ispravno urađena vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Kulturološke različitosti među narodima

**Ishod 8 - Učenik će biti sposoban da****Primijeni pravila bontona u različitim oblastima ličnog i profesionalnog djelovanja**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni značaj i društvenu funkciju bontona	
2. Opiše pravila bontona u različitim <b>situacijama</b>	<b>Situacije:</b> ponašanje-maniri, ponašanje za stolom, telefoniranje, obilježavanje određenih datuma, cvjetni banton, ponašanje na ulici, ponašanje u školi, turistički banton i dr.
3. Opiše pravila <b>poslovnog bontona</b>	<b>Poslovni bonton:</b> poslovno odijevanje, poslovni pokloni, poslovna etikecija, poslovno pregovaranje, oslovljavanje, poslovno druženje i dr.
4. Objasni pravila Internet bontona	
5. Objasni pravila bontona prema pripadnicima različitih grupa	
6. Opiše elemente i vrste <b>imidža</b>	<b>Imidž:</b> lični, profesionalni i digitalni
7. Predstavi pravila bontona, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijum 7 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Bonton

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Poslovna kultura je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja iz ove oblasti kroz teorijsku nastavu i vježbe. Prilikom realizacije ovog modula, učenike treba motivisati na aktivno učenje, samostalan i timski rad. Preporučljivo je da tokom vježbi učenici samostalno ili u timu, rješavaju zadatke i da ih nakon toga usmeno prezentuju, uz obrazloženje vlastitog stava i da o istom diskutuju sa drugim učenicima i nastavnikom. Tokom prezentacije učenici treba da se jasno izražavaju i pravilno koriste stručnu terminologiju.
- Prilikom izvođenja pojedinih vježbi treba koristiti simulaciju kako bi se učenicima približila određena nastavna materija. U nastavi, je preporučljivo da učenici praktične vježbe rade individualno ili timski na računaru ukoliko je to moguće. Učenici mogu sami da obrađe odgovarajuće teme u vidu seminarskog ili projektnog zadatka. Prilikom izrade seminarskog rada koji obuhvata analizu određenog sadržaja ili problema, učenici treba da pokažu sposobnost da na pravilan način prikupe informacije iz relevantne literature i drugih izvora, i da na osnovu toga sami donesu lični zaključak o analiziranoj materiji ili problemu.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstiče učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orientacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Kostić Z., Poslovna komunikacija, Zavod za udžbenike Beograd, 2015.
- Vuletić V., Sociologija, Klet, Beograd, 2014.
- Trebješanin Ž.; Lalović Z., Pojedinac u grupi, Uzbenik za treći i četvrti razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2011.
- Šarenac R., Rješavanje konfliktnih situacija, priručnik, Uprava za kadrove, Podgorica, 2006.
- Rot N., Psihologija grupe, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1985.
- Gidens E., Sociologija, CID, Podgorica, 1998.
- Vasić M., Timovi i timski rad, Zavod distrofičara, Banja Luka, 2004.
- Šušnjić Đ., Teorija kulture, Zavod za udžbenike Beograd, 2015.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1

#### 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.

- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

#### **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

#### **9. Povezanost modula – korelacija**

- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Preduzetništvo
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija

#### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

#### **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i pravila iz oblasti poslovne kulture, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti poslovne kulture prilikom istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti poslovne kulture na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize i rješavanja problema iz oblasti poslovne kulture i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti poslovne kulture, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarских radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stičenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti i dr.)

- Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti poslovne kulture; predstavljanje ideja putem različitih kulturoloških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.

### /3.2.19. ENGLESKI JEZIK U OBLASTI GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
IV	33	33		66	3

Vježbe: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz oblasti grafičkih tehnologija. Ospozobljavanje za upotrebu engleskog jezika u okviru struke, za samostalno čitanje, pisanje i prevodenje jednostavnih stručnih tekstova iz oblasti grafičkih tehnologija i njihovo razumijevanje. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, pouzdanosti, kritičkog mišljenja i vještine prezentovanja

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Koristi stručnu terminologiju u zaštiti na radu i zaštiti okoline prilikom izvodjenja poslova u oblasti grafičke tehnologije kroz vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora na engleskom jeziku
2. Koristi stručnu terminologiju u oblasti pripreme za štampu kroz vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora na engleskom jeziku
3. Koristi stručnu terminologiju u oblasti štampanja kroz vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora na engleskom jeziku
4. Koristi stručnu terminologiju u operacijama grafičke dorade kroz vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora na engleskom jeziku
5. Koristi stručnu terminologiju u oblasti knjigovezačke dorade i kartonaže kroz vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora na engleskom jeziku
6. Pripremi pisani tekst u cilju prijave za posao i poslovne komunikacije na engleskom jeziku

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**

**Koristi stručnu terminologiju u zaštiti na radu i zaštiti okoline prilikom izvodjenja poslova u oblasti grafičke tehnologije kroz vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora na engleskom jeziku**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	Kontekst  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede <b>faktore rada</b> na zdravlje, sigurnost i radnu sposobnost ljudi koji izvode štamparske postupke	<b>Faktori rada:</b> osvjetljenje, zračenje, buka, vibracije, hemijski uslovi, prašina, izvori fizičke opasnosti, klimatski uslovi (temperatura, vlažnost vazduha i dr.)
2. Nabroji <b>mjere zaštite zaposlenih</b> na radu	<b>Mjere zaštite zaposlenih:</b> mjere kojima se neposredno obezbjeđuje sigurnost na radu, mjere u vezi sa uslovima rada i mjere u vezi sa posebnom zaštitom zaposlenih
3. Napiše kratak tekst o <b>mjerama sigurnosti</b> na radu	<b>Mjere sigurnosti:</b> opšte mjere zaštite zaposlenih na radu, posebne mjere zaštite zaposlenih na radu i mjere koje su obavezne sprovesti određene organizacije ili poslodavci
4. Objasni upotrebu <b>zaštitnih sredstava i opreme</b> pri izvođenju štamparskih postupaka	<b>Zaštitna sredstva i oprema:</b> zaštitne rukavice, štitnik za oči i lice, naočare, zaštitna maska za lice, slušalice i dr.
5. Napravi prezentaciju o <b>ugroženosti zdravlja i pružanju prve pomoći</b>	<b>Ugroženost zdravlja:</b> opekotine, smrzotine, posljedice visoke i niske temperature, lomovi, iščašenja i povrede kičme, srčani problem, utapanje, gušenje, trovanje, psihološki problemi i dr.  <b>Prva pomoć:</b> masaža srca, vještačko disanje, kombinovana metoda
6. Objasni postupak pravilnog odlaganja i skladištenja otpadnog materijala prilikom izvođenja štamparskih postupaka	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizirao kriterijume od 1, 2, 4 i 6 Za kriterijume od 3 i 5 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Lična zaštita i zaštita na radu
- Zaštita životne sredine

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p><b>Koristi stručnu terminologiju u oblasti pripreme za štampu kroz vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora na engleskom jeziku</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<p><b>Informacije:</b> odgovarajuća rezolucija, model boje, format datoteke, vrsta štampe i materijala, budžet, vrsta dorade i dr.</p> <p><b>Materijal:</b> analogni (ilustracije, fotografije, grafikoni i dr.) i digitalni (digitalne fotografije, digitalni crteži, PDF fajlovi, tekstualni fajlovi i dr.)</p> <p><b>Kriterijumi:</b> vrsta zapisa, broj boja, broj tonova, formati datoteka, modeli boja i dr.)</p>
1. Navede <b>informacije, materijal i kriterijume</b> za odabir materijala na osnovu zahtjeva klijenta	
2. Razlikuje <b>vrstu</b> dobijenog materijala i <b>model boja</b>	<p><b>Vrsta:</b> digitalni zapis, transparentni i/ili refleksni analogni materijal</p> <p><b>Modeli boja:</b> CMYK, RGB, Grayscale i dr.</p>
3. Prevede tekst o <b>formatima datoteke</b>	<p><b>Format datoteke:</b> nativni (.psd, .ai, .eps, .svg,.cdr, .dotx, .docx, .doc, .docm, .txt i dr.) i univerzalni (.eps i. pdf)</p>
4. Napravi prezentaciju o <b>aplikacijama</b> za grafičku pripremu dobijenog materijala	<p><b>Aplikacije:</b> za vektorsku grafiku, za rastersku grafiku, za integraciju i ilustracija teksta i dr.</p>
5. Protumači dio tehničke dokumentacije koji se odnosi na <b>orientaciju strane i margine</b>	<p><b>Orijentacija strane:</b> portret i pejzažna</p> <p><b>Margine:</b> lijeva, desna, gornja i donja</p>
6. Razlikuje vrste <b>tipografije i proizvode akcidenične tipografije</b>	<p><b>Tipografija:</b> knjižna, akcidenična, novinska i tipografija časopisa</p> <p><b>Proizvodi akcidenične tipografije:</b> bilbordi, podsjetnice, posteri, auto reklame, leci (flajeri), i dr.</p>
7. Navede <b>podatke, oznake</b> i moguće <b>greške</b> za izradu montažnog bloka	<p><b>Podaci:</b> tehnika štampe, mašina na kojoj se štampa, format tabaka, broj strana na tabaku, način savijanja i rezanja tabaka i dr.</p> <p><b>Oznake:</b> kontrolne trake, paseri, kolor klinovi, oznake linija savijanja/sjećenja "cajtne" i dr.</p> <p><b>Greške:</b> obrnut raspored strana, neodgovarajuća orientacija strane, neodgovarajući raspored strana i dr.</p>
8. Interpretira odslušani tekst / materijal o <b>tehnikama štampe</b>	<p><b>Tehnike štampe:</b> digitalne (laserska, ink-jet, magnetografija, jonografija, elektrofotografija i dr.) i konvencionalne tehnike štampe (visoka, ravna, duboka i propusna)</p>
9. Objasni postupak "ripovanja" i separaciju <b>boja</b>	<p><b>Boje:</b> cijan, magenta, žuta, korektivna crna (CMYK) i spot boje</p>

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Koristi stručnu terminologiju u oblasti pripreme za štampu kroz vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora na engleskom jeziku**

<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b> U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
10. Nabroji grafičke standarde i opremu	<b>Grafički standardi:</b> ISO standardi (ISO 1267), FOGRA, UGRA i dr. <b>Oprema:</b> CTP (Computer To Plate) mašina i mašina za razvijanje ploča

#### **Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizirao kriterijume od 1, 2, 6, 7, 9 i 10. Za kriterijume od 3, 4, 5 i 8 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

#### **Predložene teme**

- Kriterijumi za izbor materijala
- Tipografija
- Tehnike štampe
- Grafički standardi
- Oprema za štampu

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**

**Koristi stručnu terminologiju u oblasti štampanja kroz vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora na engleskom jeziku**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše izgled štamparskih formi prema <b>tehnici štampe</b>	<b>Tehnike štampe:</b> konvencionalne (visoka, ravna, duboka i propusna) i digitalne
2. Napravi prezentaciju o <b>mašinama za štampanje</b>	<b>Mašina za štampanje:</b> mašine za offset štampu, duboku, flesko i sito štampu
3. Navede softere za obradu štamparske forme	
4. Napiše kratak tekst o postavljanju štamparske forme u mašinu za štampanje	
5. Prevede tekst o mogućim greškama u štampi uslijed nefunkcionalnosti i nečistoće pojedinih elemenata mašine za štampanje	
6. Opiše <b>sisteme</b> na mašini za štampu	<b>Sistemi:</b> za ulaganje, za izlaganje, štamparske sekcije i dr.
7. Nabroji <b>elemente za vođenje</b> tabaka kroz mašinu	<b>Elementi za vođenje:</b> pokretnе trake, elementi koji rade na principu vakuma, hvataljke ("grajferi") i dr.
8. Razlikuje <b>materijale</b> prema postupku štampe	<b>Materijali:</b> papiri različitih gramatura, kartoni, folije, platna i dr.
9. Objasni postupak štampanja kompletног tiraža i uklanjanja uzroka nepravilnosti u toku štampe	<b>Uzroci:</b> nepravilan nanos boje, nepravilan rad bočnih i čeonih marki uređaja za ulaganje, neadekvatan pritisak štampe i dr.
10. Objasni <b>postupak kontrole</b> kvaliteta odštampanog tiraža, koristeći <b>aparate za kontrolu</b> , u skladu sa tehničkom dokumentacijom	<b>Postupci kontrole:</b> vizuelno (pomoću lupe, kolornih klinova) i aparatima <b>Aparati za kontrolu:</b> denzitometar, spektrometar i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizirao kriterijume od 1, 3, 6, 7, 8, 9 i 10. Za kriterijume od 2, 4 i 5 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Tehnike štampe
- Mašine za štampanje
- Štampanje – materijali, kontrola

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**

**Koristi stručnu terminologiju u operacijama grafičke dorade kroz vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora na engleskom jeziku**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	Kontekst  (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Razlikuje <b>podloge za štampu</b>	<b>Podloge za štampu:</b> papiri, kartoni, folije, tekstil i dr.
2. Napiše tekst o određivanju redoslijeda operacija grafičke dorade za različite vrste grafičkog proizvoda	
3. Navede <b>vrste grafičkog proizvoda</b>	<b>Vrste grafičkog proizvoda:</b> knjiga, časopis, folija, memorandum, poster, flajer i dr.
4. Opiše <b>operacije</b> grafičke dorade	<b>Operacije:</b> savijanje tabaka, sakupljanje tabaka, rezanje tabaka, rezanje folija „katovanje“ i dr.
5. Nabroji načine <b>savijanja i sakupljanja</b> odštampanih tabaka, ručno i/ili mašinski	<b>Savijanje:</b> unakrsno, paralelno, kombinovano i dr. <b>Sakupljanje:</b> tabak na tabak i tabak u tabak
6. Prevede uputstvo za korišćenje <b>mašina za rezanje</b>	<b>Maštine za rezanje:</b> grafički nož, trorezač i dr.
7. Objasni postupak <b>kontrole</b> kvaliteta odštampanih podloga za štampu, <b>vizuelno</b> i pomoću <b>aparata</b>	<b>Vizuelna kontrola:</b> raspored strana, kvalitet štampe, vrsta materijala, koliorni klinovi i dr <b>Aparati za kontrolu:</b> denzitometar, spektrometar i dr.
8. Navede <b>alat i opremu</b> za krojenje <b>presvlačnog materijala</b>	<b>Alat i oprema:</b> grafički nož, skalpel, makaze, kater, ručni falc i dr. <b>Presvlačni materijal:</b> prirodna i vještačka koža, presvlačno platno, odštampani i neodštampani papir različito plastificiran i dr.
9. Prevede tekst o <b>materijalu, alatu i opremi</b> za formiranje korica broširanog i tvrdog poveza	<b>Materijal:</b> plastificirani (topla, hladna, mat, sjajna, potpuna, parcijalna plastifikacija), odštampane korice, kartoni i dr. <b>Alat i oprema:</b> grafički nož, ručni falc, mašina za savijanje, linija za mašinsku izradu (binder) za broširani povez i dr.

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume 1, 3, 4, 5, 7 i 8. Za kriterijume 2, 6 i 9 potrebna je ispravno urađena vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Podloge za štampu

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**

**Koristi stručnu terminologiju u operacijama grafičke dorade kroz vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora na engleskom jeziku**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

- Vrste grafičkog proizvoda
- Operacije grafičke dorade
- Materijal, alat i oprema

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

<p style="text-align: center;"><b>Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Koristi stručnu terminologiju u oblasti knjigovezačke dorade i kartonaže kroz vještine čitanja, pisanja, slušanja i govora na engleskom jeziku</b></p>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b> U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše djelove knjige, vrste <b>knjižnog bloka</b> i vrste tvrdog poveza	<b>Knjižni blok:</b> lijepljeni, šiveni i kombinovani <b>Vrste:</b> kožni, francuski, platneni, pergamentni, poluplatneni i dr
2. Navede <b>djelove</b> knjige broširanog poveza	<b>Djelovi:</b> prednja i zadnja korica, hrbat (rikna, leđa), zaštitna korica
3. Napravi prezentaciju o tehnikama <b>formiranja i oblikovanja</b> knjižnog bloka, ručno i/ili mašinski, u skladu sa odgovarajućim procedurama i <b>vrstama poveza</b>	<b>Formiranje i oblikovanje:</b> povezivanje lijepljenjem, šivenje koncem, šivenje žicom (klamovanje), postavljanje pokazne vrpce, postavljanje kapitala, postavljanje gaze na leđa knjige (hrbat) i dr. <b>Vrste poveza:</b> tvrdi i broširani
4. Napiše kratak tekst o <b>operacijama</b> grafičke dorade jednodjelnih grafičkih proizvoda	<b>Operacije:</b> sakupljanje, rezanje na određeni format, brojanje, pakovanje i dr.
5. Razlikuje grafičke proizvode za različite vrste <b>ambalaže</b>	<b>Ambalaža:</b> prema osnovnoj funkciji (prodajna, skupna i transportna), prema materijalu (papirna, kartonska, tekstilna i dr.) i prema trajnosti (povratna i nepovratna)
6. Razlikuje proizvode <b>kartonaže i materijale</b> za njihovu izradu	<b>Kartonaža:</b> jednodjelne i dvodjelne kutije, troslojne i petoslojne kutije, složive i nesložive kutije i dr. <b>Materijali:</b> kartoni, talasaste lepenke, materijali za ambalažu prehrambenih proizvoda, folije, materijali specijalne namjene i dr.
7. Objasni postupak kontrole kvaliteta različitih grafičkih proizvoda u skladu sa tehničkom dokumentacijom, na zadatom primjeru	

#### Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizirao kriterijume od 1, 2, 5, 6 i 7. Za kriterijume od 3 i 4 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

#### Predložene teme

- Grafički proizvodi
- Mašine za rezanje
- Kontrola kvaliteta

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da****Pripremi pisani tekst u cilju prijave za posao i poslovne komunikacije na engleskom jeziku**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Napiše biografiju (CV) u odgovarajućoj formi	
2. Napiše propratno pismo	
3. Napiše pismo prijave za posao	
4. Napiše formalni i neformalni e-mail koristeći pravilne gramatičke i leksičke strukture	
5. Napiše pismo preporuke za posao korišćenjem odgovarajuće forme i načina pisanja	
6. Simulira komunikaciju sa poslodavcem prilikom prijave za posao	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, za kriterijume od 1 do 6 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Biografija
- Pismo prijave za posao
- E-mail
- Pismo preporuke
- Propratno pismo
- Intervju

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija koncipiran je tako da omogućava sticanje znanja iz ove oblasti kroz teorijsku nastavu i vježbe. Tokom realizacije nastave u okviru ovog modula učenike treba motivisati na aktivno učešće kroz upotrebu sve četiri jezičke vještine (govor, pisanje, čitanje, slušanje). Modul je koncipiran tako da upoznaje učenike sa stručnim pojmovima na engleskom jeziku iz oblasti grafike i omogućava im da primijene znanje engleskog jezika u praksi. Modul treba realizovati na nivou cijelog odjeljenja, sa napomenom da se vježbe realizuju u grupama.
- Preporučuje se da učenički seminarski radovi i/ili prezentacije budu realizovani kroz individualni, grupni rad ili rad u paru.
- Posebu pažnju treba obratiti na nadarene učenike i proširiti ishode učenja i na taj način ih usmjeravati na zaključivanje, razvijanje kreativnosti, kritičkog mišljenja i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju.
- Takođe treba napomenuti da redoslijed ishoda nije strogo određen već nastavnik/ca može to izmijeniti po sopstvenom planu u skladu sa planovima kolega iz stručnih aktiva.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Johansson K. ; Lundberg P ; Ryberg. R.; A Guide to Graphic Print Production, Third edition, Wiley, 2011
- Romano F., Pocket Pall: A Graphic Arts Production Handbook, 20<sup>th</sup> edition, Graphic Arts Technical Foundation, 2007
- Bann D., The All New Print production, handbook, Random House, Inc., 2009
- Fairly M., Digital Label and Package Printing: Terminology, technology, materials, management and performance, Tarsus Exhibitions & Publishing Ltd. Third edition, 2014

#### **Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### **6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave**

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar sa internet konekcijom	1
2.	Projektor sa projekcionim platno/multimedijalna tabla	1
3.	CD player	1
4.	Zvučnici	1
5.	TV aparat	1

#### **7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja**

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou Aktiva.
- Predviđeni načini provjere su: usmeno i pisano.
- Ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu

#### **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Uvod u grafičke tehnologije
- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Štamparske tehnike
- Upravljanje grafičkim mašinama
- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Preduzetništvo
- Izrada grafičkih proizvoda
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Poslovna kultura
- Računarska grafika i animacija
- Moderna umjetnost
- Savremeno odrastanje
- Vizuelne komunikacije
- Digitalna reprofotografija
- Socijalne mreže i globalizacija
- Tipografija
- Vizuelne umjetnosti

### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem stručnih termina iz oblasti grafičkih tehnologija, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku u vezi sa različitim segmentima prakse u grafici/štampi, istraživanja različitih stručnih tekstova iz oblasti grafike na internetu; korišćenje literature na engleskom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja prilikom tumačenja tehničke dokumentacije, korišćenje računara prilikom izrade prezentacija, slanja mejlova i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu prezentacija i slanje mejlova; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti grafičkih tehnologija, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisu; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarских radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju

- nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju i dr.)
- Građanska kompetencija (poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim i dr.)
  - Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti i dr.)
  - Kompetencija kulturne svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti grafike; predstavljanje ideja putem različitih kulturnih formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.3. IZBORNI MODULI

#### 3.3.1. RAČUNARSKA GRAFIKA I ANIMACIJA

##### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II	18		54	72	3

Teorijska i praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

##### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa elementima računarske grafike i animacije. Osposobljavanje za primjenu tehnika u radu sa računarskom grafikom i 2D animacijom. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, estetike i pozitivnog odnosa prema struci.

##### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Koristi osnovne alate za obradu vektorske grafike
2. Primjeni napredne tehnike u radu sa vektorskog grafikom
3. Koristi osnovne tehnike za kreiranje 2D animacije
4. Primijeni napredne tehnike za kreiranje 2D animacije

<b>Ishod 1- Učenik će biti sposoban da</b> <b>Koristi osnovne alate za obradu vektorske grafike</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni <b>elemente radnog okruženja</b> zadatog <b>programa za obradu vektorske grafike</b>	<b>Elementi radnog okruženja:</b> linija menija, radni meni, kontrolni panel, paleta alata, grupe panela i radna površina <b>Programi za obradu vektorske grafike:</b> Adobe Illustrator, Corel DRAW i dr.
2. Kreira radni list u programu za obradu vektorske grafike, na zadatom primjeru	
3. Objasni primjenu <b>alata za crtanje</b> geometrijskih oblika u programu za obradu vektorske grafike	<b>Alati za crtanje:</b> alati za crtanje prostih geometrijskih objekata, alati za crtanje linija i dr.
4. Objasni <b>selekciju</b> i promjenu <b>atributa vektorskih objekata</b> u programu za obradu vektorske grafike	<b>Selekcija vektorskih objekata:</b> selekcija u izolacionom modu, selektovanje objekata u okviru lejera, selektovanje objekata i grupa, selektovanje pojedinačnih tačaka ili djelova putanje i dr. <b>Atributi vektorskih objekata:</b> veličina objekta, popuna objekta, osobine konturne linije i dr.
5. Demonstrira primjenu alata za crtanje i editovanje geometrijskih oblika u programu za obradu vektorske grafike, na zadatom primjeru	

#### Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3 i 4. Za kriterijume 2 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

#### Predložene teme

- Osnovne tehnike za obradu vektorske grafike

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primjeni napredne tehnike u radu sa vektorskog grafikom**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni primjenu alata za unos i obradu teksta u programu za obradu vektorske grafike	
2. Objasni upotrebu <b>naprednih tehnika</b> u programu za obradu vektorske grafike	<b>Napredne tehnike:</b> maskiranje, transformisanje, kombinovanje, poravnanje i aranžiranje, precizno crtanje, rad sa četkama, simbolima, efektima i dr.
3. Demonstrira rad sa maskama u programu za obradu vektorske grafike, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira <b>rad sa vektorskim objektima</b> u programu za obradu vektorske grafike, na zadatom primjeru	<b>Rad sa vektorskim objektima:</b> transformacija, kombinovanje, poravnanje, aranžiranje i precizno crtanje
5. Demonstrira <b>rad sa efektima</b> , četkama i simbolima u programu za obradu vektorske grafike, na zadatom primjeru	<b>Rad sa efektima:</b> stilizovanje, dodavanje sijenke, 3D efekti, efekti za preoblikovanje, deformisanje, dodavanje sjaja i dr.
6. Demonstrira <b>rad sa tekstualnim i rasterskim objektima</b> u programu za obradu vektorske grafike, na zadatom primjeru	<b>Rad sa tekstualnim objektima:</b> kreiranje horizontalnog/vertikalnog teksta, kreiranje tekstualnog stila, kreiranje teksta u okviru više objekata, pretvaranje unešenog teksta u vektorske objekte, uređivanje teksta ispisano na otvorenoj i zatvorenoj putanji i dr. <b>Rad sa rasterskim objektima:</b> importovanje rasterske grafike, pretvaranje rasterske grafike u vektorske putanje, editovanje osnovnih atributa i dr.
7. Sačuva i eksportuje fajl u odgovarajućem formatu u programu za obradu vektorske grafike, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Napredne tehnike za obradu vektorske grafike

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Koristi osnovne tehnike za kreiranje 2D animacije**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni <b>elemente osnovnog prozora programa za kreiranje 2D animacije</b>	<b>Programi za kreiranje 2D animacije:</b> Adobe Animate, Adobe Flash, Macromedia Flash i dr.  <b>Elementi osnovnog prozora:</b> linija zaglavlja, linija menija, lenjiri, palete sa alatkama, radna površina, paneli, koordinatna mreža, pomoćne linije, statusna linija i dr.
2. Podesi <b>osnovne parametre</b> programa za kreiranje 2D animacije	<b>Osnovni parametri:</b> jedinica mjere, format radne površine, boja pozadine, brzina mijenjanja kadrova i dr.
3. Izvede osnovne <b>operacije sa slojevima</b> u programu za kreiranje 2D animacije	<b>Operacije sa slojevima:</b> kreiranje novog sloja, brisanje sloja, upravljanje slojem preko vremenske linije, upravljanje vidljivošću sloja, slaganje slojeva, organizovanje slojeva u omotnice i dr.
4. Demonstrira primjenu alata za crtanje <b>osnovnih geometrijskih oblika</b> u programu za kreiranje 2D animacije	<b>Osnovni geometrijski oblici:</b> pravougaonik, elipsa, poligon, linija, kriva linija, zvjezda i dr.
5. Izvrši promjenu <b>osnovnih atributa poteza</b> u programu za kreiranje 2D animacije	<b>Osnovni atributi poteza:</b> boja, debljina i stil
6. Izvrši promjenu boje i <b>tipa popune</b> u programu za kreiranje 2D animacije	<b>Tip popune:</b> bez popune, puna popuna, popuna sa linearnim prelivom, popuna sa radijalnim prelivom i rasterska popuna
7. Demonstrira primjenu alata za unos teksta u programu za kreiranje 2D animacije, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1. Za kriterijume od 2 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Radno okruženje programa za kreiranje 2D animacije
- Osnovne tehnike za kreiranje 2D animacije

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Primijeni napredne tehnike za kreiranje 2D animacije**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opisuje postupak pretvaranja grafičkih oblika u simbole u programu za kreiranje 2D animacije	
2. Pretvori grafički oblik u simbol u programu za kreiranje 2D animacije, na zadatom primjeru	
3. Opisuje <b>načine kreiranje animacije</b> u programu za kreiranje 2D animacije	<b>Načini kreiranja animacije:</b> kadar po kadar, animacije promjenom pokreta i animacije promjenom oblika
4. Objasni primjenu <b>naprednih tehnika</b> u programu za kreiranje 2D animacije	<b>Napredne tehnike:</b> rad sa maskama, dodavanje slike, zvuka i video zapisa u animaciju, rad sa efektima, rad sa filterima, inverzna kinematika i dr.
5. Demonstrira kreiranje jednostavne animacije u programu za kreiranje 2D animacije, na zadatom primjeru	
6. Pripremi fajl za eksportovanje u odgovarajućem formatu	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3 i 4. Za kriterijume 2, 5 i 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Napredne tehnike za kreiranje 2D animacije

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Računarska grafika i animacija je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz ove oblasti. Na časovima teorijske i praktične nastave učenike treba podijeliti u grupe. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad i razvijanje odgovornosti za preuzetu obavezu unutar tima. Na teorijskim časovima, nastavne sadržaje treba realizovati kroz analizu gotovih primjera, upotrebu prezentacija i slično, u cilju boljeg razumijevanja teorijskih znanja. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- Za realizaciju praktičnih vježbi na računaru treba obezbijediti računarsku učionicu sa internet konekcijom, opremljenu preporučenim materijalnim uslovima i odgovarajućim softverskim alatom za rad sa vektorskog grafikom i animacijama. Realizacija praktičnih vježbi može da bude individualna, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi vježbu. Motivacija učenika će biti na znatno većem nivou ukoliko nastavni sadržaji budu prožeti različitim primjerima iz prakse, jer se na taj način kod učenika može razviti sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja. Treba pažljivo odabratи problemske zadatke za rad na računaru u okviru praktičnih vježbi.
- Za realizaciju nastavnog sadržaja preporučuje se korišćenje online kurseva na platformi za učenje udemy.com.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja. Isto tako može da zadaje komplikovanije zadatke iz programiranja, usmjeravajući darovite učenike na logičko zaključivanje, kreativnost i pozitivan odnos prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik u okviru rada sa darovitim učenicima treba da obezbijedi i mentorski rad kako bi podstakao razvoj njihovih sposobnosti i njihovo interesovanje u cilju karijерне orientacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Ozborn Dž.; Smit Dž., Adobe Creative Suite 5 Design Premium digitalna učionica, Mikro knjiga, Beograd, 2011.
- Ulrich K., Macromedia Flash 8, CET, Čačak, 2006.
- Stojanović D., Flash animacija, Logos-Art, Beograd, 2006.
- Anderson A.; Johnson S., Flash CS3 Professional na dlanu, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2008.
- Blake B., Adobe Premiere 6, Mikroknjiga, Beograd, 2001.
- Sengstack J., Premiere 6.5, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2005.
- Schell J., Premiere Pro 2, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2005.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar sa instaliranim namjenskim softverom	17
2.	Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1

#### 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.

- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Izrada štamparskog tabaka
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni štamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Vizuelne komunikacije
- Digitalna reprofotografija
- Tipografija
- Vizuelne umjetnosti

### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove i konceptata koji se odnose na računarsku grafiku i animaciju, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije koja se odnosi na računarsku grafiku i animaciju prilikom korišćenja namjenskog softvera i istraživanja na Internetu; korišćenje literature na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize tehnika za rad sa računarskom grafikom i 2D animacijom; razvijanje sposobnosti prostornog snalaženja prilikom rada sa vektorskom grafikom i kreiranja 2D animacija i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za rad sa računarskom grafikom i animacijom; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka koji se odnose na računarsku grafiku i animaciju prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja

novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)

- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih materijala za grafički dizajn, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija materijala za izvođenje praktičnih zadataka, dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti grafičkog dizajna; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.2.2. RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II	72			72	3

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa postupcima,postrojenjima i uređajima za reciklažu: papira, stakla, plastike, drveta, tekstila, metala, električnog i elektronskog otpada. Razvijanje kreativnosti, preciznosti, analitičkog i logičkog rasuđivanja, odgovornosti, sistematičnosti, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Identificuje reciklažu i reciklažne procese
2. Analizira reciklažu papira
3. Prepozna značaj reciklaže stakla
4. Prepozna značaj reciklaže plastike
5. Prepozna značaj reciklaže drveta
6. Analizira reciklažu metalnog otpada i starih vozila
7. Identificuje reciklažu električnog i elektronskog otpada

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Identifikuje reciklažu i reciklažne procese**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni značaj reciklaže	
2. Navede prednosti reciklaže	
3. Opisuje <b>vrste reciklaže</b> prema izlaznom proizvodu	<b>Vrste reciklaže:</b> fizička, hemijska, sirovinska i energetska
4. Nabroji vrste <b>mehaničkih reciklažnih procesa</b>	<b>Mehanički reciklažni procesi:</b> separacija, usitnjavanje, sabijanje, aglomeracija i pranje
5. Objasni razliku između reciklažnog dvorišta i reciklažnog centra	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5.

**Predložene teme**

- Reciklaža
- Mehanički reciklažni procesi

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira reciklažu papira**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede <b>osnovna svojstva papira</b>	<b>Osnovna svojsva papira:</b> sastav, osobine, vrste i dr.
2. Opiše sakupljanje, razvrstavanje, baliranje i transport otpadnog papira	
3. Opiše <b>operacije</b> u tehnologiji reciklaže papira	<b>Operacije:</b> kreiranje celulozne mase, prosijavanje, centrifugalno čišćenje, flotacija, ispiranje, izbjeljivanje, izrada papira, prečišćavanje otpadne vode, zbrinjavanje otpada i dr.
4. Opiše uticaj reciklaže papira na životnu sredinu	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 5.

**Predložene teme**

- Osnovna svojsva papira
- Sakupljanje ,razvrstavanje i transport otpadnog papira
- Tehnologija reciklaže papira

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da  
Prepozna značaj reciklaže stakla**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede osnovne karakteristike stakla	
2. Opiše način sakupljanja i razvrstavanja otpadnog stakla	
3. Opiše način transportovanja i skladištenja otpadnog stakla	
4. Objasni šemu reciklaže otpadnog stakla	
5. Navede primjenu recikliranog stakla	
6. Opiše uticaj reciklaže stakla na životni sredinu	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- Reciklažni procesi
- Primjena recikliranog stakla

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Prepozna značaj reciklaže plastike**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede osnovna svojstva plastike	
2. Opiše sakupljanje plastičnog otpada i <b>metode razvrstavanja</b>	<b>Metode razvrstavanja:</b> ručno razvrstavanje, automatsko razvrstavanje, optičke metode i dr.
3. Opiše pranje i sušenje plastičnog otpada	
4. Opiše <b>metode reciklaže plastike</b>	<b>Metode reciklaže plastike:</b> fizička(mehanička), hemijska i sirovinska; korišćenje otpada za proizvodnju energije i dr.
5. Navede <b>proizvode</b> od recikliranih plastičnih materijala	<b>Proizvodi:</b> polipropilen( PP), polietilen(PE), polietilen-tereftalat(PET), polivinil-hlorid (PVC) i dr.
6. Opiše uticaj reciklaže plastike na životnu sredinu	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- Reciklaža plastičnih materijala
- Proizvodi od recikliranih plastičnih materijala

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da**  
**Prepozna značaj reciklaže drveta**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede podjelu otpadnog drveta prema količini u šumarstvu i pri preradi drveta	
2. Objasni primjer reciklažne linije otpadnog drveta	
3. Objasni proizvodnju drvenih peleta i briketa od drvne biomase	
4. Opiše uticaj reciklaže drveta na životnu sredinu	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 4.

**Predložene teme**

- Otpadno drvo
- Reciklaža otpadnog drveta

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da  
Analizira reciklažu metalnog otpada**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Razlikuje osnovne karakteristike metala i legura	
2. Navede podjelu metalnog otpada prema <b>kriterijumima</b>	<b>Kriterijumi:</b> prema mjestu nastanka, prema masi, prema sastavu, sa aspekta bilansnih proračuna i dalje upotrebe i dr.
3. Opiše princip rada <b>separatora</b>	<b>Separatori:</b> neželjeznih metala, na principu indukcionog sistema, na principu magnetnog bubenja
4. Opiše transport metalnog otpada	
5. Objasni <b>tehnologije reciklaže metala</b>	<b>Tehnologije reciklaže metala:</b> zajednička prerada primarnih i sekundarnih sirovina, pirometalurška prerada, hidrometalurška prerada i dr.
6. Opiše reciklažu aluminijumskog otpada	
7. Opiše uticaj reciklaže metalnog otpada na životnu sredinu	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 7.

**Predložene teme**

- Osnovne karakteristike metala
- Reciklaža otpadnog metala

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da  
Interpretira reciklažu električnog i elektronskog otpada**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede sastav elektrootpada	
2. Navede sadržaj metala i plastičnih masa u elektrouređajima	
3. Objasni tehnologiju reciklaže elektrouređaja	
4. Opisuje tehnologiju dobijanja <b>plemenitih metala</b> iz elektrootpada	<b>Plemeniti metali:</b> Au, Ag, Pt i dr.
5. Opisuje uticaj reciklaže električnog i elektronskog otpada na životnu sredinu	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignuća pomenutog ishoda učenja ,potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 5.

**Predložene teme**

- Sastav EE otpada
- Tehnologije reciklaže

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Reciklažne tehnologije je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja kroz časove teorijske nastave. Teorijski dio nastave treba izvoditi sa odjeljenjem koje se ne dijeli na grupe. Nastava treba da bude aktivna sa uključivanjem svih učenika. Za realizaciju predviđenih tematskih sadržaja preporučuju se metode rada koje se zasnivaju na dijalogu i radu sa predviđenom literaturom. Preporučuje se upotreba audio-vizuelnih sredstava od strane nastavnika u cilju boljeg razumijevanja predviđenih sadržaja. Za obradu pojedinih nastavnih sadržaja, preporučljivo je učenicima dati da samostalno ili u timu uz pomoć interneta i literature rade radove u obliku prezentacije. Prilikom izrade rada koji obuhvata analizu nekog sadržaja ili problema, iz oblasti uticaja reciklaže na životnu sredinu, učenici treba da pokažu sposobnost kako da na pravilan način prikupe informacije iz relevantne literature i drugih izvora, i da na osnovu toga sami donešu lični zaključak o analiziranoj materiji ili problemu. Učenici svoje radove treba da javno prezentuju ostalim učenicima u odjeljenju ili grupi i da pruže odgovore na postavljena pitanja. Nastavnici treba da daju uputstva učenicima na koji način treba raditi prezentacije kao i koje su to oblasti od značaja za realizaciju rada.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijерне orijentacije.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Hodolič J.; Vukelić Đ.: Reciklaža i reciklažne tehnologije, FTH Izdavaštvo, Novi Sad, 2011.
- Ilić I. i saradnici: Čelični otpadak, Biznis škola „Megatrend”, Beograd, 1998.
- Ilić I. i saradnici: Resursi i reciklaža sekundarnih sirovina obojenih metala, IBB, Bor, 2002.

#### **Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### **6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave**

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampani materijal	po potrebi

#### **7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja**

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.

#### **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Uvod u grafičke tehnologije
- Pomoćni poslovi u štampi i grafičkoj doradi
- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartona
- Izrada štamparske forme
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada

### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti reciklažnih tehnologija, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti reciklažnih tehnologija; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti reciklažnih tehnologija na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u analizi reciklažnih tehnologija; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti reciklažnih tehnologija, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stecenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom

rješavanja razičitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)

### 3.3.3. MODERNA UMJETNOST

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II	52	20		72	3

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa modernom umjetnošću od preteča i stvaralaštva sa kraja XIX vijeka do savremenih umjetničkih pokreta, kroz razvoj tehnika i stilova u različitim vrstama umjetnosti. Osposobljavanje za sagledavanje istorijskih, društvenih, socioloških i filozofskih ideja koje su uslovjavali razvoj i transformaciju umjetnosti i njene simbolike, kao i prezentaciju najznačajnijih umjetničkih djela modernog doba. Razvijanje odgovornosti, preciznosti, sistematicnosti analitičkog i logičkog rasuđivanja, sposobnosti povezivanja znanja i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

##### Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Identificuje preteče moderne umjetnosti i umjetničke pokrete nastale krajem XIX vijeka
2. Analizira umjetnost početka XX vijeka do II svjetskog rata
3. Analizira umjetnost nakon II svjetskog rata
4. Objasni osobenosti kulturnog naljeđa, moderne i savremene crnogorske umjetnosti

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da****Identificuje preteče moderne umjetnosti i umjetničke pokrete nastale krajem XIX vijeka**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni <b>karakteristike</b> vremena u kojem se razvija umjetnost krajem XIX vijeka	<b>Karakteristike:</b> društveno-ekonomski odnosi, istorijska dešavanja i dr.
2. Navede <b>umjetničke pokrete</b> kao preteče moderne umjetnosti	<b>Umjetnički pokreti:</b> impresionizam i postimpresionizam
3. Opiše ideološke aspekte i djela <b>autora</b> impresionističkog pokreta	<b>Autori:</b> E. Mane, K. Mone, K. Pisaro, O. Renoar, E. Dega, O. Roden i dr.
4. Opiše ideološke aspekte i djela <b>autora</b> postimpresionističkog pokreta	<b>Autori:</b> P. Sezan, V. Van Gog, P. Gogen, Ž. Sera, O. Redon, T. Lotrek i dr.
5. Objasni uticaj postimpresionizma na moderno slikarstvo	
6. Objasni začetke modernog slikarstva i vajarstva kroz djela najuticajnijih <b>stvaraoca</b>	<b>Stvaraoci:</b> O. Domje, E. Dega, A. Renoar, M. Roso, A. Rodin, A. Mailol, A. Burdel, Š. Despio i dr.
7. Objasni začetke moderne arhitekture kroz djela najuticajnijih <b>stvaraoca</b>	<b>Stvaraoci:</b> Dž. Neš, G. Ajfel, Dž. Pakston, Š. Garnije, F. Veb, V. Moris, H. H. Ričardson, S. Vajt, Č. F. Vojsi, Č. R. Mekintoš i dr.
8. Opiše umjetnost art nuvoa kroz djela najuticajnijih <b>stvaraoca</b>	<b>Stvaraoci:</b> A. Gaudi i V. Horta
9. Izradi prezentaciju o umjetničkim djelima sa kraja XIX vijeka, ručno i/ili pomoću odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 8. Za kriterijum 9 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Impresionizam
- Postimpresionizam
- Moderno slikarstvo i vajarstvo
- Moderna arhitektura
- Art Nuvo

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira umjetnost početka XX vijeka do II svjetskog rata**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmljiva)
1. Objasni karakteristike vremena u kojem se razvija umjetnost u prvoj polovini XX vijeka	<b>Karakteristike:</b> društveno-ekonomski odnosi, istorijska dešavanja i dr.
2. Opiše odlike umjetničkih škola i pravaca u slikarstvu sa početka XX vijeka kroz djela najuticajnijih stvaraoca	<b>Odlike:</b> stilske karakteristike i filozofske ideje <b>Škole i pravci:</b> foyizam, kubizam, preteče ekspresionizma i ekspresionizam, futurizam, apstrakcija i konstruktivizam, pioniri fantazije (metafizička škola) i dr. <b>Stvaraoci:</b> A. Matis, R. Difi, K. Van Dogen, A. Marke, O. Frejz, P. Pikaso, Ž. Brak, H. Gris, Ž. Metsenže, P. M. Beker, K. Pulfs, E. Nolde, grupa Most, grupa Plavi jahač, U. Boćoni, Đ. Bala, Đ. Severini, G. Klimt, E. Šile, O. Kokoška, P. Kle, V. Kandinski, A. Modiljani, M. Lavrionov, N. Gočarova, K. Maljevič, E. Liscki, P. Modrijan, V. Tatjlin, N. Gabo, H. Ruso, M. Šagal, Đ. De Kiriko, K. Kara, Đ. Morandi i dr.
3. Opiše odlike pravaca u vajarstvu sa početka XX vijeka kroz djela najuticajnijih stvaraoca	<b>Pravci:</b> kubizam, rano figurativno vajarstvo i dr. <b>Stvaraoci:</b> A. Ahipenko, Ž. Lipšić, R. Dišamp Vilon, H. Lorens, V. Lembruk, K. Brankusi, U. Boćoni i dr.
4. Opiše odlike pravaca u arhitekturi sa početka XX vijeka kroz djela najuticajnijih stvaraoca	<b>Pravci:</b> moderna, secesija, ekspresionizam i dr. <b>Stvaraoci:</b> V. Gropijus, Le Korbiže, A. Sant'Elie, Viktor Horta, Jozef Hofman, Bruno Taut i dr.
5. Izradi prezentaciju o umjetničkim djelima iz prve polovine XX vijeka, ručno i/ili pomoću odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	
6. Objasni odlike umjetničkih škola i pravaca nastalih između dva svjetska rata vijeka kroz djela najuticajnijih stvaraoca	<b>Škole i pravci:</b> Bauhaus, Dada, Nova objektivnost, apstrakcija i konstruktivizam u Njemačkoj, nadrealizam i dr. <b>Stvaraoci:</b> M. Brojer, V. Vagenfeld, Đ. Arp, M. Dišan, F. Pikabia, K. Šviters, M. Ernst, G. Gros, O. Diks, M. Bekman, N. Gabo, L. Moholj Nađ, J. Albers, O. Šemel, R. Beling, F. Kisel, F. Pikabia, M. Ernst, H. Miro, A. Meson, I. Tangi, S. Dali, R. Magrit i dr.
7. Izradi prezentaciju o umjetničkim djelima nastalim između dva svjetska rata, ručno i/ili pomoću odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**

**Analizira umjetnost početka XX vijeka do II svjetskog rata**

**Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja**

U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:

**Kontekst**

(Pojašnjenje označenih pojmova)

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 4 i 6. Za kriterijume 5 i 7 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Škole i pravci u slikarstvu prve polovine XX vijeka
- Škole i pravci u vajarstvu prve polovine XX vijeka
- Škole i pravci u arhitekturi prve polovine XX vijeka

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da  
Analizira umjetnost nakon II svjetskog rata**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni karakteristike vremena u kojem se razvija umjetnost nakon II svjetskog rata	
2. Opisuje odlike umjetničkih <b>škola i pravaca</b> za vrijeme i nakon drugog svjetskog rata	<b>Škole i pravci:</b> apstraktni ekspresionizam, Pop-art, Asamblaž, Op-art i dr.
3. Objasni hepening, performans i konceptualnu umjetnost kroz djela značajnijih <b>autora</b>	<b>Autori:</b> A. Karpov, J. Bojs, I. Klajn, A. Denes, J. Košut, S. Levit, M. Abramović i dr.
4. Opisuje razvoj fotografije i filma i njihov uticaj na razvoj moderne umjetnosti	
5. Izvrši likovnu analizu djela nastalog nakon II svjetskog rata, na zadatom primjeru	
6. Istraži međusobni uticaj pravaca, stilova, pokreta i umjetnika iz perioda nakon II svjetskog rata, na zadatom primjeru	
7. Izradi prezentaciju o umjetničkim djelima i autorima nakon drugog svjetskog rata, ručno i/ili pomoći odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 do 4. Za kriterijume od 5 do 7 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Škole i pravci u umjetnosti nakon II svjetskog rata
- Hepening, performans i konceptualna umjetnost
- Uticaj razvoja fotografije i filma na razvoj moderne umjetnosti

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da****Objasni osobenosti kulturnog nasljeđa, moderne i savremene crnogorske umjetnosti**

<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opše kulturno nasljeđe Crne Gore koje je uticalo na razvoj crnogorske moderne umjetnosti	
2. Objasni karakteristike vremena u kojima se razvija likovna umjetnost u Crnoj Gori od početka XX vijeka	
3. Opše razvoj arhitekture u Crnoj Gori od početka XX vijeka do danas	
4. Izradi prezentaciju o razvoju vajarstva kroz djela značajnih <b>autora</b> u Crnoj Gori od početka XX vijeka do danas, ručno i/ili pomoću odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	<b>Autori:</b> Marko Brežanin, Risto Stijović, Luka Tomanović i dr.
5. Izradi prezentaciju o razvoju slikarstva kroz djela značajnih <b>autora</b> u Crnoj Gori od početka XX vijeka do danas, ručno i/ili pomoću odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	<b>Autori:</b> Pero Poček, Đuro Popović, Špiro Đuranović, Anastas Bocarić, Špiro Bocarić, Marko Gregović, Mihailo Vrbica, Ilija Šobajić, Miloš Vušković, Aleksandar Prijić, Gojko Berkuljan, Petar Lubarda, Milo Milunović, Filo Filipović, Jovan Zonjić, Mihailo Vukotić, Josip Bepo Benković, Veliša Leković, Cvetko Lainović, Filip Janković, Miodrag Dado Đurić, Uroš Tošković, Boško Odalović, Nikola Gvozdenović, Vojo Stanić i dr.
6. Prepozna djela istaknutih <b>umjetnika</b> crnogorske savreme likovne scene, na zadatom primjeru	<b>Umjetnici:</b> Generacija 9 (Dragan Karadžić, Rajko Todorović, Anka Burić, Peko Nikčević, Krsto Andrijašević, Dušan Jeknić, Miki Radulović, Stanko Zečević, Vaso Nikčević, Pero Nikčević, Žaro Vojnić), Dimitrije Popović, Milija Pavičević, Zlatko Glamočak, Pavle Pejović, Risto Radmilović i dr.
7. Izradi prezentaciju o umjetničkim djelima crnogorske moderne i savremene umjetnosti, ručno i/ili pomoću odgovarajućeg softvera, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume od 4 do 7 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Kulturno nasljeđe Crne Gore
- Razvoj arhitekture Crne Gore u XX i XXI vijeku
- Razvoj slikarstva u Crnoj Gori u XX i XXI vijeku
- Razvoj vajarstva u Crnoj Gori u XX i XXI vijeku
- Crnogorska savremena likovna scena

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Moderna umjetnost je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina iz ove oblasti kroz časove teorijske nastave i časove vježbi. Teorijski dio nastave treba izvoditi sa cijelim odjeljenjem. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- Časove vježbi treba realizovati u učionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenici trebaju realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. Preporučuje se izrada prezentacija ručno, pomoći pribora za crtanje ili kroz programe MS Office Power Point kako bi učenici aktivno istraživali zadatu materiju u svakom ishodu. Takođe se izrada prezentacija u vidu zidnih panoa, može dati grupi učenika u cilju boljeg shvatanja i istraživanja umjetnosti u Crnoj Gori.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i druge izvore. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstva za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati učenike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Janson H.V.; Janson E.F., Istorija umetnosti (dopunjeno izdanje), Begen comerc, Beograd, 2016.
- Grupa autora, Jansonova istorija umetnosti, Vulkan izdavaštvo, Beograd, 2018.
- Arnason H.H., Istorija moderne umetnosti: slikarstvo, skulptura, arhitektura, fotografija, Orion art, Beograd, 2008.
- Monografije umjetnika.

#### **Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### **6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave**

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Tabla za crtanje sa priborom	16
5.	Štampani materijal (djelovi projekata, katalozi, prospekti, atesti, uputstva proizvođača i druga dokumentacija)	po potrebi

## **7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja**

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Teorija forme i boje
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Vizuelne komunikacije
- Vizuelne umjetnosti

### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica iz oblasti grafičkih tehnologija, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za prezentaciju; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti moderne umjetnosti na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti, umjetničkog izraza i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, primjenom osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize moderne umjetnosti, poštovanje istine i spremnosti da se traga za razlozima nastanka i formiranja umjetničkog izraza istorijskog perioda; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na civilizacijske domete istorijskog perioda; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i odgovornost pojedinca kao građanina u odnosu na vrednovanje, poštovanje i značaj očuvanja i proučavanja umjetnosti i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti moderne umjetnosti, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti

učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)

- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema kulturnom nasleđu, prirodi i životnoj sredini i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti moderne umjetnosti; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, umjetnost, arhitektura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz umjetničko nasljeđe i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se umjetnost, arhitektura, dizajn i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.3.4. SAVREMENO ODRASTANJE

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II	54	18		72	3

#### 2. Cilj modula:

- Osposobljavanje mladih za razumijevanje procesa odrastanja, kao izazova savremenog društva koje nudi različite faktore u formiranju identiteta. Razvijanje kritičkog odnosa prema sadržajima potrošačke-popularne kulture, rizičnim oblicima ponašanja mladih, kao i afirmativnog stava prema identifikaciji sa pozitivnim vrijednostima subkulture mladih i zdravim stilovima života.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Identificuje izazove procesa odrastanja i adolescencije
2. Uoči značaj porodice kao faktora socijalizacije
3. Prepozna ulogu i sadržaj subkulture mladih
4. Uoči uticaj masovnih medija na mlađe, kao konzumente
5. Identificuje uticaj potrošačke-popularne kulture na oblikovanje stila života
6. Uoči značaj primjene zdravih životnih stilova
7. Prepozna rizično ponašanje mladih i mehanizme prevencije

<b>Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da Identificuje izazove procesa odrastanja i adolescencije</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b>  U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni pojam i karakteristike razvojnih faza adolescencije	
2. Opše društvene <b>faktore</b> koji utiču na razvoj ličnosti	<b>Faktori:</b> porodica, škola, vršnjaci, kultura, društvo i dr.
3. Objasni uticaj porodičnog i društvenog konteksta na formiranje identiteta	
4. Objasni oblike socijalne izolacije u adolescenciji	
5. Opše razvojne probleme u procesu odrastanja	
6. Objasni idealističke vrijednosti i ciljeve karakteristične za period adolescencije	
<b>Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja</b>	
U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 6.	
<b>Predložene teme</b>	
- Adolescencija	

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da  
Uoči značaj porodice kao faktora socijalizacije**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede značaj primarne socijalizacije za pojedinca i društvo	
2. Opisuje ulogu i najvažnije pravce promjena savremene porodice	
3. Objasni rodnu podjelu uloga unutar porodice i refleksiju na rodnu diskriminaciju	
4. Prezentuje konflikt posla i porodice kao problema modernog društva, na zadatom primjeru	
5. Navede društvene mehanizme zaštite porodice	
6. Prezentuje različite aspekte u procesu prelaska iz roditeljske porodice u sopstvenu	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3 i 5. Za kriterijume 4 i 6 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Primarna socijalizacija
- Značaj porodice u razvoju mladih

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Prepozna ulogu i sadržaj subkulture mladih**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede značenje pojma subkultura mladih	
2. Objasni ulogu subkulture mladih u rješavanju protivrječnosti dominantne i roditeljske kulture	
3. Objasni različite <b>oblike subkulture i kontrakulture mladih</b>	<b>Oblici subkulture i kontrakulture mladih:</b> navijačke grupe, pankeri, rave pokreti, mirovni, ekološki, veganski i skvoterski pokreti
4. Prezentuje uticaj subkulturnih grupa na razvoj zdravih životnih stilova, na zadatom primjeru	
5. Prezentuje igru kao slobodnu djelatnost duha i tijela mladih, na zadatom primjeru	
6. Objasni socioško određenje i karakteristike kulture takmičenja	
7. Objasni karakteristike i značaj sporta kao socijalne i kulturne kategorije	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 6 i 7. Za kriterijume 4 i 5 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Subkultura mladih
- Igra kao društveni fenomen

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da****Uoči uticaj masovnih medija na mlade, kao konzumente**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni vaspitnu ulogu medija	
2. Procijeni kvalitet medijskog sadržaja kome su mladi izloženi, na zadatom primjeru	
3. Objasni principe učenja i zabave, kao načina za postizanje društvene promjene	
4. Objasni gejming kulturu i njen uticaj na mlade	
5. Objasni povezanost medijskih sadržaja i životnog stila mladih	
6. Istraži uticaj medija na oblikovanje sadržaja vlastite subkulture, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 3, 4 i 5. Za kriterijume 2 i 6 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Vaspitna uloga medija
- Zloupotreba djece u medijima
- Gejming kultura

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da  
Identificuje uticaj potrošačke-popularne kulture na oblikovanje stila života**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni značenje pojmova potrošačka kultura i potrošačko društvo	
2. Navede osnovne karakteristike potrošačke kulture	
3. Navede primjere masovne kulture	
4. Objasni uticaj masovne kulture na oblikovanje stila života	
5. Objasni uticaj masovne kulture na formiranje potrošačkih navika	
6. Predloži načine za primjenu društveno-odgovorne potrošnje, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijum 6 potrebna je ispravno urađena vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Potrošačka-popularna kultura

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da  
Uoči značaj primjene zdravih životnih stilova**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni pojam zdravog životnog stila	
2. Objasni uticaj društvenih faktora na razvoj zdravih stilova života	
3. Objasni koncept zdrave ishrane	
4. Objasni značaj fizičke aktivnosti sa individualnog i socijalnog aspekta	
5. Objasni značaj razvoja životnih vještina	
6. Opis značaj edukacije za zdravo ponašanje, stavove i <b>navike</b>	<b>Navike:</b> lična higijena, pravilna ishrana, higijena odjeće i obuće i dr.
7. Istraži posljedice negativnih životnih navika, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijum 7 potrebna je ispravno urađena vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Zdravi životni stilovi

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da**  
**Prepozna rizično ponašanje mladih i mehanizme prevencije**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni uzroke maloljetničke delikvencije	
2. Navede karakteristike rizičnih društvenih grupa	
3. Obrazloži <b>devijantnosti</b> u sportu	<b>Devijantnosti:</b> politizacija, komercijalizacija, doping, nasilje, medijska eksploracija i dr.
4. Objasni moguće posljedice zloupotrebe <b>psihoaktivnih supstanci</b> i alkohola	<b>Psihoaktivne supstance:</b> psihodelične droge, opijati, kanabis, cigarete i dr.
5. Objasni moguće uzroke i posljedice rizičnih <b>oblika seksualnog ponašanja</b>	<b>Oblici seksualnog ponašanja:</b> prerano stupanje u polne odnose, neupotreba zaštitnih sredstava, prostitucija i dr.
6. Obrazloži moguće uzroke i posljedice različitih <b>oblika nasilja</b>	<b>Oblici nasilja:</b> nasilje nad odraslima (roditeljima, nastavnicima ili drugim osobama), vršnjačko nasilje, nasilje nad marginalizovanim grupama i dr.
7. Obrazloži karakteristike i <b>negativnosti</b> hazardnih igara i igara zanosa	<b>Negativnosti:</b> koristoljublje, lažiranje, pasivnost, rizik, negacija rada, pretvaranje igre u profesiju, irealnost, nesvesnesnost i dr.
8. Objasni ostale <b>oblike rizičnog ponašanja</b>	<b>Oblici rizičnog ponašanja:</b> nezainteresovanost za školu, neosmišljene životne aktivnosti, sklonost ka rizičnoj vožnji motornih vozila, dugotrajni noćni izlasci, trajno ili dugotrajno napuštanje škole i dr.
9. Istraži društvene kanale za sprečavanje i prevenciju rizičnog ponašanja, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 8. Za kriterijum 9 potrebna je ispravno urađena vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Oblici rizičnog ponašanja
- Mehanizmi za prevenciju i sprečavanje društveno-rizičnog ponašanja

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Savremeno odrastanje je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja iz ove oblasti kroz teorijsku nastavu i vježbe. Teorijski dio nastave i vježbe treba izvoditi sa cijelom odjeljenjem, uz primjenu aktivnih oblika nastave – interaktivnih predavanja, rada u parovima i malim grupama, samostalnog rada i istraživanja učenika na času.
- Prilikom realizacije vježbi, u zavisnosti od tipa situacije i zadatka, može se organizovati demonstracija/ simulacija u radu sa učenicima. Nakon urađenih vježbi, učenici treba da prezentuju svoje rezultate, uz obrazloženje vlastitog stava i da o istom diskutuju sa drugim učenicima i nastavnikom.
- Preporučuje se ostvarivanje saradnje sa NVO sektorom i poslodavcima. Prilikom realizacije sadržaja mogu se koristiti filmovi, stripovi, propagandni materijali kojim se promovišu zdravi životni stilovi i dr. Potrebno je podsticati učenike na primjenu steklenih znanja. U nastavnom procesu mogu se koristiti i društvene mreže kao što je [www.edmundo.com](http://www.edmundo.com) ili druge za koje nastavnik procijeni da su prilagođene učenicima.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstiče učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Laušević D.; Mugoša B.; Žižić Lj.; Ljaljević A.; Vujošević N.; Vratnica Z., Zdravstvene poruke, Zavod za zdravstvenu zaštitu i UNICEF, Podgorica, 2000.
- Krkeljić Lj.; Slobig J.; Dibe F., Srednjoškolci, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
- Kreativno rješavanje konflikta u učionici, UNICEF i Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore, Podgorica, 2001.
- Vukićević S., Ideal i stvarnost eko menadžmenta, Služba zaštite životne sredine Opštine Nikšić, 1956.
- Zečević S.; Krivokapić, N., (prir) Rod, identitet i kultura, Institut za sociologiju, Filozofski fakultet, Nikšić.
- Rot.N., Osnovi socijalne psihologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1989.
- Ilić M., Sociologija kulture, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 2010.
- Đorđević D., Sociologija forever, Niš, 1996.
- Kajoa R., Igre i ljudi, Nolit, Beograd, 1965.
- Skembler G., Sport i društvo-istorija, mocikultura, CLIO, Beograd, 2007.
- Vuletić V., Sociologija, Klet, Beograd, 2014.

#### **Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### **6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave**

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1

#### **7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja**

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.

- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Preduzetništvo
- Poslovna kultura
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Socijalne mreže i globalizacija

### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku pravilnim formulisanjem pojmoveva, pravila, značenja i društvenih normi iz oblasti savremenog odrastanja, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti savremenog odrastanja prilikom istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti savremenog odrastanja na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize problema savremenog odrastanja, procjene kvaliteta medijskog sadržaja kome su mladi izloženi, analize uticaja medija na oblikovanje sadržaja vlastite subkulture i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti savremenog odrastanja, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarских radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života primjenom zdravih životnih stilova i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti i dr.)

- Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti savremenog odrastanja; predstavljanje ideja putem različitih kulturoloških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.3.5. VIZUELNE KOMUNIKACIJE

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
III	18		54	72	3

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa odabranim područjima iz vizuelnih komunikacija vezanih za oblast grafičkog i modnog dizajna, ovladavanje likovnim disciplinama koristeći različite materijale i tehnike. Osposobljavanje za samostalno kreativno izražavanje i zainteresovanosti za preduzetničke inicijative. Razvijanje kreativnosti, vizuelne pismenosti, formiranje estetskih kriterijuma, kritičkog promišljanja, izražavanje individualnih potencijala i učestvovanja u timskom radu.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Nacrtati različite motive koristeći adekvatne materijale i tehnike
2. Naslikati različite motive koristeći različite materijale i tehnike
3. Odštampati motiv primjenjujući grafičke tehnike
4. Izdraditi skulpture koristeći različite materijale, tehnike i postupke vajanja

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Nacrtati različite motive koristeći adekvatne materijale i tehnike**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Nabraja područja vizuelnih komunikacija sa posebnim osvrtom na odabrana područja	<b>Područja vizuelnih komunikacija:</b> crtanje, slikanje, vajanje, grafika, arhitektura, dizajn, fotografija, primijenjena umjetnost i dr. <b>Odabrana područja:</b> crtanje, slikanje, grafika, vajanje
2. Opisuje crtačke tehnike i materijale	<b>Crtačke tehnike:</b> suve i mokre
3. Izradi skice ili krokije, zadatih motiva, koristeći različite tehnike	
4. Izradi crtež sa motivom mitrve prirode, koristeći zadatu tehniku	
5. Izradi crtež sa motivom portreta, koristeći zadatu tehniku	
6. Izradi kopiju po reprodukciji iz istorije umjetnosti	
7. Vrši odabir radova za izložbenu postavku	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Vizuelne umjetnosti (komunikacije)
- Crtež
- Crtačke tehnike
- Likovni motivi
- Istorija umjetnosti

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Naslika različite motive koristeći različite materijale i tehnike**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše <b>slikarske tehnike</b> i materijale	<b>Slikarske tehnike:</b> štafelajne i zidne (pokretne i nepokretne)
2. Opiše kratki pregled slikarstva kroz najznačajnije periode i umjetnike	
3. Opiše slikarske postupke, koristeći adekvatne primjere	
4. Naslika zadati motiv, koristeći odabrani materijal i tehniku	
5. Naslika kopiju po reprodukciji iz istorije umjetnosti	
6. Naslika odabrani motiv na odjevnom ili dekorativnom predmetu, koristeći adekvatan materijal i tehniku	
7. Vrši odabir radova za izložbenu postavku	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume od 4 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Slikarstvo
- Slikarske tehnike
- Likovni motivi
- Istorija umjetnosti

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da  
Odštampa motiv primjenjujući grafičke tehnike**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše <b>grafiku</b> kao umjetničku disciplinu i <b>grafičke tehnike</b> , prema vrsti obrade ploče ili matrice	<b>Grafika:</b> umjetnička, industrijska (primjenjena) <b>Grafičke tehnike:</b> tehnike visoke, duboke, ravne, propusne i dr. štampe
2. Izradi skice zadatog motiva	
3. Izradi jednostavnu matricu po predhodno odabranom motivu, koristeći adekvatan pribor i materijal	
4. Oštampa zadati motiv na papiru ili <b>tekstilu</b>	<b>Tekstil:</b> odjevni ili dekorativni predmet
5. Vrši odabir radova za izložbenu postavku	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1. Za kriterijume od 2 do 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Grafika
- Grafičke tehnike
- Umjetnička grafika
- Industrijska grafika
- Istorija umjetnosti

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Izradi skulpture koristeći različite materijale, tehnike i postupke vajanja**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Opiše vajarstvo kao likovnu disciplinu	
2. Opiše <b>vajarske tehnike, materijale i postupke izrade skulpture</b>	<b>Vajarske tehnike i materijali:</b> kamen, drvo, glina, gips, metal, reciklažni materijali i dr. <b>Postupci izrade skulpture:</b> klesanje, tesanje, livenje i dr.
3. Razlikuje punu plastiku i reljef, na zadatim primjetima	
4. Izradi skulpturu malog formata po zadatom motivu, koristeći zadati materijal i tehnike	
5. Izradi skulpturu od reciklažnog materijala	
6. Vrši odabir radova za izložbenu postavku	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume od 4 do 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Vajarstvo
- Vajarske tehnike i materijali
- Istorija umjetnosti

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Vizuelne komunikacije je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina iz ove oblasti kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa odjeljenjem koje se dijeli na grupe tako da podrazumijeva pored realizacije teorijskih sadržaja, sažeto objašnjavanje cilja, zadataka i postupaka za pravilno izvođenje praktičnih vježbi.
- Za uspješnu realizaciju praktičnih vježbi, potreban je atelje ili specijalizovana učionica sa mokrim čvorom, sa dobrom izvorom prirodne i vještačke svjetlosti i potrebnom opremom i objektima (reprodukcijske, odgovarajuća literatura i dr.). Izrada praktičnih radova realizuje se individualno, vrše se korekture i praćenje procesa stvaranja, poštujući senzibilitet i individualnost svakog pojedinca. Nastavnik treba da podstiče problemsku nastavu u kojoj navodi učenike da sami dolaze do zaključaka prilikom rješavanja problema, što omogućava povezivanje teorijskih znanja sa praktičnom primjenom.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orientacije.
- Potrebno je kontinuirano praćenje kulturnih dešavanja, posjećivanje muzeja, galerija i sl.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Gagović V.; Miljkovac A., Umjetnost i vizuelna komunikacija, udžbenik za I i II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2011.
- Žunjić S.; Bajić S.; Gardašević A.; Vukićević S., Umjetnost i vizuelna komunikacija, udžbenik za I i II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2011

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Štafelaj / kozlić / tabla za crtanje i slikanje	16
4.	Pribor za crtanje i slikanje (olovke različite tvrdoće, ugljeni štapići, tuš, pero, akvarel boje, tempere, četkice, palete i dr.)	16
5.	Štampač	1
6.	Štampani materijal (djelovi projekata, katalozi, prospekti, atesti, uputstva proizvođača i druga dokumentacija)	po potrebi

#### 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.

- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima

#### **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine

#### **9. Povezanost modula – korelacija**

- Teorija forme i boje
- Štamparske tehnike
- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada  
Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Računarska grafika i animacija
- Moderna umjetnost
- Socijalne mreže i globalizacija
- Tipografija
- Vizuelne umjetnosti

#### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

#### **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku, pravilnim formulisanjem pojmova u vezi sa likovnom umjetnošću, primijenjenom umjetnošću i dizajnom, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja, poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije i korištenje stručne literature na stranom jeziku iz oblasti likovne umjetnosti, primjenjene umjetnosti i dizajna)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka, analiziranje različitih situacija u vezi sa praktičnim zadacima vezanim za oblast likovne umjetnosti, primjenjene umjetnosti i dizajna i dr.)
- Digitalna kompetencija (korištenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu, korištenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korištenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom upotrebom pribora i materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative, procjene i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema, razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja

vremenom, samostalno ili u timu, planiranje i organizacija resursa i materijala za izvođenje praktičnih zadataka i dr.)

- Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti likovne umjetnosti, primjenjene umjetnosti i dizajna, poštovanje različitosti i kulturne ekspresije, pozitivan odnos prema umjestnosti, kultivisanje estetskih kapaciteta, etički odnos prema tijelu i dr.)

### 3.3.6. DIGITALNA REPROFOTOGRAFIJA

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
III	12		60	72	3

Teorijska i praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa postupcima digitalne reprofotografije. Osposobljavanje za sprovođenje digitalnih reprofotografskih postupaka. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, sistematičnosti i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Razlikuje analognu i digitalnu reprofotografiju
2. Identificuje vrste rastera i rasterskih tačaka
3. Uporedi rezolucije slika za dalju reprodukciju
4. Analizira modele boja
5. Koristi komande i alate za korekciju i retuširanje slike
6. Analizira rad sa selekcijama, putanjama i maskama
7. Koristi slojeve, filtere i efekte za obradu slike
8. Snima sliku prema specifikaciji

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da  
Razlikuje analognu i digitalnu reprofotografiju**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni pojam reprofotografije	
2. Navede istorijski razvoj reprofotografije	
3. Objasni razliku između analogne i digitalne reprofotografije	
4. Objasni podjelu <b>originala</b> u reprofotografiji	<b>Originali:</b> analogni (transparentni i refleksni) i digitalni
5. Objasni razliku između originala i njegovog <b>računarskog prikaza</b>	<b>Računarski prikaz:</b> na ekranu telefona, monitora različitim rezolucijama, projektorima i dr.
6. Procjeni <b>kvalitet</b> originala, na zadatom primjeru	<b>Kvalitet:</b> odgovarajuća rezolucija, odgovarajući model boje, bez oštećenja i dr.
7. Demonstrira postupak analiziranja mogućnosti reprodukovanja, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijume 6 i 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Originali u reprofotografiji

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da  
Identificuje vrste rastera i rasterskih tačaka**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmljiva)
1. Objasni pojmove rastera i <b>rasterske tačke</b>	<b>Rasterska tačka:</b> kvadratna, okrugla i eliptična
2. Navede značaj <b>linijature rastera i rasterskog ugla</b>	<b>Linijatura rastera:</b> grubi i fini <b>Rasterski ugao:</b> $15^\circ$ (magenta), $45^\circ$ (cijan), $0^\circ$ (žuta) i $75^\circ$ (crna)
3. Opiše različite <b>vrste rastera</b>	<b>Vrste rastera:</b> konvencionalni (AM) i stohastički (FM)
4. Demonstrira postupak određivanja vrste rastera i oblika rasterske tačke, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak određivanja linijature rastera, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume 4 i 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Rasterska grafika

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da**  
**Uporedi rezolucije slika za dalju reprodukciju**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede karakteristike rezolucije za ekransku produkciju	
2. Navede <b>karakteristike</b> rezolucije za štampu	<b>Karakteristike:</b> visoka rezolucija (300 dpi) i linijatura (120 linija po cm)
3. Demonstrira postupak određivanja rezolucije za ekransku produkciju, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak određivanja rezolucije za kolornu štampu, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak određivanja rezolucije za jednobojnu štampu, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 5 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Određivanje rezolucije slike

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da  
Analizira modele boja**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede <b>modele boja</b> koji se koriste u digitalnoj reprofotografiji	<b>Modeli boja:</b> RGB (aditivna sinteza boja), CMYK (supraktivna sinteza boja), Lab i dr.
2. Navede karakteristike modela boja koji se koriste za ekransku produkciju slike	
3. Objasni karakteristike modela boja koji se koriste za štampu	
4. Demonstrira postupak zamjene modela boja, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijum 4 potrebna je ispravno urađena praktična vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Modeli boja

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da  
Koristi komande i alate za korekciju i retuširanje slike**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni kontrast i <b>ton</b> slike	<b>Ton:</b> jednotonska i višetonska slika
2. Objasni <b>postupak retuširanja</b> slike	<b>Postupak retuširanja:</b> ručno i softverski
3. Opše postupak iščitavanja histograma slike	
4. Demonstrira postupak korekcije tonova slike, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak iščitavanja histograma slike, na zadatom primjeru	
6. Formira kontrast pomoću krive, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak retuširanja stare i oštećene fotografije, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume od 4 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Korekcija i retuširanje slike

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da  
Analizira rad sa selekcijama, putanjama i maskama**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni pojam i primjenu <b>selekcija</b> , putanji i maski	<b>Selekcija:</b> brza, geometrijska, slobodoručna i dr.
2. Demonstrira korišćenje alata za izradu različitih selekcija, na zadatom primjeru	
3. Kreira i snima putanje, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak izrade brze maske, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijum 1. Za kriterijume 2, 3 i 4 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Selekcije, putanje i maske

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da**  
**Koristi slojeve, filtere i efekte za obradu slike**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni pojam i primjenu sloja	
2. Navede vrste i značaj rada sa <b>filterima</b> i efektima	<b>Filteri:</b> izoštravanje, zamagljivanje i dr.
3. Objasni postupak primjene filtera za <b>korekciju</b> slike	<b>Korekcija:</b> izoštravanje, uklanjanje moare efekta i dr.
4. Demonstrira postupak izrade sloja, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak korekcije slike pomoću slojeva, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak kreiranja slike pomoću slojeva, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak primjene filtera za <b>korekciju</b> slike, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira upotrebu različitih efekata, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume od 4 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Filteri i efekti u digitalnoj reprofotografiji

**Ishod 8 - Učenik će biti sposoban da  
Snima sliku prema specifikaciji**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni <b>pripremu slike</b> za štampu, na zadatom primjeru	<b>Priprema slike:</b> određivanje fizičkih dimenzija slike, rezolucije, modela boja, formata datoteke i dr.
2. Navede značaj pravilnog odabira <b>formata slike</b>	<b>Format:</b> nativni i univerzalni
3. Objasni postupak rada sa spot bojama	
4. Demonstrira pripremu slike za štampu, na zadatom primjeru	
5. Snima slike u određenom formatu prema daljoj reprodukciji, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak rada sa spot bojama i zasebnim separacijama	
7. Demonstrira određivanje generisanja crne boje, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupke štampanja slike prema specifikaciji, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume od 4 do 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Snimanje rasterskih slika

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Digitalna reprofotografija je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske i praktične nastave. Za teorijski dio nastave odjeljenje se dijeli na grupe. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronaštajanje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.
- Časove praktične nastave treba realizovati u učionici i školskoj radionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i namjenskim softverom za digitalnu reprofotografiju – Adobe Photoshop CC. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. U cilju boljeg razumijevanja predmetne problematike, predviđjeti posjete poslodavcima.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i internet prezentacije. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati učenike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Radaković D., Cvetković D., Primena računara, Viša politehnička škola, Beograd, 2004.
- Karlović, Rilovski I., Tomić I., Digitalna reprofotografija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012.
- Novaković D., Pavlović Ž., Kašiković N., Tehnike štampe - praktikum za vežbe, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar sa odgovarajućim grafičkim softverom	16
2.	Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Skener	1
5.	Digitalni fotoaparat	1
6.	Grafičke table	najmanje 4
7.	Digitalna mašina za štampu	1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
8.	Štampani materijal (katalozi boja, prospekti, uputstva proizvođača i druga dokumentacija)	po potrebi

### 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

### 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

### 9. Povezanost modula – korelacija

- Uvod u grafičke tehnologije
- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Štamparske tehnike
- Izrada štamparskog tabaka
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni stamparski postupci
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Računarska grafika i animacija

### Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

### 10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i zakona iz oblasti grafičke industrije i digitalne reprofotografije, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za digitalne reprofotografske postupke; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti pripreme za štampu na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju

grafičkog proizvoda kroz izradu tehničkih crteža; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)

- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za unos i oblikovanje digitalnih slika; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti pripreme za štampu, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturno-umjetničke svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti izrade grafičkih proizvoda; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne raznolikosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturno-umjetničkih formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz izradu grafičkih proizvoda, umjetnost i druge kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se grafički proizvodi i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.3.7. SOCIJALNE MREŽE I GLOBALIZACIJA

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
III	50	22		72	3

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa procesom globalizacije, izazovima savremenog tržišta rada, cijeloživotnim učenjem i volonterizmom, ljudskim pravima i slobodama, kao i značenjem političke angažovanosti i medijske pismenosti. Razvijanje stvaralačkog, kritičkog i kreativnog odnosa prema izazovima savremenog društva.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Prepozna položaj mladih u procesu globalizacije društva
2. Identificuje obilježja osnovnih ljudskih prava i sloboda
3. Prepozna društveni kontekst rodnih uloga u kulturološki različitim društvima
4. Procijeni značaj razvoja političke svijesti i ostvarivanja ciljeva održivog razvoja
5. Prepozna mogućnosti i zahtjeve globalnog tržišta rada
6. Primijeni medijsku pismenost u svakodnevnom životu
7. Identificuje karakteristike sajber kulture, kao društvenog fenomena

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Prepozna položaj mladih u procesu globalizacije društva**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni proces i <b>uzroke globalizacije</b> savremenog društva	<b>Uzroci globalizacije:</b> demografski, saobraćajni, komunikacijski, politički i dr.
2. Objasni <b>faktore globalizacije</b> savremenog društva	<b>Faktori globalizacije:</b> industrijski, finansijski, politički, informacijski i dr.
3. Objasni imperative globalnog društva	
4. Objasni pojam mladosti kroz istorijske epohe	
5. Navede prosvjetiteljske ideje obrazovanja	
6. Obrazloži položaj mladih u globalnom društvu	
7. Prezentuje položaj mladih u savremenom i tradicionalnom društvu, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijum 7 potrebna je ispravno urađena vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Mladi i globalno društvo

<b>Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da Identificuje obilježja osnovnih ljudskih prava i sloboda</b>	
<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b> U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni pojam i <b>vrste ljudskih prava i sloboda</b>	<b>Vrste ljudskih prava i sloboda:</b> pravo na život, pravo na poštovanje privatnog života, pravo slobode mišljenja, savjesti i vjeroispovjesti i dr.
2. Objasni istorijat i filozofiju ljudskih prava i sloboda	
3. Objasni kulturološke različitosti i univerzalnost ljudskih prava i sloboda	
4. Objasni uticaj socijalizacije na lične slobode	
5. Navede oblike kršenja ljudskih prava prema Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima	
6. Istraži primjere kršenja ljudskih prava i sloboda u svijetu	

#### Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijum 6 potrebna je ispravno urađena vježba sa usmenim obrazloženjem.

#### Predložene teme

- Ljudska prava i slobode

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da****Prepozna društveni kontekst rodnih uloga u kulturološki različitim društvima**

<b>Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja</b> U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	<b>Kontekst</b> (Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni rodne uloge u tradicionalnom i savremenom društvu	
2. Objasni rodni identitet i vrijednosne orientacije	
3. Opše rodne nejednakosti u različitim razvojnim fazama i društvenim kontekstima	
4. Objasni pojmove kulturni identitet i etnocentrizam	
5. Navede primjere multikulturalnosti u društvu	
6. Objasni pojam i značaj etničke i rasne pripadnosti u društvu	
7. Objasni nastanak predrasuda i uticaj na razvoj društvene svijesti o prihvatanju različitosti	
8. Izradi kulturološku mapu na primjeru zadatog regionala	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 7. Za kriterijum 8 potrebna je ispravno urađena vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Rodne uloge
- Kulturni identitet
- Globalno društvo
- Multikulturalnost

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da**  
**Procijeni značaj razvoja političke svijesti i ostvarivanja ciljeva održivog razvoja**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni specifičnosti odnosa mladih i politike	
2. Objasni značaj političkog integrisanja i aktivizma mladih	
3. Objasni značaj volonterizma i civilnosti mladih, kao oblike socijalnog kapitala	
4. Predloži oblike aktivizma i volonterizma mladih, na primjeru lokalne zajednice	
5. Argumentuje značaj <b>globalnih ciljeva održivog razvoja</b> i njihovu usmjerenost na izgradnju mira	<b>Globalni ciljevi održivog razvoja:</b> svijet bez siromaštva, svijet bez gladi, dostojanstven rad i ekonomski rast, mir, pravda i snažne institucije, smanjanje nejednakosti, odgovorna potrošnja i proizvodnja i dr.
6. Istraži politiku i ciljeve održivog razvoja, na primjeru lokalne zajednice	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3 i 5. Za kriterijume 4 i 6 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Mladi i politika
- Održivi razvoj

**Ishod 5 - Učenik će biti sposoban da****Prepozna mogućnosti i zahtjeve globalnog tržišta rada**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni posljedice globalizacijskih procesa na sferu rada	
2. Objasni nesigurnost tržišta rada u savremenom društvu	
3. Objasni potrebu za stalnim stručnim usavršavanjem i cjeloživotnim učenjem u cilju prilagođavanja potrebama tržišta rada	
4. Objasni koncept izgradnje stila života kroz slobodno vrijeme	
5. Navede mјere za prevazilaženje ograničenja u sferi rada koje nameće savremeno društvo	
6. Objasni funkcije slobodnog vremena i otuđenje od rada	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- Uticaj globalizacije na rad i tržište rada
- Otuđenje u procesu rada
- Cjeloživotno učenje

**Ishod 6 - Učenik će biti sposoban da****Primijeni medijsku pismenost u svakodnevnom životu**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Navede različite <b>aspekte medijske pismenosti</b>	<b>Aspekti medijske pismenosti:</b> tehnička, kulturološka, društvena i misaona
2. Objasni pojam i metode spinovanja	
3. Opiše uticaj medija na formiranje javnog mnijenja	
4. Objasni pojam cenzure i medijske manipulacije	
5. Objasni uticaj demografskih karakteristika i kulturnog kapitala na formiranje različitih stavova o medijima	
6. Prepozna <b>medijske stereotipe</b> , na zadatom primjeru	<b>Medijski stereotipi:</b> kult tijela, diskriminacija, jezik mržnje i dr.
7. Objasni različite oblike uticaja medijskih sadržaja na publiku	
8. Procijeni objektivnost medija primjenom <b>pravila (5W+1H)</b> , na zadatom primjeru	<b>Pravila (5W+1H):</b> Ko je nešto uradio ili rekao? Šta se desilo? Gdje se desilo? Kada se desilo? Zašto se desilo? Kako se desilo?

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 4, 5 i 7. Za kriterijume 6 i 8 potrebne su ispravno urađene vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Medijska pismenost

**Ishod 7 - Učenik će biti sposoban da**  
**Identificuje karakteristike sajber kulture, kao društvenog fenomena**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede specifičnosti umreženog društva	
2. Navede sadržaj i faktore razvoja <b>sajber kulture</b>	<b>Sajber kultura:</b> računarska tehnologija i digitalna revolucija, kiborg, virtualna stvarnost, kibernetički prostor, virtualne zajednice, <i>online</i> identiteti i informacijsko društvo
3. Istraži uticaj virtuelne stvarnosti na kretanja u društvu	
4. Objasni pitanje identiteta i zajednice u virtuelnim svjetovima	
5. Objasni društvene mreže, kao oblik sajber kulture	
6. Objasni pojam kiborgoetike	
7. Objasni značenje i tipove sajber kriminala	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 4, 5, 6 i 7. Za kriterijum 3 potrebna je ispravno urađena vježba sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Umreženo društvo
- Sajber kultura
- Virtuelne zajednice i identitet
- Kiborgoetika
- Sajber kriminal

#### **4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula**

- Modul Socijalne mreže i globalizacija je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja iz ove oblasti kroz teorijsku nastavu i vježbe. Teorijski dio nastave i vježbe treba izvoditi sa cijelim odjeljenjem, uz primjenu aktivnih oblika nastave–interaktivnih predavanja, rada u parovima i malim grupama, samostalnog rada i istraživanja učenika na času.
- Prilikom realizacije vježbi, u zavisnosti od tipa situacije i zadatka, može se organizovati demonstracija/simulacija u radu sa učenicima. Nakon urađenih vježbi, učenici treba da prezentuju svoje rezultate, uz obrazloženje vlastitog stava i da o istom diskutuju sa drugim učenicima i nastavnikom.
- Prilikom obrade nastavnog sadržaja preporučljivo je podsticati učenike na sprovođenje različitih istraživanja kako bi na taj način došli do informacija. Za realizaciju ishoda 7 nastavnik može koristiti filmove „Terminator, „Terminator II – Judgment day”, „Metropolis”, „1984.” 5, „A Clockwork Orange”, „Star Trek – First Contact”, „Truman show” i dr. U nastavnom procesu mogu se koristiti i društvene mreže kao što je [www.edmundo.com](http://www.edmundo.com) ili druge za koje nastavnik procjeni da su prilagođene učenicima.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstiče učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orientacije.

#### **5. Okvirni spisak literature i drugih izvora**

- Đorđević D., Sociologija forever, Niš, 1996.
- Vučetić V., Sociologija, Klett, Beograd, 2014.
- Entoni G., Sociologija, CID, Podgorica, 1998.
- Eko U., Kultura, Informacija, Komunikacija, Nolit, Beograd, 1993.
- Dragičević A., Doba kibernetizma: visoke tehnologije i društvene promjene, Zagreb, Golden marketing, 2003.
- Fukuyama F., Izgradnja države: vlade i svjetski poredak u 21. stoljeću, Zagreb, Izvori, 2005.

#### **Napomena:**

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### **6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave**

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1

#### **7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja**

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Preduzetništvo
- Poslovna kultura
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Savremeno odrastanje
- Vizuelne komunikacije
- Vizuelne umjetnosti

### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove, činjenica i koncepta iz oblasti socijalnih mreža i globalizacije, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primjeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti socijalnih mreža i globalizacije prilikom istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti socijalnih mreža i globalizacije, gledanje filmova, slušanje muzike na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize problema iz oblasti socijalnih mreža i globalizacije, analize položaja mladih u savremenom i tradicionalnom društvu, izrade kulturološke mape određenog regiona, istraživanja i analize politike i ciljeva održivog razvoja na primjeru lokalne zajednice, procjene objektivnosti medija i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti socijalnih mreža i globalizacije, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; upotreba softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka, seminarskih radova i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stičenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života pravilnim korišćenjem socijalnih mreža i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, poštovanja ljudskih prava i sloboda, poštovanja kulturoloških različitosti društva, globalnih ciljeva održivog razvoja i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti i dr.)

- Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti socijalnih mreža i globalizacije; predstavljanje ideja putem različitih kulturoloških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, film, dizajn i dr.)

### 3.3.8. TEHNIKE BOJANJA I ŠTAMPANJA TEKSTILA

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
IV	33		33	66	3

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa teorijskim osnovama i značajem bojanja tekstila, vrstama boja za bojanje prirodnih i vještačkih vlakana, kao i načinom štampanja tekstila. Osposobljavanje za pripremu i bojanje tekstila i štampanja različitih vrsta tekstila. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, istraživačke radoznačnosti, sistematičnosti, estetike, timskog duha i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula Učenik će biti sposoban da:

1. Analizira postupak pripreme tekstilnog materijala za bojanje
2. Sprovede postupak bojanja prirodnih vlakana
3. Sprovede postupak bojanja vještačkih vlakana
4. Sprovede postupak štampanja tekstilnih materijala

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira postupak pripreme tekstilnog materijala za bojanje**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni koje vrste <b>tekstilnih materijala</b> je potrebno bojati	<b>Tekstilni materijali:</b> sirovi neobrađeni i nebojni materijali- prirodni ili vještački, pletiva ili tkanine
2. Objasni <b>pripremu</b> različitih tekstilnih materijala za bojanje	<b>Priprema:</b> čišćenje-odstranjivanje nečistoća i uklanjanje nepravilnosti sa materijala
3. Navede <b>vrste bojila</b> topivih u vodi	<b>Vrste bojila:</b> bazna, kisjela, metalkompleksna, direktna i reaktivna
4. Objasni <b>pripremu</b> različitih rastvora za bojanje, u skladu sa odgovarajućim recepturama	<b>Priprema:</b> izračunavanje potrebne količine boje (u zavisnosti od sastava, dimenzije i težine-debljine materijala), mjerjenje boje, rastvaranje boje i dr.
5. Opše način polaganja materijala u rastvor za bojanje	
6. Objasni značaj pravilnog odabira temperature i kontrole vremena bojanja	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6.

**Predložene teme**

- Bojanje različitih tekstilnih materijala
- Priprema tekstilnih materijala za bojanje
- Priprema rastvora za bojanje

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da  
Sprovede postupak bojanja prirodnih vlakana**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni <b>ispitivanje</b> tekstila od <b>prirodnih vlakana</b> za potrebe bojanja	<b>Ispitivanje:</b> testiranje na izdržljivost, gorivost, absorbnost i dr. <b>Prirodna vlakna:</b> biljna i životinjska
2. Navede <b>vrste boja</b> koje se koriste za bojanje prirodnih vlakana	<b>Vrste boja:</b> direktne, reaktivne, redukcionе, metalkompleksne, hromne i dr.
3. Opisuje procese djelovanja boja za bojanje prirodnih vlakana	
4. Objasni postojanost boje zavisno od vrste prirodnih vlakana	
5. Objasni <b>postupke bojanja prirodnih vlakana</b>	<b>Postupci bojanja prirodnih vlakana:</b> kontinualni i diskontinualni
6. Izvrši odabir <b>postupka</b> za bojanje prema vrsti tekstila, na zadatom primjeru	<b>Postupci:</b> topli, hladni, mašinski i dr.
7. Demonstrira postupak bojanja prirodnih vlakana, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 5. Za kriterijume 6 i 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Vrste boja za bojanje prirodnih vlakana
- Pigmenti
- Bojanje prirodnih vlakana
- Hladno, toplo i mašinsko bojanje
- Postojanost boja

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da  
Sprovede postupak bojanja vještačkih vlakana**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni <b>ispitivanje</b> tekstila od vještačkih vlakana za potrebe bojanja	<b>Ispitivanje:</b> testiranje na izdržljivost, gorivost, absorbnost i dr.
2. Navede <b>vrste boja</b> za bojanje vještačkih vlakana	<b>Vještačka vlakna:</b> poliamidna, poliestarska, akrilna i dr.
3. Opiše procese djelovanja boja za bojanje vještačkih vlakana	
4. Opiše način testiranja <b>boje</b> na vještačkim vlaknima	<b>Boje:</b> prirodne i hemijske
5. Objasni postojanost boje zavisno od vrste vještačkih vlakana	
6. Objasni postupak bojanja vještačkih vlakana	
7. Demonstrira postupak bojanja vještačkih vlakana, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijum 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Vrste boja za vještačka vlakna
- Bojanje vještačkih vlakana

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da  
Sprovede postupak štampanja tekstilnih materijala**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni <b>pripremu</b> tekstila za štampu	<b>Priprema:</b> čišćenje tekstila, nanošenje aprature za primanje boje i dr.
2. Objasni <b>karakteristike</b> različitih vrsta štampe	<b>Karakteristike:</b> propustljivost boja, izdržljivost boja, broj boja, širina štampe i dr.
3. Objasni <b>sastav</b> paste za štampu	<b>Sastav:</b> zgušnjivači, boje, rastvarači, sredstva za kvašenje i dr.
4. Objasni postupak <b>štampanja</b> različitih <b>vrsta tekstila</b>	<b>Štampanje:</b> ručna štampa, sito štampa, digitalna štampa, sprej štampa, kalupi i dr. <b>Vrste tekstila:</b> celulozna vlakna, vuna, svila, poliamidna vlakna, poliestarska vlakna, acetatna vlakna, poliakrilonitrilna vlakna i dr.
5. Izvrši odabir <b>mašine za štampu</b> u zavisnosti od vrste tekstila, na zadatom primjeru	<b>Mašine za štampu:</b> karusel mašine, mašine za postupak osvjetljavanja sita za ručnu štampu i karusel sito štampu, digitalne mašine sublimacijske, digitalne mašine za štampu kisjele ili bazne i dr.
6. Demonstrira postupak štampanja tekstila, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume 5 i 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Priprema tekstila za štampu
- Pasta za štampu
- Mašine za štampu
- Postupci za štampanje tekstila

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Tehnika bojanja i štampanja tekstila je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina iz ove oblasti kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa cijelom odjeljenjem. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronašavanje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika.
- Praktični dio nastave treba realizovati u školskoj radionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima. Učenike treba podjeliti u grupe i realizovati praktične vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi praktičnu vježbu i dobije traženi rezultat. Posebno обратити pažnju da se zadaci rješavaju od najjednostavnijih ka onim koji zahtijevaju sintezu i analizu usvojenih znanja.
- Preporučuju se posjeti konfekcijskim i tekstilnim preduzećima ili radionicama i modnim salonima i studijima za dizajn u kojima se realizuju postupci bojanja i štampanja tekstila, gdje se učenici mogu neposredno upoznati sa praktičnom realizacijom nastavnih sadržaja.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i kataloge proizvođača. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, internet prezentacije u cilju boljeg razumijevanja teorijske nastave, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse, kao i podsticati učenike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijерне orientacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Đžokić D., Teorija i tehnologija bojenja tekstilnog materijala, TMF, Beograd, 1989.
- Trajković R., Štampanje tekstila, TMF, Beograd, 1981.
- Đorić B., Tehnologija oplemenjivanja, Zavod za udžbenike Beograd, 2010.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Materijal (boje (disperzne, kisjele, katjonske, pigmenit, bazne i dr.), tekstil od prirodnih vlakna (biljna i životinjska), tekstil od vještačkih vlakna (poliamidna, poliestarska, akrilna i dr.), paste i dr.)	po potrebi
4.	Alat i oprema (mašine za štampu tekstila (karusel mašine, mašine za postupak osvjetljavanja sita za ručnu štampu i karusel sito štampu, digitalne mašine sublimacijske, digitalne mašine za štampu kisjele ili bazne i dr.), plastične kadice, gumene rukavice, makaze i dr.)	po potrebi

## **7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja**

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Uvod u grafičke tehnologije
- Pomoćni poslovi u stampi i grafičkoj doradi
- Teorija forme
- Štamparske tehnike
- Dizajniranje grafičkih proizvoda

### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmove i činjenica iz oblasti tehnika bojanja i štampanja tekstila, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primijeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih, audio/video i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije iz oblasti tehnike bojanja i štampanja tekstila prilikom istraživanja stručne literature; različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti tehnike bojanja i štampanja tekstila na stranom jeziku i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize postupak pripreme tekstilnog materijala za bojanje i štampanje; razvijanje sposobnosti rukovanja alatom i opremom za bojanje i štampanje tekstila; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i odgovornost pojedinca kao građanina i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti tehnika bojanja i štampanja tekstila, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stičenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)

- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih materijala, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija materijala za izvođenje praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti tehnike bojanja i štampanja teksta; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturnoških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, umjetnost i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se umjetnost, arhitektura, dizajn i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.3.9. TIPOGRAFIJA

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
IV	20		46	66	3

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa osnovnim principima i načelima tipografije. Osposobljavanje za primjenu savremene tehnologije u izradi različitih vidova tipografije. Razvijanje preciznosti, kreativnosti, sistematičnosti i pozitivnog odnosa prema struci.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Analizira izradu sloga i tipografska pravila
2. Identificira klasifikaciju tipografskih pisama
3. Izradi strane različitih vrsta tipografije
4. Koristi aplikacije za izradu fonta

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira izradu sloga i tipografska pravila**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni zakone i načela u tipografiji	
2. Objasni <b>mjerne sisteme</b> u tipografiji	<b>Mjerni sistemi:</b> tipografski i metrički
3. Navede hronološki razvoj tipografije i <b>pisma</b>	<b>Pismo:</b> slikovno (piktografsko), pojmovno (ideografsko) i fonetsko
4. Navede podjelu <b>slovnih znakova</b>	<b>Slovni znakovi:</b> kurentna i verzalna slova, normalne i medievalne brojke, specijalni i ekspertni znakovi, znakovi interpunkcije, matematički i akcentirani znakovi
5. Opiše postupak izrade sloga za određeni <b>grafički proizvod</b>	<b>Grafički proizvod:</b> knjiga, časopis, dnevne novine, katalog, letak i dr.
6. Navede tipografska pravila	
7. Primijeni zakone i načela u tipografiji, na zadatom primjeru	
8. Demonstrira postupak izrade sloga za određeni grafički proizvod primjenjujući tipografska pravila, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 6. Za kriterijume 7 i 8 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Tipografska pravila
- Izrada sloga

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Identificuje klasifikaciju tipografskih pisama**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Navede klasifikaciju i podjelu pisma	
2. Navede <b>elemente pisma i slovnog znaka</b>	<b>Elementi pisma slovnog znaka:</b> osnovna pismovna linija, linija kurentnih slova, visina kurentnih slova, osnovni potez, spojni potez, uzlazni potez, silazni potez, poprečna crta, oblina, kvačica, dijakritika, serif i dr.
3. Opiše serifna i bezserifna pisma	
4. Navede <b>pismovne rezove</b>	<b>Pismovni rezovi:</b> italic, bold, extra bold, i ultra bold extra light, light, semilight, medium, semibold i dr.
5. Oblikuje elemente autorskog pisma, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak primjene određenih rezova prilikom isticanja djelova teksta, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 4. Za kriterijume 5 i 6 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Klasifikacija pisma
- Elementi pisma i slovnog znaka
- Autorsko pismo

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da  
Izradi strane različitih vrsta tipografije**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni pravila mikrotipografije	
2. Uporedi različite <b>vrste tipografija</b>	<b>Vrste tipografija:</b> knjižna, novinska, časopisna i akcidenična
3. Primijeni pravila mikrotipografije, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupak izrade strane knjige, na zadatom primjeru	
5. Demonstrira postupak izrade strane dnevne novine, na zadatom primjeru	
6. Demonstrira postupak izrade strane časopisa, na zadatom primjeru	
7. Demonstrira postupak izrade akcideničnih proizvoda, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2. Za kriterijume od 3 do 7 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Vrste tipografija

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da  
Koristi aplikacije za digitalizaciju autorskog pisma**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	(Pojašnjenje označenih pojmova)
1. Objasni postupak digitalizacije <b>autorskog pisma</b>	<b>Autorsko pismo:</b> slovni znaci, znaci interpunkcije, brojevi i dr.
2. Opisuje rad u aplikaciji za instaliranje i generisanje autorskog pisma	
3. Demonstrira postupak digitalizacije autorskog pisma, na zadatom primjeru	
4. Demonstrira postupke instaliranja i generisanja autorskog pisma, na zadatom primjeru	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1 i 2 . Za kriterijume 3 i 4 potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Digitalna tipografija

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Tipografija je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina kroz časove teorijske i praktične nastave. Za teorijski dio nastave odjeljne se dijeli na grupe i realizuje se u učionici i školskoj radionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i namjenskim softverom – Adobe Illustrator i FontLab ili neki drugi softverski alat za kreiranje i generisanje autorskog pisma, koji preporučuje nastavnik. Nastava treba da bude aktivna, sa uključivanjem svih učenika. Učenike treba usmjeriti na aktivno učenje, samostalno pronalaženje, sistematizovanje i korišćenje informacija iz različitih izvora na zadatu temu i motivisati ih na timski rad.
- Časove praktične nastave treba realizovati u učionici i školskoj radionici koja je opremljena preporučenim materijalnim uslovima i namjenskim softverom – Adobe Illustrator i FontLab ili neki drugi softverski alat za kreiranje i generisanje autorskog pisma, koji preporučuje nastavnik. Učenike treba podijeliti u grupe i realizovati vježbe individualno, u parovima ili manjim grupama, ali tako da svaki učenik samostalno uradi vježbu i dobije traženi rezultat. Preporučuje se da se prilikom osmišljavanja problemskih zadataka obuhvati nastavni sadržaj stručnih modula, kako bi se kod učenika razvila sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog znanja sa strukom. U cilju boljeg razumijevanja predmetne problematike, predvidjeti posjete poslodavcima.
- Za kvalitetniju realizaciju modula, nastavnik treba pored preporučene stručne literature koristiti i internet prezentacije. Radi veće zainteresovanosti učenika i boljeg razumijevanja, prilikom izlaganja problematike treba koristiti pokazna sredstava za demonstriranje gdje je to moguće, grafičke ilustracije, skice, fotografije, video prikaze iz prakse kao i podsticati učenike na istraživački rad. Problemska nastava treba da zauzme značajno mjesto u realizaciji ovog modula kako bi se teorijska nastava što bolje povezala sa praktičnim primjerima. U cilju toga treba po mogućnosti zadati određene teme za istraživanje i prezentaciju od strane manje grupe učenika i omogućiti debatu u vezi zadate teme u kojoj će učestvovati svi učenici.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orijentacije.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Radaković D., Cvetković D., Primena računara, Viša politehnička škola, Beograd, 2004.
- Nedeljković S., Nedeljković U., Pismo i tipografija FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2012.
- Fileki S., Pismo 26+30, Univerzitet umjetnosti, Beograd, 2010
- Jovanović M., Slog sa elementarnom tipografijom, Viša politehnička škola, Beograd, 1998.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar sa odgovarajućim grafičkim softverom	17
2.	Projektor, projekciono platno/multimedijalna tabla	1
3.	Štampač	1
4.	Skener	1
5.	Digitalni fotoaparat	1

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uredaji	Kom.
6.	Grafičke table	5
7.	Štampani materijal (fontova, prospekti, uputstva proizvođača i druga dokumentacija)	po potrebi

## 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## 8. Uslovi za prohodnost i završetak modula

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## 9. Povezanost modula – korelacija

- Tehničko crtanje sa mašinskim elementima
- Softverski alati u grafičkim tehnologijama
- Teorija forme i boje
- Štamparske tehnike
- Izrada štamparskog tabaka
- Izrada štamparske forme
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Računarska grafika i animacija
- Vizuelne komunikacije
- Vizuelne umjetnosti

## Napomena:

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## 10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanim obliku pravilnim formulisanjem pojmova, činjenica i zakona iz oblasti tipografije, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja na uvjerljiv način primijeren kontekstu; korišćenje različitih izvora znanja pretragom, prikupljanjem i obradom vizuelnih i digitalnih informacija; poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme; sposobnost komunikacije i efikasnog povezivanja sa drugima, spremnost za kritički i konstruktivni dijalog i dr.)

- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije prilikom korišćenja namjenskog softvera za izradu autorskog pisma i sloga; istraživanja različitih stručnih tekstova na Internetu; korišćenje literature i različitih informacija iz oblasti pripreme za štampu na stranom jeziku; uvažavanje kulturne različitosti i dr.)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja, osnovnih matematičkih principa i donošenja zaključaka prilikom analize projektnog zadatka, razvijanje funkcionalnog matematičkog znanja i vještina primjenjivih u projektovanju grafičkog proizvoda kroz proračun sloga, veličine i elemenata slovnog znaka; primjena tog znanja i metodologije u odgovoru na zahtjeve i potrebe ljudi; sposobnost i spremnost za usvajanje predloženih rješenja i izbora odgovarajućih postupaka; razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom aktivnošću i dr.)
- Digitalna kompetencija (upotreba namjenskog softvera za izradu grafičke dokumentacije i izradu sloga i autorskog pisma; korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe podataka iz oblasti digitalne tipografije, prepoznavanjem relevantnih stručnih tekstova i video zapisa; razvijanje svijesti o značaju elektronskog učenja kroz različite vidove online nastave i interakcije; korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tolerancije, kulture dijaloga i poštovanja tuđeg integriteta, u skladu sa etičkim pravilima; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stecenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (angažovanje u zajedničkom ili javnom interesu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti; poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju savremenih događaja, kao i njihovu povezanost sa istorijskim; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom primjenom odgovarajućih ekološki prihvatljivih materijala u izradi grafičkih proizvoda, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema; razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom prilikom rješavanja različitih zadataka, samostalno ili u timu, kroz izradu i upravljanje projektima iz stručne ili društveno odgovorne oblasti; planiranje i organizacija resursa i materijala za izradu praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti tipografije; razumijevanje vlastitog identiteta i kulturne baštine koji se razvijaju u svijetu kulturne različitosti; predstavljanje ideja putem različitih kulturoloških formi kao što su pisani, štampani ili digitalni tekst, likovna kultura i dizajn; sposobnost izražavanja i tumačenja figurativnih i apstraktnih ideja, razvijanje kreativnog izražavanja ideja prilikom izrade praktičnih vježbi; sposobnost prepoznavanja i ostvarivanja mogućnosti za ličnu, društvenu ili komercijalnu vrijednost kroz izradu autorskog pisma i sloga, umjetnost i druge kulturne forme i sposobnost da se uključe u kreativne procese, kako pojedinca tako i kolektivno, etičkim i odgovornim pristupom, radoznalost prema svijetu i načinu na koji se grafički proizvodi, sa akcentom na njihovu tipografiju, i druge kulturne forme mogu doživjeti, ali i oblikovati svijet i dr.)

### 3.3.10. VIZUELNE UMJETNOSTI

#### 1. Broj časova i kreditna vrijednost:

Razred	Oblici nastave			Ukupno	Kreditna vrijednost
	Teorijska nastava	Vježbe	Praktična nastava		
II	14		52	66	3

Praktična nastava: Odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika.

#### 2. Cilj modula:

- Upoznavanje sa odabranim područjima iz vizuelnih umjetnosti. Osnosobljavanje za vizuelno iskazivanje korišćenjem različitih tehnika i materijala. Razvijanje likovne pismenosti, kreativnosti i kritičkog promišljanja.

#### 3. Ishodi učenja

Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da:

1. Razlikuje oblasti vizuelnih umjetnosti
2. Analizira arhitekturu i urbanizam
3. Analizira različita područja dizajna
4. Analizira oblast fotografije u vizuelnim umjetnostima

**Ishod 1 - Učenik će biti sposoban da**  
**Razlikuje oblasti vizuelnih umjetnosti**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Objasni <b>elementarne termine</b> u <b>vizuelnim umjetnostima</b>	<b>Elementarni termini:</b> istorija umjetnosti, likovna kritika, estetika, pojam lijepog, muzeji, galerije i dr.
2. Opše relativnost pojma ljepote i tumačenja lijepog kroz različite periode istorije umjetnosti	<b>Vizuelne umjetnosti:</b> crtanje, slikanje, vajanje, grafika, arhitektura, dizajn, fotografija, primjenjena umjetnost i dr.
3. Objasni uticaj umjetnosti na razvoj ličnosti i društva	
4. Izradi istraživački rad na zadatu temu iz oblasti vizuelnih umjetnosti	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijum 4, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Vizuelne umjetnosti
- Estetika

**Ishod 2 - Učenik će biti sposoban da**  
**Analizira arhitekturu i urbanizam**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Definiše ulogu arhitekture i urbanizma	
2. Opiše istorijski razvoj arhitekture i urbanizma	
3. Definiše osnovne <b>arhitektonске elemente</b> i <b>građevinske materijale</b>	<b>Arhitektonski elementi:</b> zid, stub, luk, svod, kupola, ploča i dr. <b>Građevinski materijali:</b> drvo, kamen, zemlja beton, čelik, armirani beton i dr.
4. Izradi skice zadatog enterijera i ekstrijera	
5. Izradi istraživački rad o zadatom arhitektonskom obliku	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume 4 i 5, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Arhitektura
- Urbanizam

**Ishod 3 - Učenik će biti sposoban da  
Analizira različita područja dizajna**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Definiše značaj i vrste dizajna	
2. Razlikuje osnovna <b>načela u dizajnu</b>	<b>Načela u dizajnu:</b> funkcionalnost i estetika
3. Nabroji oblasti grafičkog dizajna	
4. Objasni proces izrade grafičkog proizvoda od ideje do realizacije	
5. Izradi idejno rješenje zaštitnog znaka, logotipa i vizuelnog identiteta na zadatu temu	
6. Izradi idejno rješenje plakata na zadatu temu	
7. Izradi idejno rješenje ilustracije na zadatu temu	
8. Objasni elemente i funkciju veb dizajna	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspješno realizovao kriterijume 1, 2, 3, 4 i 8. Za kriterijume 5, 6 i 7, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Dizajn
- Grafički dizajn
- Primijenjena umjetnost
- Veb dizajn

**Ishod 4 - Učenik će biti sposoban da  
Analizira oblast fotografije u vizuelnim umjetnostima**

Kriterijumi za dostizanje ishoda učenja	Kontekst (Pojašnjenje označenih pojmova)
U cilju dostizanja ishoda učenja, učenik treba da:	
1. Opiše istorijski razvoj fotografije	
2. Navede <b>faktore</b> u procesu nastanka fotografije	<b>Faktori:</b> svjetlost, boja, kompozicija, kontrast, ekspozicija, objektiv, otvor blende, oština, žižna daljina i dr.
3. Nabroji režime rada digitalne fotografije, na zadatom primjeru	
4. Izradi fotografije po zadatom motivu - portret	
5. Izradi fotografije po zadatom motivu - autoportret	
6. Izradi fotografije po zadatom motivu - pejzaž	
7. Izradi fotografije po zadatom motivu – mrtva priroda	
8. Izradi fotografije po zadatom motivu – grupni portret	

**Način provjeravanja dostignutosti ishoda učenja**

U cilju provjeravanja dostignutosti pomenutog ishoda učenja, potreban je usmeni ili pisani dokaz da je učenik uspešno realizovao kriterijume od 1 do 3. Za kriterijume od 4 do 8, potrebne su ispravno urađene praktične vježbe sa usmenim obrazloženjem.

**Predložene teme**

- Fotografija
- Likovni motivi
- Likovni elementi i njihovi odnosi

#### 4. Didaktičke preporuke za realizaciju modula

- Modul Vizuelne komunikacije je tako koncipiran da učenicima omogućava sticanje znanja i vještina iz ove oblasti kroz časove teorijske i praktične nastave. Teorijski dio nastave treba realizovati sa odjeljenjem koje se dijeli na grupe tako da podrazumijeva pored realizacije teorijskih sadržaja, sažeto objašnjavanje cilja, zadataka i postupaka za pravilno izvođenje praktičnih vježbi.
- Za uspješnu realizaciju praktične nastave, potreban je atelje ili specijalizovana učionica sa mokrim čvorom, sa dobrim izvorom prirodne i vještačke svjetlosti i potrebnom opremom i objektima (reprodukcije, odgovarajuća literatura i dr.). Izrada praktičnih radova realizuje se individualno, vrše se korekture i praćenje procesa stvaranja, poštujući senzibilitet i individualnost svakog pojedinca. Nastavnik treba da podstiče problemsku nastavu u kojoj navodi učenike da sami dolaze do zaključaka prilikom rješavanja problema, što omogućava povezivanje teorijskih znanja sa praktičnom primjenom.
- U cilju podsticanja darovitih učenika, nastavnik može da koristi viši taksonomski nivo u odnosu na preporučeni, kao i proširene ishode učenja, usmjeravajući darovite učenike na zaključivanje, razvijanje sposobnosti analize i sinteze, kreativnosti i pozitivnog odnosa prema oblastima koje ih interesuju. Nastavnik treba da podstakne učenike na razvoj njihovih sposobnosti i interesovanja u cilju pravilne karijerne orientacije.
- Potrebno je kontinuirano praćenje kulturnih dešavanja, posjećivanje muzeja, galerija i sl.

#### 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Gagović V.; Miljkovac A., Umjetnost i vizuelna komunikacija, udžbenik za I i II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2011.
- Žunjić S.; Bajić S.; Gardašević A.; Vukićević S., Umjetnost i vizuelna komunikacija, udžbenik za I i II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2011.

#### Napomena:

Nastavnik treba da koristi i preporuči učenicima udžbenike odobrene od strane nadležnog Savjeta, važeće propise iz stručne oblasti i relevantne internet stranice na kojima se nalaze korisne informacije.

#### 6. Prostorni i materijalni uslovi za izvođenje nastave

Redni broj	Opis – alati, instrumenti i uređaji	Kom.
1.	Računar	1
2.	Projektor, projekciono platno/ multimedijalna tabla	1
3.	Fotoaparat	1
4.	Plakari za odlaganje radova, pribora i materijala	3
5.	Izložbeni panoci	5

#### 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja

- Provjeravanje postignuća učenika sprovodi se u kontinuitetu radi praćenja učenika u dostizanju ishoda učenja.
- Vrednovanje postignuća učenika, odnosno dostizanja ishoda učenja vrši se u skladu sa kriterijumima za dostizanje svakog ishoda učenja posebno.
- Kriterijumi ocjenjivanja za ocjene nedovoljan (1) do odličan (5), kao i udio pojedinih ishoda u konačnoj ocjeni, utvrđuju se na nivou aktiva.
- Predviđeni načini provjere dostignutosti ishoda učenja definisani su za svaki ishod posebno.
- Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz ocjena svih ishoda u tom klasifikacionom periodu.
- Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.

## **8. Uslovi za prohodnost i završetak modula**

- Pozitivna ocjena na kraju školske godine.

## **9. Povezanost modula – korelacija**

- Teorija forme i boje
- Štamparske tehnike
- Izrada štamparskog tabaka
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni stamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Knjigovezačka dorada
- Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija
- Računarska grafika i animacija
- Moderna umjetnost
- Vizuelne komunikacije
- Socijalne mreže i globalizacija
- Tipografija

### **Napomena:**

U cilju usaglašavanja sadržaja, dinamike realizacije i ishoda učenja, nastavnici su obavezni da zajedno vrše planiranje vaspitno-obrazovnog rada.

## **10. Ključne kompetencije koje se razvijaju ovim modulom**

- Kompetencija pismenosti (upotreba stručne terminologije u usmenom i pisanom obliku, pravilnim formulisanjem pojmove u vezi sa likovnom umjetnošću, primijenjenom umjetnošću i dizajnom, izražavanjem argumenata i kritičkog mišljenja, poštovanje pravila i preporuka prilikom prezentovanja zadate teme i dr.)
- Kompetencija višejezičnosti (razumijevanje stručne terminologije i korišćenje stručne literature na stranom jeziku iz oblasti likovne umjetnosti, primjenjene umjetnosti i dizajna)
- Matematička kompetencija i kompetencija u prirodnim naukama, tehnologiji i inženjerstvu (STEM) (razvijanje logičkog načina razmišljanja i donošenja zaključaka, analiziranje različitih situacija u vezi sa praktičnim zadacima vezanim za oblast likovne umjetnosti, primjenjene umjetnosti i dizajna i dr.)
- Digitalna kompetencija (korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija radi pretrage, prikupljanja i upotrebe softverskih alata za izradu prezentacija na zadatu temu, korišćenje foruma i društvenih mreža, u cilju razmjene stručnih informacija, poštovanjem pravila bezbjednosti i etike prilikom korišćenja Interneta i dr.)
- Lična, socijalna i kompetencija učiti kako učiti (razvijanje tehnika samostalnog učenja, kao i učenja u timu kroz vršnjačku edukaciju i diskusiju, izradu domaćih zadataka i prezentacija na zadatu temu; razvijanje sposobnosti izražavanja sopstvenog mišljenja učešćem u konstruktivnoj diskusiji sa uvažavanjem drugačijih stavova; razvijanje tehnika istraživanja, sistematizovanja i vrednovanja informacija u cilju nadogradnje prethodno stečenih znanja, kao i otkrivanja novih; razvijanje sposobnosti učenja na sopstvenim greškama kroz samoprocjenu i samoevaluaciju; razvijanje svijesti o značaju vođenja zdravog života i dr.)
- Građanska kompetencija (poštovanje prava, jednakosti, slobode izražavanja i mišljenja kroz debate, diskusije i podjelu na grupe; razvijanje svijesti o značaju održivog razvoja i odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini, racionalnom upotrebom pribora i materijala u radu, pravilnim odlaganjem otpada nakon izvedenih praktičnih zadataka i dr.)
- Preduzetnička kompetencija (razvijanje sposobnosti davanja inicijative, procjene i pravilnog određivanja prioriteta prilikom rješavanja problema, razvijanje kreativnosti, kao i vještina planiranja i upravljanja vremenom, samostalno ili u timu, planiranje i organizacija resursa i materijala za izvođenje praktičnih zadataka i dr.)
- Kompetencija kulturnoške svijesti i izražavanja (razvijanje svijesti o značaju poznavanja i poštovanja lokalnih, nacionalnih, regionalnih, evropskih i globalnih kultura kroz povezivanje sa primjerima iz oblasti likovne

umjetnosti, primjenjene umjetnosti i dizajna, poštovanje različitosti i kulturne ekspresije, pozitivan odnos prema umjestnosti, kultivisanje estetskih kapaciteta, etički odnos prema tijelu i dr.)

## 4. STRUČNI ISPIT

### Program stručnog ispita za učenike koji nastavljaju obrazovanje:

- Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost (odnosno Albanski jezik i književnost)
- Matematika (na osnovnom ili višem nivou, u skladu sa ispitnim katalogom)
- Stručna teorija

### Program stručnog ispita za učenike koji ne nastavljaju obrazovanje:

- Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost (odnosno Albanski jezik i književnost)
- Matematika (na osnovnom nivou, u skladu sa ispitnim katalogom)
- Stručni rad

### 4.1. ISPITNI KATALOG ZA STRUČNU TEORIJU

#### 1. Moduli na osnovu kojih je urađen ispitni katalog za stručnu teoriju:

- Uvod u grafičke tehnologije
- Štamparske tehnike
- Upravljanje grafičkim mašinama
- Dizajniranje grafičkih proizvoda
- Izrada grafičkih proizvoda
- Savremeni grafički postupci
- Digitalni štamparski postupci

#### 2. Cilj ispita:

- Provjera nivoa postignuća ishoda učenja definisanih u modulima koji čine stručnu teoriju od značaja za kvalifikaciju nivoa obrazovanja Tehničar/Tehničarka za dekorisanje i aranžiranje prostora

#### 3. Sadržaj provjere (ishodi i kriterijumi za provjeru dostignutosti ishoda učenja)

Ishodi učenja Učenik treba da dokaze da je sposoban da:	Kriterijumi za provjeru dostignutosti ishoda učenja Učenik treba da:
Identificuje materijale i mogućnosti njihove primjene u grafičkoj industriji, postupke izrade i dorade papira i mjerne zaštite na radnom mjestu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opiše osobine papira u zavisnosti od <b>tehnike štampe</b> <b>Tehnike štampe:</b> konvencionalne (visoka, duboka, ravna, propusna) i digitalne (CTPrint i CTPress)</li> <li>- Opiše faze procesa proizvodnje papira na papir mašini i postupke dorade papira</li> <li>- Razlikuje upotrebu grafičkih boja u zavisnosti od tehnike štampe i <b>štamparske podloge</b> <b>Štamparske podloge:</b> papiri, kartoni, folije, platno i dr.</li> <li>- Objasni osobine i upotrebu polimernih materijala u grafičkoj industriji</li> <li>- Objasni osnovne karakteristike maziva i njihovu primjenu u grafičkoj industriji</li> <li>- Objasni vrste ljepljivica prema različitim <b>klasifikacijama</b></li> </ul>

Ishodi učenja Učenik treba da dokaže da je sposoban da:	Kriterijumi za provjeru dostignutosti ishoda učenja Učenik treba da:
	<p><b>Klasifikacije:</b> prema porijeklu, oblasti primjene, temperaturi primjene, načinu očvršćavanja, konačnom svojstvu ljeplila idr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Navede <b>mjere zaštite</b> i sigurnosti izvođača radova u štampariji</li> </ul> <p><b>Mjere zaštite:</b> opšte mjere zaštite izvođača radova na radu, mjere kojima se neposredno obezbeđuje sigurnost na radu, mjere u vezi sa uslovima rada i mjere u vezi sa posebnom zaštitom radnika u štampariji</p>
Razlikuje štamparske tehnike, njihove mogućnosti i načine dobijanja otiska	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Navede razdoblja istorijskog razvoja grafičke industrije</li> </ul> <p><b>Razdoblja:</b> prije Guttenberga, Guttenbergovog otkrića, mehanizacije, automatizacije, elektronike i digitalizacije</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni <b>osnovne faze i podfaze izrade</b> grafičkog proizvoda</li> </ul> <p><b>Osnovne faze:</b> priprema, štampa i grafička dorada</p> <p><b>Podfaze:</b> izrada idejnog rješenja, kompjuterska priprema, ripovanje i izrada štamparske forme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uporedi formiranje otiska u različitim <b>tehnikama štampe</b></li> </ul> <p><b>Tehnike štampe:</b> konvencionalne (visoka (tipo, fleksa), ravna (litografija, ofset i svjetlo), duboka (tampon i bakro) i propusna (sito i blok) i digitalne (CTPress i CTPrint) i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opis karakteristike <b>mašina</b> za različite tehnike štampe</li> </ul> <p><b>Mašine:</b> rotacione i tabačne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opis postupak <b>pripreme mašine</b> za štampu u određenoj štamparskoj tehnici</li> </ul> <p><b>Priprema mašine:</b> ulaganje materijala, podešavanje štamparskih sistema, podešavanje pritiska štampe, podešavanje nanosa boje (zonsko i kompletno), podešavanje uređaja za izlaganje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uporedi karakteristike jednobojne i <b>višebojne štampe</b></li> </ul> <p><b>Višebojna štampa:</b> cijan, magenta, žuta, korektivna crna, spot boje i lak (mat i sjajni)</p>
Analizira karakteristike upravljanja grafičkim mašinama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni karakteristike elektrostatičkog i magnetnog polja i</li> <li>- Objasni značaj pravilnog priključenja grafičke mašine na električnu mrežu</li> <li>- Navede razlike između sistema automatskog upravljanja (SAU) i sistema automatske regulacije (SAR)</li> <li>- Objasni postupak priključivanja grafičke mašine na različite <b>vrste pomoćnog napajanja</b> u cilju obezbeđenja neprekidnosti napajanja električnom energijom</li> </ul> <p><b>Vrste pomoćnog napajanja:</b> rezervno (agregat, akumulator i dr.) i neprekidno napajanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni način upotrebe <b>opreme</b> za obradu štamparske forme</li> </ul>

Ishodi učenja Učenik treba da dokaže da je sposoban da:	Kriterijumi za provjeru dostignutosti ishoda učenja Učenik treba da:
	<p><b>Oprema:</b> mašine za štampu, ručni alat i softverski paketi i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni popstupak provjere ispravnosti i čišćoće <b>sistema</b> na mašini za štampu</li> </ul> <p><b>Sistemi:</b> za ulaganje, za izlaganje, štamparske sekcije i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uporedi postupke podešavanja sistema na mašini za štampu</li> <li>- Uporedi postupke podešavanja <b>mašina u knjigovezačkoj doradi</b></li> </ul> <p><b>Maštine u knjigovezačkoj doradi:</b> za rezanje, za savijanje, sakupljanje, povezivanje, lijepljenje, šivenje trabaka, visokoproduktivne linije za broširani i tvrdi povez i dr.</p>
Razlikuje pravila dizajniranja različitih grafičkih proizvoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni primjenu <b>osnova grafičkog dizajna</b> na jednostavnim grafičkim formama</li> </ul> <p><b>Osnove grafičkog dizajna:</b> ideja, koncept, prenošenje poruka, likovni elementi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni primjenu <b>ilustrativnog materijala</b> u oblikovanju grafičkog proizvoda</li> </ul> <p><b>Ilustrativni materijal:</b> crteži, slike, grafike, ilustracije, fotografije, grafikoni, dijagrami, tabele i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uporedi oblikovanje grafičkih <b>proizvoda reklamno informativnog</b> karaktera</li> </ul> <p><b>Proizvodi reklamnog karaktera:</b> naslovica kataloga, novinski oglas, bilbord i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni oblikovanje <b>vizuelnog identiteta</b> grafičkih proizvoda primjenom likovno grafičkih elemenata</li> </ul> <p><b>Vizuelni identitet:</b> vizit kartica, memorandum, koverta i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni principe dizajniranja trodimenzionalnog grafičkog proizvoda</li> <li>- Razlikuje <b>grafičke elemente i kompozicijske princip</b> prilikom izrade idejnog rješenja izabranog grafičkog proizvoda</li> </ul> <p><b>Grafički elementi:</b> tačka, linija, boja, površina, svijetlotamno, volumen, tekstura</p> <p><b>Kompozicijski principi:</b> harmonija, jedinstvo, kontrast, dominacija, ravnoteža, ritam</p>
Analizira proizvodni proces izrade grafičkih proizvoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Razlikuje dobijeni <b>materijal</b> za pripremu određenog grafičkog proizvoda</li> </ul> <p><b>Materijal:</b> analogni (ilustracije, fotografije, grafikoni i dr.) i digitalni (digitalne fotografije, digitalni crteži, PDF fajlovi, tekstualni fajlovi i dr.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Navede <b>podatke</b> neophodne za izradu montažnog tabaka za određeni grafički proizvod</li> </ul> <p><b>Podaci:</b> tehnika štampe, mašina na kojoj se štampa,</p>

Ishodi učenja Učenik treba da dokaže da je sposoban da:	Kriterijumi za provjeru dostignutosti ishoda učenja Učenik treba da:
	<p>format tabaka, broj strana na tabaku, način savijanja i rezanja tabaka i dr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Razlikuje <b>tehnologije</b> za realizaciju određenog grafičkog proizvoda  <b>Tehnologije:</b> konvencionalne (visoka, duboka, ravna i propusna) i digitalne</li> <li>- Objasni <b>postupke unosa</b>, obrade i integracije materijala u digitalni dokument za štampu  <b>Postupci unosa:</b> preuzimanje teksta (eksterna memorija, mejl i dr.) ili direktni unos (pomoću tastature, skeniranjem i dr.).  <b>Postupci unosa:</b> digitalna kamera, skener, eksterne memorije, slike sa interneta (dozvoljena upotreba)</li> <li>- Opiše postupak štampanja određenog grafičkog proizvoda na odgovarajućoj <b>podlozi</b>  <b>Podloge:</b> papiri (obostrano glaćani, ofsetni, pausi dr.), kartoni, folije i dr.</li> <li>- Objasni <b>postupke finalizacije</b> grafičkog proizvoda  <b>Postupci finalizacije:</b> rezanje, obrezivanje, savijanje sakupljanje, lijepljenje, povezivanje i dr.</li> <li>- Objasni postupke <b>kontrole</b> kvaliteta gotovog grafičkog proizvoda  <b>Kontrola:</b> orientacija strana, raspored na pripadajućem tabaku i dr.</li> </ul>
Analizira karakteristike savremenih štamparskih postupaka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Razlikuje štamparske postupke u <b>savremenj štampi</b>  <b>Savremena štampa:</b> sublimaciona, transfer, termo transfer (flok i fleks) i dr.</li> <li>- Opiše postupke pripreme za štampu na određenim <b>podlogama</b> savremenim štamparskim tehnikama  <b>Podloge:</b> tkanina, staklo, PVC materijali, kamen, keramika i dr.</li> <li>- Opiše postupke formiranja i prenosa otiska kod savremenih štamparskih postupaka, koristeći različite <b>materijale</b>  <b>Materijal:</b> folije u boji, transfer, šablon i poliester folije, folije za enterijere, solventne auto folije (u boji, za štampu) i dr.</li> <li>- Uporedi karakteristike i načine <b>pripreme podloga</b> za štampanje savremenim štamparskim postupcima  <b>Priprema podloge:</b> zagrevanje, sušenje, nanošenje dodataka i dr.</li> <li>- Objasni podešavanje <b>parametara i postupke pripreme</b> za određene,</li> </ul>

Ishodi učenja Učenik treba da dokaže da je sposoban da:	Kriterijumi za provjeru dostignutosti ishoda učenja Učenik treba da:
	<p>savremene štamparske postupke</p> <p><b>Parametri:</b> temperatura, pritisak i vrijeme trajanja kontakta i dr.</p> <p><b>Postupci pripreme:</b> digitalni, mašinski i ručni</p>
Analizira osnovne principe formiranja otiska kod digitalnih štamparskih postupaka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objasni procese digitalizacije u <b>procesu pripreme</b> za štampu i ostalim proizvodnim fazama grafičke industrije           <p><b>Proces pripreme:</b> digitalizacija slika, vektorizacija crteža, prelom strane, montaža tabaka, izrada štamparske forme</p> </li> <li>- Navede razlike, <b>prednosti i nedostatke</b> digitalnih i analognih štamparskih postupaka           <p><b>Prednost:</b> brzina, manje otpada (škarta), lakša promjena formata, brža korektura u slučaju greške, za manje tiraže ekonomski isplatiljiva</p> <p><b>Nedostaci:</b> mogućnost kontrole kvaliteta prije dobijanja otiska, kvalitet štampe, ekonomski neisplativa za velike tiraže, visoka cijena repromaterijala</p> </li> <li>- Navede karakteristike dobijanja otiska kod digitalne štampe sa pritiskom</li> <li>- Razlikuje principe dobijanja otiska kod beskontaktnih digitalnih tehnologija</li> <li>- Objasni <b>računarsko tehnoško okruženje</b> za određeni postupak štampe na digitalnim mašinama           <p><b>Računarsko tehnoško okruženje:</b> odgovarajuća računarska konfiguracija, štampači i mašine za izradu probnog otiska, softver za ripovanje i dr.</p> </li> </ul>

#### 4. Tip ispita

- Učenik koji nastavlja obrazovanje polaže stručnu teoriju putem testa

#### 5. Dozvoljena pomagala

- U skladu sa pitanjima i zadacima

#### 6. Literatura i drugi izvori

- U skladu sa literaturom koja je definisana modulima na osnovu kojih je urađen Ispitni katalog za stručnu teoriju

#### 7. Mjerila provjere

- Na osnovu kriterijuma za provjeru dostignutosti ishoda učenja, formiraju se ispitna pitanja i zadaci različitog tipa, na različitom taksonomskom nivou, iz svih ishoda učenja.

#### Vrste pitanja/zadataka na testu:

- Pitanja/zadaci zatvorenog tipa
  - Pitanja/zadaci višestrukog izbora (ponuđena su tri ili četiri odgovora od kojih je jedan tačan)
  - Pitanja/zadaci alternativnog izbora (pitanja da - ne ili tačno - netačno)

- Pitanja/zadaci povezivanja (povezivanje odgovarajućih pojmova)
- Pitanja/zadaci otvorenog tipa
  - Pitanja/zadaci kratkog odgovora (treba upisati riječ, sintagmu, rečenicu)
  - Pitanja/zadaci produženog odgovora
  - Pitanja/zadaci dopunjavanja

**Obim zadataka na testu:**

Test se sastoji od pitanja/zadataka koji su povezani sa kriterijumima provjere dostignutosti ishoda učenja kao i praktičnim kriterijumima čiji se pojedini segmenti izvođenja mogu provjeriti putem testa, a vezani su za dostizanje ishoda učenja. Broj pitanja po ishodima na testu u odnosu na ukupan broj, usklađen je sa zastupljenošću ishoda koji su definisani u ispitnom katalogu.

## 4.2. ISPITNI KATALOG ZA STRUČNI RAD

### 1. Moduli na osnovu kojih je urađen ispitni katalog za stručni rad:

- Izrada štamparske forme
- Savremeni štamparski postupci
- Digitalni štamparski postupci
- Izrada grafičkih proizvoda
- Izvođenje završne grafičke dorade
- Izrada ambalaže i kartonaže

### 2. Cilj ispita:

- Provjera nivoa postignuća ishoda učenja definisanih u modulima koji čine osnovu za izradu stručnog rada.
- Provjera pravilne upotrebe stručne terminologije, sposobnosti povezivanja teorijskih i praktičnih znanja, samostalnosti i sistematičnosti u radu, racionalnog korišćenja materijala, vremena i energije i poznavanja propisa za obezbeđenje zaštite na radu i zaštite okoline.

### 3. Teme/Zadaci za stručni rad

1. Izrada štamparske forme za fleksu štampu
2. Izrada elektronske pripreme za auto grafiku
3. Izrada elektronske pripreme za parcijalno lakiranje
4. Formiranje štamparske forme za digitalnu štampu
5. Izrada montažnog tabaka knjižnog bloka
6. Izrada montažnog tabaka kod novinske štampe
7. Izrada vektorske grafike
8. Unos i obrada kolorne fotografije
9. Izrada elektronske pripreme za propusnu štampu
10. Izrada elektronske pripreme za knjigu broširanog poveza
11. Izrada elektronske pripreme za bilbord
12. Izrada elektronske pripreme za višebojni plakat
13. Kontrola rasporeda strana na tabaku
14. Priprema uređaja za ulaganje
15. Priprema mašine za štampu dnevnih novina
16. Priprema materijala za štampu
17. Štampanje jednobojnih plakata na jednobojnoj ofset mašini
18. Štampanje višebojnih plakata na jednobojnoj ofset mašini
19. Štampa blokova spiralnog poveza
20. Štampa višebojnog letka
21. Podešavanje jednobojne ofset mašine
22. Štampa knjige tvrdog poveza
23. Štampa korica za tvrdi povez sa plastificiranim presvlakom
24. Kontrola kvaliteta štampe na tabačnim mašinama
25. Izrada korica rokovnika u kožnom povezu
26. Izrada stonog kalendara
27. Izrada zaštitnih korica
28. Izrada kataloga spiralnog poveza
29. Izrada korica tvrdog poveza u vještačkoj kožil
30. Izrada korica tvrdog poveza sa plastificiranim presvlakom
31. Izrada blokčića formata A6, spiralnog poveza
32. Izrada dekorativnih jednodjelnih kutija
33. Izrada korica za album
34. Izrada blokčića formata A6, spiralnog poveza
35. Izrada jednodjelnih fascikli
36. Izrada jednodjelnih, složivih kutija od talasaste lepenke

#### **4. Tip ispita**

- Učenik koji ne nastavlja obrazovanje radi stručni rad praktično, sa pisanim i usmenim obrazloženjem

#### **5. Dozvoljena pomagala**

- U skladu sa zadatkom

#### **6. Literatura i drugi izvori**

- U skladu sa literaturom koja je definisana modulima na osnovu kojih je urađen ispitni katalog za stručni rad

#### **7. Mjerila provjere**

- Na osnovu predloženih tema/zadataka u Ispitnom katalogu za stručni rad, formiraju se zadaci koje učenici biraju u skladu sa pravilnikom koji reguliše polaganje stručnog ispita. Na osnovu izabranog zadatka, učenik samostalno radi stručni rad, u skladu sa uputstvom i nadzorom nastavnika - mentora. Ispitna komisija određuje početak, završetak i rok predaje stručnih radova u skladu sa pravilnikom. Sastavni dio stručnog ispita je pisano i usmeno obrazloženje praktičnog zadatka.

Stručni rad se boduje na sljedeći način:

- Adekvatan izbor materijala, opreme, alata, zaštitnih sredstava, metoda za analizu i dr. za realizaciju praktičnog zadatka – 15%
- Stručna razrada praktičnog zadatka – 40%
- Funkcionalnost i povezanost zadatka sa praktičnom primjenom – 15 %
- Pisano obrazloženje praktičnog zadatka (teorijska obrada teme i opis toka izrade zadatka) – 15%
- Usmeno obrazloženje praktičnog zadatka – 15%

## 5. NAČIN IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA

### 5.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I OBЛИCIMA NASTAVE

Redni broj	Naziv modula	Razred	Ukupno časova	Oblici nastave			Broj časova kod kojih se odjeljenje dijeli na grupe		
				T	V	P	T	V	P
<b>Stručni moduli</b>									
1.	Tehničko crtanje sa mašinskim elementima	I	108	72	-	36	72	-	36
2.	Uvod u grafičke tehnologije	I	180	108	36	36	-	36	36
3.	Softverski alati u grafičkim tehnologijama	I	108	36	-	72	36	-	72
4.	Pomoćni poslovi u štampi i grafičkoj doradi	I	72	36	-	36	-	-	36
5.	Teorija forme i boje	II	108	36	-	72	36	-	72
6.	Štamparske tehnike	II	180	90	-	90	-	-	90
7.	Upravljanje grafičkim mašinama	II	144	72	-	72	-	-	72
8.	Izrada štamparskog tabaka	II	108	36	-	72	-	-	72
9.	Izvođenje završne grafičke dorade	III	144	72	-	72	-	-	72
10.	Izrada ambalaže i kartonaže	III	144	72	-	72	-	-	72
11.	Izrada štamparske forme	III	108	36	-	72	-	-	72
12.	Dizajniranje grafičkih proizvoda	III	144	18	-	126	18	-	126
14.	Preduzetništvo	III	72	36	36	-	-	-	-
15.	Izrada grafičkih proizvoda	IV	165	66	-	99	-	-	99
16.	Savremeni štamparski procesi	IV	132	66	-	66	-	-	66
17.	Digitalni štamparski postupci	IV	66	33	-	33	-	-	33
18.	Knjigovezačka dorada	IV	132	66	-	66	-	-	66
19.	Poslovna kultura	IV	66	52	14	-	-	-	-
20.	Engleski jezik u oblasti grafičkih tehnologija	IV	66	33	33	-	-	33	-
<b>Izborni moduli</b>									
2.	Računarska grafika i animacija	II	72	18	-	54	18	-	54
3.	Reciklažne tehnologije	II	72	-	-	-	-	-	-
4.	Moderna umjetnost	II	72	52	20	-	-	-	-
4.	Savremeno odrastanje	II	72	54	18	-	-	-	-
6.	Vizuelne komunikacije	III	72	18	-	54	18	-	54
7.	Digitalna reprofotografija	III	72	12	-	60	12	-	60
7.	Socijalne mreže i globalizacija	III	72	50	22	-	-	-	-
8.	Tehnike bojanja i štampanja tekstila	IV	72	33	-	33	-	-	33
9.	Tipografija	IV	66	20	-	46	-	-	46
10.	Vizuelne umjetnosti	IV	66	14	-	52	-	-	52

## 5.2. PRAKTIČNO OBRAZOVANJE I PROFESIONALNA PRAKSA

### 5.2.1. PRAKTIČNO OBRAZOVANJE (PRAKTIČNA NASTAVA – PN) U ŠKOLI I KOD POSLODAVCA

- Praktično obrazovanje se obavlja radi primjene teorijskih znanja u praksi i sticanja novih vještina.
- Praktično obrazovanje se izvodi u objektima škole (radionice, kabineti ili laboratorije) i u objektima van škole (ustanove ili privredna drštva)

**Spisak modula u okviru kojih se realizuje praktično obrazovanje (praktična nastava – PN) i broj časova u školi i kod poslodavca:**

Redni broj	Naziv modula	Razred	Broj časova PN u školi	Broj časova PN kod poslodavca	Ukupan broj časova PN
1.	Tehničko crtanje sa mašinskim elementima	I	36		36
2.	Uvod u grafičke tehnologije	I	30	6	36
3.	Softverski alati u grafičkim tehnologijama	I	72		72
4.	Pomoći poslovi u štampi i grafičkoj doradi	I	24	12	36
<b>Ukupno PN – I razred</b>			<b>162</b>	<b>18</b>	<b>180</b>
5.	Teorija forme i boje	II	72		72
6.	Štamparske tehnike	II	78	12	90
7.	Upravljanje grafičkim mašinama	II	60	12	72
8.	Izrada štamparskog tabaka	II	66	6	72
<b>Ukupno PN – II razred</b>			<b>276</b>	<b>30</b>	<b>306</b>
9.	Izvođenje završne grafičke dorade	III	60	12	72
10.	Izrada ambalaže i kartonaže	III	60	12	72
11.	Izrada štamparske forme	III	60	12	72
12.	Dizajniranje grafičkih proizvoda	III	120	6	126
<b>Ukupno PN – III razred</b>			<b>300</b>	<b>42</b>	<b>342</b>
13.	Izrada grafičkih proizvoda	IV	87	12	99
14.	Savremeni štamparski procesi	IV	54	12	66
15.	Digitalni štamparski postupci	IV	21	12	33
16.	Knjigovezačka dorada	IV	60	6	66
<b>Ukupno PN – IV razred</b>			<b>222</b>	<b>42</b>	<b>264</b>
<b>Ukupno PN – I, II, III i IV razred</b>			<b>960</b>	<b>132</b>	<b>1092</b>
<b>% zastupljenosti PN u odnosu na ukupan broj časova</b>			<b>21,3</b>	<b>2,9</b>	<b>24,2</b>

**Napomena:**

Broj časova koji se realizuje kod poslodavca je dat okvirno. Minimalan broj časova koji se realizuje kod poslodavca je po 36 u III i IV razredu.

### **5.2.2. PROFESIONALNA PRAKSA**

- Profesionalna praksa izvodi se po pravilu nakon završetka nastavne godine za učenike koji su praktično obrazovanje ostvarili u objektima škole.
- Učenici I, II i III razreda nakon završetka nastavne godine obavljaju profesionalnu praksu u trajanju od 10 dana, u skladu sa nastavnim planom. Profesionalna praksa izvodi se u odgovarajućim objektima koji se bave djelatnostima iz oblasti grafičkih tehnologija.
- Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola. Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručnih modula i praktičnog obrazovanja koje se realizuje u okviru modula. O realizaciji programa profesionalne prakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse. U dnevnik, učenik po danima upisuje sadržaje rada. Dnevnik profesionalne prakse potpisuje lice zaduženo za realizaciju programa. Podaci o profesionalnoj praksi (ime i prezime učenika, mjesto i vrijeme izvođenja) evidentiraju se u posebnim rubrikama u odjeljenjskim knjigama).
- Profesionalna praksa se ne ocjenjuje, ali je uslov za završetak razreda.

### **5.3. SLOBODNE/ VANNASTAVNE AKTIVNOSTI**

- U školi se organizuju slobodne, odnosno vannastavne aktivnosti učenika.
- Zadaci i program slobodnih, odnosno vannastavnih aktivnosti razrađuju se godišnjim programom rada škole.
- Slobodne, odnosno vannastavne aktivnosti učenika se ostvaruju putem: predavanja, stručnih ekskurzija, okruglih stolova, društveno korisnog rada i drugih oblika.
- Uspješnost učenika na slobodnim, odnosno vannastavnim aktivnostima se ne ocjenjuje. Škola je u obavezi da za sve učenike organizuje najmanje 36 časova slobodnih, odnosno vannastavnih aktivnosti godišnje (33 časa u IV razredu). Fond časova slobodnih, odnosno vannastavnih aktivnosti ne ulazi u ukupan godišnji fond časova iz Nastavnog plana.

Okvirni program slobodnih, odnosno vannastavnih aktivnosti sastoji se iz tri cjeline:

- Sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: dani sporta, ekološke aktivnosti, zdravi stilovi života, građansko obrazovanje, filmske, pozorišne, muzičke predstave i likovne izložbe, posjeta istorijskim spomenicima, muzejima, sajmu knjiga i dr.
- Obavezni sadržaji vezani za stručno područje: stručne ekskurzije, posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana za obrazovni program, posjete sajmovima informatike, tehnike i nastavne tehnologije, učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznавanju određenih oblasti, karijerna orientacija i dr.
- Sadržaji po izboru učenika: učešće u raznim sekcijama (sportska, dramska, literarna, muzička, likovna, informatička, prva pomoć, saobraćajni propisi, Internet klub, preduzetnički klub i dr.)

#### **5.4. STRUČNE EKSKURZIJE**

- Stručne ekskurzije treba da omoguće učenicima uvid u tehničko-tehnološko, proizvodno, uslužno i radno okruženje u stvarnim uslovima iz oblasti sa kojima nisu bili u mogućnosti da se u potpunosti upoznaju u toku praktičnog obrazovanja. One omogućavaju učenicima dalju socijalizaciju i razvoj pozitivnog odnosa prema kvalifikaciji za koju se obrazuju. Imaju značajnu ulogu i u profesionalnom informisanju i karijernom vođenju.
- Stručne ekskurzije se mogu organizovati kao kratkotrajne (1-3 sata), poludnevne i cijelodnevne. Mogu se organizovati u različitim periodima, u zavisnosti od faze realizacije modula ili oblasti. Stručne ekskurzije se planiraju u godišnjem planu rada nastavnika odnosno stručnih aktiva i dio su godišnjeg plana rada škole.
- Nastavnici koji organizuju i realizuju stručnu ekskurziju treba da:
  - pripreme učenike za ekskurziju - da ih upoznaju sa ciljevima i sadržajem ekskurzije
  - odrede način izvođenja ekskurzije, njenu strukturu, način obilaska, pitanja za nadležne osobe i dr.
  - sistematizuju stečena znanja učenika kroz zadatke, raspravu, refleksiju, prezentaciju i dr.

## 5.5. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

- U školi se organizuje dodatna i dopunska nastava.
- Plan dodatne i dopunske nastave pripremaju nastavnici, odnosno stručni aktivi za svaki od modula ili grupu modula i razrađuju se u godišnjem programu rada škole.
- Učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama treba omogućiti punu socijalizaciju. U tom smislu nastavnici treba da planiraju načine za pomoći učenicima, u skladu sa iskazanim željama i potrebama učenika i individualnim razvojnim obrazovnim programom.
- Nadarenim učenicima treba organizovati dodatnu nastavu, pomoći im davanjem uputstava za individualno savlađivanje gradiva, uputiti ih na dodatnu literaturu i druge izvore, pomoći im pri radu u laboratorijama i slično, kao i organizovati dodatne časove.
- Za učenike koji postižu slabije rezultate u učenju treba organizovati dopunsку nastavu. Takođe, učenike sa boljim uspjehom treba podsticati da pomažu onim sa slabijim uspjehom i osmišljavati aktivnosti kroz koje se ta pomoć može realizovati.
- Sve aktivnosti vezane za pomoći učenicima treba da se nađu u godišnjem planu rada nastavnika.

## 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA OBRAZOVNOG PROGRAMA

---

### 6.1. PRILAGOĐAVANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA DAROVITIM UČENICIMA

- Prema Programu za razvoj i podršku darovitim učenicima (2020-2022), predviđen je operativni cilj „Obogaćivanje kurikuluma u cilju podsticanja talenata i poboljšanje informatičke infrastrukture“.
- Kurikulum se obogaćuje po širini, ishodima i sadržajima učenja, kao i po dubini, metodama nastave/učenja koje treba da angažuju više misaone procese u obradi tih sadržaja, a u skladu sa sposobnostima, sklonostima, interesovanjima i motivacijom darovitih učenika. U procesu planiranja nastave, potrebno je da nastavnici pažljivo definisu ishode, sadržaje i metode učenja, koji će biti izazovni za darovite učenike i odgovarati njihovom stepenu razvoja, ali i biti povezani sa jezgrom modula. Sadržaji, kojima se obogaćuje program, treba da budu primjereni učenikovim interesovanjima, u cilju podsticanja njihove motivacije za rad i daljeg razvoja svih potencijala. Oni treba da budu dovoljno izazovni i raznovrsni da podstču više misaone procese. Naglasak treba staviti na sticanje temeljnih znanja, a ne samo činjenica, pri čemu tempo rada treba da bude fleksibilan i da odgovara brzini napredovanja svakog darovitog učenika. Važno je da nastavnici koriste interdisciplinarni pristup u nastavi, koji je zasnovan na integraciji problema iz različitih oblasti nauke, jer se tako podstiče želja darovitih učenika za proširivanjem i produbljivanjem znanja, kao i razvijanjem sposobnosti da reaguju na različite pojave.
- Planiranje i pripremanje nastave treba da sadrži različite pristupe poučavanja, različite metode učenja i, na kraju, različite načine prezentovanja onog što se naučilo. Nastavu treba organizovati tako da omogući učenicima da primjenjuju metode učenja kao što su: rješavanje problema, izrada projekata, istraživanja, kooperativno učenje, divergentno učenje i dr. Prilikom realizacije obogaćenog kurikuluma za redovnu nastavu, darovite učenike ne treba izdvajati iz odjeljenja, već im omogućiti individualan ili rad u grupi na zadacima i projektima uz stručno vođenje nastavnika. Postignuća u učenju se mogu unaprijediti kada daroviti učenici borave i uče u grupi onih sa sličnim sposobnostima i interesovanjima. Stoga je pored planiranja redovne nastave, potrebno sačiniti i plan rada dodatne nastave i sekcija slobodnih aktivnosti čijom će se realizacijom odgovoriti potrebama i interesovanjima darovitih učenika. U ovim planovima je potrebno posebno definisati ishode učenja koje podstiču više misaone procese (analiza, sinteza, evaluacija), kao i razvoj vještina.

## 6.2. PRILAGOĐAVANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM OBRAZOVnim POTREBAMA

a) Učenici sa posebnim obrazovnim potrebama

- U skladu sa zakonom, djeca sa posebnim obrazovnim potrebama su:
  - 1) djeca sa smetnjama u razvoju – djeca sa tjelesnom, intelektualnom, senzornom smetnjom, djeca sa kombinovanim smetnjama i smetnjom iz spektra autizma;
  - 2) djeca sa teškoćama u razvoju – djeca sa govorno-jezičkim teškoćama, poremećajima u ponašanju; teškim hroničnim oboljenjima; dugotrajno bolesna djeca i druga djeca koja imaju poteškoće u učenju i druge teškoće uzrokovane emocionalnim, socijalnim, jezičkim i kulturološkim preprekama.

b) Pristupačnost i opremljenost škola

- U skladu sa zakonom, škola je u obavezi da radi na poboljšanju pristupačnosti i opremljenosti škola. Odnosno, škola treba da obezbijedi prevazilaženje arhitektonskih, fizičkih i drugih prepreka u školi, odnosno pristupačnost učionica, dvorišta, toaleta, hodnika, prilagođenost enterijera i eksterijera karakteristikama kretanja i stepenu samostalnosti učenika. Sve ovo treba pripremiti prije nego što se u školu upišu učenici sa posebnim obrazovnim potrebama.
- Kako bi bila dostupna i pristupačna za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama škola treba da obezbijedi:
  - Učenicima sa tjelesnim smetnjama – pristup zgradi, priboru, opremi za rad, prostor za kretanje, tehnološka pomagala, podršku resursnog centra i dr.;
  - Učenicima sa intelektualnim smetnjama – očigledna nastavna sredstava, uklanjanje i smanjenje ometajućih faktora, podršku resursnog centra i dr.;
  - Učenicima sa smetnjama vida – mjesto u učionici sa kojeg se najbolje vidi tabla, slobodne puteve do table, bezbjedno okruženje, nastavna sredstva, materijal, adekvatnu obrazovnu tehnologiju i znanja o njima, učešće resursnog centra i dr.;
  - Učenicima sa smetnjama sluha – da sjede blizu nastavnika, otklanjanje ometajućih zvukova, neometan pogled u toku komunikacije, prilagođen didaktički materijal, adekvatnu obrazovnu tehnologiju i znanja o njima i dr.;
  - Učenicima sa smetnjom autizma – jasne fizičke i vizuelne granice (označavanje, ograničavanje prostora i sl.), jasna i precizna uputstva i dnevni raspored, otklanjanje vizuelnih i auditivnih distraktora pažnje, angažman resursnog centra i dr.;
  - Učenicima sa govorno-jezičkim teškoćama – veći i podebljani font obrazovnog materijala, prilagođene pismene zadatke, vrijeme za rješavanje, pomagala, uključivanje resursnog centra i dr.;
  - Učenicima sa teškoćama pažnje – mjesto pored katedre, otklanjanje svega što remeti pažnju i dr.;
  - Učenicima sa teškoćama uzrokovanim socijalnim, jezičkim i kulturološkim preprekama - psihosocijalnu podršku, dopunsku nastavu za prevazilaženje jezičkih barijera i dr.

c) Obrazovni programi po kojima učenici sa posebnim potrebama mogu pratiti izvođenje nastavnog procesa

- U skladu sa zakonom, obrazovni program za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama može se realizovati kao jedan od sljedećih programa po kojima učenik može da prati nastavni proces, na osnovu predloga rješenja komisije za usmjeravanje:
  - Program uz obezbjeđivanje dodatnih uslova i pomagala i stručne pomoći (u zavisnosti od razvojne smetnje učenika omogućava mijenjanje, prilagođavanje i individualizaciju metodike kojom se ishodi realizuju);
  - Program sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći - učenik može sticati obrazovanje iz dijela obrazovnog programa kojim će se osposobiti za određene grupe poslova, koji mogu voditi stručnoj kvalifikaciji u skladu sa obrazovnim programom.

- Učenik sa posebnim obrazovnim potrebama može se, zavisno od individualnih mogućnosti i sposobnosti obrazovati za:
  - cijeli obrazovni program i steći kvalifikaciju nivoa obrazovanja, potvrđenu diplomom;
  - dio obrazovnog programa kojim će se osposobiti za određene grupe poslova, koji mogu voditi stručnoj kvalifikaciji ako je programom tako definisano, i steći stručnu kvalifikaciju, potvrđenu sertifikatom;
  - dio obrazovnog programa, čime će se osposobiti za određene grupe poslova, koji ne čine stručnu kvalifikaciju, što je potvrđeno potvrdom o završetku dijela obrazovnog programa.

Nivo do kojeg će se učenik obrazovati zavisi od uspješnosti završenih modula u skladu sa primjenjenim modelom obrazovnog programa.

d) Individualno razvojno-obrazovni program (IROP)

- U srednjoj školi, IROP se nadovezuje na IROP iz osnovne škole i ITP-1 koji je rađen za učenika.
- Za IROP odnosno, pripremu, primjenu, praćenje i prilagođavanje programa, škola, odnosno resursni centar, obrazuje stručni tim koji čine: nastavnici, stručni saradnici škole ili resursnog centra, uz učešće roditelja. U postavljanju i realizaciji IROP-a afirmaše se saradnja, kompetencije i odgovornosti svih aktera.
- Individualno razvojno-obrazovni program (IROP) je dokument koji se radi za svakog učenika sa posebnim obrazovnim potrebama koji je uključen u obrazovni program Rješenjem o usmjeravanju. Zasniva se na dinamičkoj procjeni odnosa aktuelnog i planiranog funkcionalisanja učenika (saznajni, emocionalni, socijalni i fizički), nivoa znanja i vještina. Njime se utvrđuju načini podrške, metodika i prilagođavanje procesa učenja, ispunjenje individualnih potreba i potencijala učenika. Predstavlja kompilaciju učenikovih osobina, potreba i ciljeva modula. U zavisnosti od smetnji i teškoća u razvoju, sposobnosti i potreba učenika IROP omogućava: modifikovanje ishoda; mijenjanje, prilagođavanje i individualizaciju metodike kojom se aktivnosti realizuju. Individualni program dozvoljava dopunjavanje alternativnim oblicima komunikacije, kao što su znakovni jezik, Brajovo pismo, komunikacijske sličice; upotrebu specijalizovane didaktike, opreme, pomagala, asistivne tehnologije i sl. U njemu se jasno definiše kada i kojim oblastima je potrebna podrška asistenta. Rješenjem o usmjeravanju u obrazovni program utvrđuje se potreba asistencije u nastavi koju obavlja asistent u nastavi. Podršku inkluzivnom obrazovanju pružaju resursni centri kroz savjetodavni i stručni rad, kao i obuke nastavnika i stručnih saradnika za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama shodno razvojnoj smetnji.
- Za učenike završnih razreda srednje škole kao dio individualnog razvojno-obrazovnog programa izrađuje se i sprovodi individualni tranzicioni plan 2 (ITP2) čiji su ciljevi, mjere i aktivnosti usmjereni na vještine za nezavisan život i pripremu za zapošljavanje - prelazak na tržiste rada.

### 6.3. PRILAGOĐAVANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH

- Obrazovni programi se prilagođavaju odraslima po obimu, organizaciji i trajanju. Prilikom prilagođavanja programa odraslim polaznicima škola treba da vodi računa o njihovim ranije stečenim znanjima, radnom i životnom iskustvu i specifičnostima učenja odraslih.
- Prilagođeni plan i program, treba na kraju obrazovanja da omogući polazniku sticanje kvalifikacije nivoa obrazovanja i stručnih kvalifikacija, koje su predviđene obrazovnim programom.
- Kvalifikacija nivoa obrazovanja Grafički tehničar/ Grafička tehničarka, može se steći kroz vanredno obrazovanje.
- U skladu sa zakonom, vanredni učenik je obavezan da pohađa pripremnu nastavu koja može biti organizovana kao instruktivno-konsultativna, kao grupna nastava za koju je definisan raspored realizacije predmeta, modula ili tema u okviru modula ili kao kombinacija ova dva modela.
- Ukupan fond časova za pojedine razrede ne može biti manji od 50% ukupnog godišnjeg broja časova za obrazovni program, ukoliko se učenici obrazuju nakon završetka osnovnog obrazovanja.
- Ukoliko su učenici završili obrazovanje po obrazovnom programu srednje škole, u skladu sa zakonom, njima se priznaju predmeti odnosno moduli koje su uspješno završili, ukoliko su njihov sadržaj i trajanje odgovarajući. U tom slučaju, broj časova od najmanje 50% ukupnog godišnjeg broja časova, određuje se u odnosu na ukupan godišnji broj časova predmeta i modula koje učenici nijesu prethodno izučavali ili ih nijesu uspješno završili.
- Za svakog učenika škola treba da utvrditi listu predmeta (dopunskih, diferencijalnih), modula ili tema u okviru modula za koje je potrebno da učenik pohađa pripremnu nastavu, kao i broj časova pripremne nastave (obim nastave pojedinih tema). Škola treba da upozna učenika o seminarским i grafičkim radovima, projektnim i pisanim zadacima koje treba da uradi. Sagledavanjem liste predmeta, modula ili tema u okviru modula, škola formira grupe kandidata za pripremnu nastavu.
- Škola treba da organizuje časove pripreme kandidata za pojedine djelove stručnog ispita, kao i za izradu stručnog rada, koja može biti organizovana kao instruktivno-konsultativna.
- Škola je dužna da vodi odgovarajuću evidenciju o svakom učeniku.

## 7. REFERENTNI PODACI

---

**Naziv dokumenta:** Obrazovni program Grafički tehničar

**Kod dokumenta:** OP-140441-GFTEH

**Datum usvajanja dokumenta:** 28. jul 2022. godine

**Sjednica nadležnog Savjeta na kojoj je dokument usvojen:** II sjednica Nacionalnog savjeta za obrazovanje

**Radna grupa za izradu dokumenta:**

1. Dajana Vukčević, specijalista strukovni inženjer tehnologije, tehnički urednik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore
2. Mensur Taljanović, bečelor primijenjenog računarstva, dizajner i grafički tehničar, AP Print d.o.o. Podgorica
3. Boris Đuranović, programer saradnik, izvršni direktor i suosnivač, Fotografika d.o.o. Podgorica
4. Igor Džaković, grafički tehničar, Skupština Crne Gore
5. Anica Damjanović, specijalista grafičkog dizajna, grafički dizajner, Monargo d.o.o. Podgorica
6. Aleksandra Ćetković, inženjer tehnologije za grafičku tehnologiju, specijalista dizajna vizuelnih komunikacija, nastavnik, JU Srednja stručna škola "Spasoje Raspopović", Podgorica
7. Jelena Kotlaja, diplomirani inženjer tehnologije, Odsjek za grafičko inženjerstvo, nastavnik, JU Srednja stručna škola "Spasoje Raspopović", Podgorica
8. Danijela Stijepčević Laušević, diplomirani grafičar, nastavnik, JU Srednja stručna škola "Spasoje Raspopović", Podgorica
9. Ozana Brković, diplomirani grafičar, nastavnik, JU Srednja stručna škola "Spasoje Raspopović", Podgorica
10. Lidija Kujačić, diplomirani inženjer neorganske tehnologije, nastavnik, JU Srednja stručna škola "Spasoje Raspopović", Podgorica
11. Dženeta Koljenović, diplomirani inženjer neorganske tehnologije, nastavnik, JU Srednja stručna škola "Spasoje Raspopović", Podgorica
12. Snežana Lopičić, diplomirani inženjer metalurgije, nastavnik, JU Srednja stručna škola "Spasoje Raspopović", Podgorica
13. Danilo Mugoša, diplomirani inženjer metalurgije, nastavnik, JU Srednja stručna škola "Spasoje Raspopović", Podgorica
14. Lidija Lazarević, profesor engleskog jezika i književnosti, nastavnik, JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ Podgorica
15. Jelena Bogičević, profesor engleskog jezika i književnosti, nastavnik, JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ Podgorica

**Članovi radne grupe za module koji su preuzeti iz drugih obrazovnih programa:**

1. Darko Rakočević, strukovni medicinski tehničar i diplomirani ekonomista/ menadžment u zdravstvu, organizator praktične nastavne, JU Stručna medicinska škola Podgorica
2. Andrijana Bogetic, profesor sociologije, nastavnik, JU Srednja stručna škola Nikšić
3. Radoje Novović, diplomirani pedagog, načelnik Odsjeka za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema, Zavod za školstvo
4. Mr Zoran Lalović, magistar psihologije, savjetnik u Odsjeku za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema, Zavod za školstvo
5. Mileva Lučić, diplomirani inženjer elektrotehnike, nastavnik, JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ Podgorica

6. Danka Markuš, specijalista primijenjenog računarstva, nastavnik, JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ Podgorica
7. Vjera Mitrović-Radošević, diplomirani psiholog, samostalni savjetnik I u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, JU Centar za stručno obrazovanje
8. Jelena Knežević, diplomirani psiholog, samostalni savjetnik I u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, JU Centar za stručno obrazovanje
9. Srđan Obradović, diplomirani pravnik, koordinator u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, JU Centar za stručno obrazovanje
10. Dijana Kostović, diplomirani ekonomista, nastavnik, JU Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ Budva

**Koordinatori:**

Srđan Obradović, diplomirani pravnik, koordinator u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, JU Centar za stručno obrazovanje

Marina Braletić, specijalista energetike i automatičke, nastavnik, JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ Podgorica

**Ostale informacije:**

**Lektura:** Magdalena Jovanović, samostalni savjetnik I za odnose sa javnošću, organizaciju događaja i lektorisanje, JU Centar za stručno obrazovanje

**Dizajn i tehnička obrada:** Danilo Gogić, savjetnik I – administrator, JU Centar za stručno obrazovanje